დამოუკიდებელი და ზეპარტიული

ASAVALI.GE ASDAS.GE

ასავალ დასავალი

2021 წლის
27 სექტემბერი - 3 ოქტომბერი

N 40 1400

ფასი 3 ლარი და 30 თეთრი

არა! არა! არა!

2-3

ნაცების მსხვერპლი გაფრთხილებთ:

არცერთი ხმა მკვლელების პარტიას!

სააკაშვილის რეჟიმის მსხვერპლი

გაფრთხილებთ:

არცერთი ხმა მკვლელების პარტიას!

მე ვარ **ბუტა რობაქიძე.** ჰო, მთელმა საქართველომ გამიცნო მას შემდეგ, რაც სააკაშვილის რეჟიმმა ქუჩაში, დიდუბის ეკლესიასთან დამხვრიტა **2004 წლის 23 ნოემბერს,** ე.წ. ვარდების რევოლუციის წლისთავზე. ხელებაწეულს მესროლეს. **სრულიად უდანაშაულო ვიყავი, სრულიად**! 19 წლის ასაკამდე სამართალდამცავ ორგანოებთან შეხებაც კი არ მქონია, მაგრამ ჩემი მკვლელობისათვის სარჩული რომ დაედოთ, კრიმინალად და შეიარაღებული ბანდის წევრად გამომაცხადა ნაცრეჟიმის პროპაგანდისტულმა მანქანამ. **უკვე დახვრეტილსა და სულდალეულს ცეცხლსასროლი იარაღი ჩამიდეს,** რომელიც, როგორც შემდეგ გაირკვა, პოლიციელებს, ზემდგომთა ბრძანებით, ერთ-ერთი განყოფილებიდან მოუტანიათ.

ერთხელ სიკვდილი არ მაკმარეს და მეორედაც მომკლეს, როცა ბანდიტად გამომაცხადეს, ეს კი იმიტომ გააკეთეს, რომ ახალშექმნილი საპატრულო პოლიციის იმიჯი გადაერჩინათ. მოწმეთა ჩვენებების მიხედვით, **იარაღის ჩადების დავალება მაშინდელმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა** გასცა, მტკიცებულებების გაყალბებასა და ცრუგამოძიებას კი მაშინდელი გენერალური პროკურორი **ზურაბ ადეიშვილი** ხელმძღვანელობდა. ორივე მათგანს ჩემი მკვლელობის საქმეზე ბრალი აქვს წარდგენილი.

მე ვარ **ბუტა რობაქიძე** და მე **გეუბნებით თქვენ: არა — ნაცებს! არა — ბოროტებას! 2 ოქტომბერს არცერთი ხმა მკვლელებისა და მწამებლების პარტიას — ნაციონალურ მოძრაობას!**

●

მე ვარ **სანდრო გირგვლიანი. 2006 წლის 27 იანვრის ღამეს** შარდენის ქუჩაზე მომიტაცეს სააკაშვილის რეჟიმის ძალოვნებმა, **ოქროყანის ტყეში წამიყვანეს და საშინელი წამებით მომკლეს** მხოლოდ იმიტომ, რომ კაფეში მოქეიფე **ვანო მერაბიშვილის** ცოლის **თაკო სალაყაიას** ერთ-ერთ თანამეინახეს ჩემი სიტყვები არ ესიამოვნა.

შეხსენება არ გჭირდებათ, რომ პირველად და ყველაზე ძლიერად სააკაშვილის რეჟიმი სწორედ ჩემმა მკვლელობამ შეარყია, რაშიც დიდი როლი დედაჩემმა, ჩემმა საყვარელმა და სათაყვანებელმა დედიკომ — **ირინა ენუქიძემ** შეასრულა. **იგი ძუ ვეფხვივით იბრძოდა მკვლელი რეჟიმის წინააღმდეგ და ცდილობდა, სამართლიანობისათვის მიეღწია, რათა ერთადერთი შვილის დამკარგავს სხვისი შვილების სიცოცხლე მაინც ეხსნა სიკვდილის მანქანისაგან, რომელსაც სააკაშვილის რეჟიმი ერქვა.** დედა ამ ბრძოლას შეეწირა და ისე მოვიდა ჩემთან, სამართალსა და ჩემი მკვლელების დასჯას ვერ მოესწრო. ძალიან დიდი დრო დასჭირდა სამართლის ურემს, სანამ ჩემი ოჯახის კართან მიჯაყჯაყდებოდა.

რა თქმა უნდა, ისიც გახსოვთ, რომ **პრეზიდენტმა სააკაშვილმა** ჩემი მკვლელობის შემსრულებლები შეიწყალა და ამის გამო დღეს მსჯავრდებულიც არის — **3 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი.**

როცა სტრასბურგის სასამართლომ ჩემი საქმე განიხილა, ევროპელმა მოსამართლეებმა გაოგნება ვერ დამალეს და თავიანთ გადაწყვეტილებაში შავით თეთრზე დაწერეს, რომ **სააკაშვილის ხელისუფლების ყველა შტო, პრეზიდენტით დაწყებული და პროკურორით დამთავრებული, შეხმატკბილებულად მოქმედებდა, რათა სიმართლე არ დადგენილიყო და სამართლიანი სასამართლო არ შემდგარიყო.**

სააკაშვილი თავის დროზე ირინა ენუქიძეს — **გაუბედურებულ დედაჩემს** საჯაროდ მოუწოდებდა, **თავისთვის მჯდარიყო და შვილი ჩუმად ეგლოვა,** ცოტა ხნის წინათ კი ისიც თქვა — **რა დროს გირგვლიანი და მის მკვლელობაზე ლაპარაკია!**

არ ასვენებს სააკაშვილს ჩემი სისხლი და არც მოასვენებს სამარის კარამდე!

მე ვარ **სანდრო გირგვლიანი** და ჩემი და დედას სახელით **გეუბნებით თქვენ: არა — ნაცებს! არა — ბოროტებას! 2 ოქტომბერს არცერთი ხმა მკვლელებისა და მწამებლების პარტიას — ნაციონალურ მოძრაობას!**

●

მე ვარ **ზურა ვაზაგაშვილი.** 22 წლის ვიყავი, როცა **2006 წლის 2 მაისს** სააკაშვილის რეჟიმმა თბილისში, ყოფილი ჩოგბურთის კორტების მიმდებარე ტერიტორიაზე, ავტომანქანაში ჩამცხრილა. **38 ტყვია მქონდა მოხვედრილი და ბოლოს საკონტროლო გასროლაც არ დაინანეს ვანო მერაბიშვილის ქილერებად მომუშავე ვაი-პოლიციელებმა.**

მამაჩემმა **იური ვაზაგაშვილმა,** რომლისთვისაც ცხოვრების ერთადერთ აზრად და უმთავრეს მიზნად ჩემი მკვლელების საბრალდებო სკამზე დასმა და სამართლის აღსრულება იქცა, იმდენი შეძლო, რომ ყველა დამნაშავის ვინაობა დაედგინა და საქვეყნოდ ემხილებინა ისინი, მაგრამ ამის იქით ვეღარაფერს გახდა, მათ დასჯას ვერ მიაღწია. **მამამ მთელი თავისი რესურსი და ენერგია ჩადო იმაში, რომ სააკაშვილის კაცისმკვლელი რეჟიმი მოშორებოდა ქვეყანას და როცა ეს მოხდა, იმედით იყო აღსავსე — „ქართული ოცნების" ხელისუფლების პირობებში სამართლიანობის აღდგენას შევძლებო!** ვერ შეძლო! 2015 წელს მამას ვერაგული და ცინიკური ტერაქტი მოუწყვეს — **კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილაში ჩემი და ჩემი ძმის საფლავზე ააფეთქეს. ზედ დაგვაკლეს მამა, როგორც ზვარაკი.** ჩემი მკვლელების დაჭერა და გასამართლება მხოლოდ იურის მკვლელობის შემდეგღა შეძლო ხელისუფლებამ და დღეს ისინი სასჯელს იხდიან.

მე ვარ **ზურა ვაზაგაშვილი** და ჩემი და მამას სახელით **გეუბნებით თქვენ: არა — ნაცებს! არა — ბოროტებას! 2 ოქტომბერს არცერთი ხმა მკვლელებისა და მწამებლების პარტიას — ნაციონალურ მოძრაობას!**

●

მე ვარ **ზურამ შარაძე. 2007 წლის 20 მაისს** სააკაშვილის რეჟიმმა შუაგულ თბილისში, მელიქიშვილის გამზირზე, დამხვრიტა. **მომკლეს იმიტომ, რომ ვამხელდი და ვებრძოდი სააკაშვილის ანტიქართულ, ანტიეროვნულ რეჟიმს! მომკლეს იმიტომ, რომ თავგადადებით ვიცავდი იმას, რასაც სააკაშვილის ანტიქართული რეჟიმი გავეშებით ებრძოდა — მამულს, ენასა და სარწმუნოებას!** მომკლეს საჩვენებლად, დემონსტრაციულად, ხალხში შიშის გასამძვინვარებლად!

გაიხსენეთ, როგორ ვცურავდი სისხლში თბილისის ხალხმრავალ გამზირზე! ჩემს ცხედარს მთელი საათების განმავლობაში პლედიც კი არ გადააფარეს, რათა ყველას დავენახე და დაზაფრულიყვნენ, შიში ძვალ-რბილში გასჯდომოდათ და რეჟიმის წინააღმდეგ ხმის ამოღება ვეღარ გაებედათ!

მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი მკვლელობის საქმის გახსნა, მკვლელობის შემკვეთთა და რეალურ შემსრულებელთა დასჯა დღევანდელ ხელისუფლებას ჯერაც არ უნებებია, **სააკაშვილის სისხლიანი რეჟიმის რეანიმაცია და ხელისუფლებაში დაბრუნება ყოვლად დაუშვებელია.** თუ ამას დაუშვებთ, საქართველოს საბოლოო დაღუპვასა და გადაშენებას მოაწერთ ხელს! **თუ ამას წინ არ აღუდგებით, ისევ დაგიდგებათ სისხლის წვიმების დრო!**

მე ვარ **ზურამ შარაძე** და მე **გეუბნებით თქვენ: არა — ნაცებს! არა — ბოროტებას! 2 ოქტომბერს არცერთი ხმა მკვლელებისა და მწამებლების პარტიას — ნაციონალურ მოძრაობას!**



არა!

●

მე ვარ **გია ქრიალაშვილი.** სააკაშვილის რეჟიმმა მომკლა **2009 წლის 20 მაისს.** ნაცებმა ე.წ. მუხროვანის ამბოხის ორგანიზება დაგვაბრალეს მე, **კობა ოთანაძესა და ლევან ამირიძეს,** მერე კი ჩვენს მოსაკლავად დაგეშეს თავიანთი ორფეხა ნაგაზები. ხომ გახსოვთ **მერაბიშვილის** სიტყვები მუხროვანის სამხედრო ბაზაზე — **„ორი გვამი მჭირდება, მომიტანეთ ორი გვამი!"** ჩემი გვამი მიუტანეს, 14 ტყვიით დაცხრილული **კობა ოთანაძე** კი ღმერთმა და ექიმების ჯადოქრობამ გადაარჩინა, 9 ტყვია ამოუღეს სხეულიდან.

მკვდრებისა და

კვირგვინოსნები

ირაკლი ღარიბაშვილი
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი

მოვუწოდებ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, განსაკუთრებით კი რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლებს, **თავი შეიკავონ ნებისმიერი პროვოკაციული ქმედებებისგან.**

„იმედინიუსი"

კახა კალაძე
თბილისის მერი

არავის დაუბრალებია და არავის უთქვამს, რომ **გახარია** ნარკომანია, პირველ რიგში, ვარ კაცი და მერე პოლიტიკოსი, ამიტომ არ მინდა ამ დისკუსიაში შემოსვლა.

ნიკა მელია გაიქცა, მაგრამ ვისურვებდი, რომ 2 ოქტომბერს, როდესაც დამარცხდება, არ გაიქცეს — ვიქნები ყველას, მათ შორის, **ნიკა მელიას** მერი.

„ინტერპრესნიუსი"

ირაკლი კობახიძე
„ქართული ოცნების" თავმჯდომარე

ოპოზიცია უკვე **დამხობილია** და არანაირი კადრები მას დამატებით **დამხობისთვის** არ სჭირდება. **კახა კალაძე** აიღებს ორჯერ მეტ ხმას, ვიდრე **ნიკანორ მელია** და **ნიკანორ მელია** აიღებს ორჯერ მეტ ხმას, ვიდრე **გიორგი გახარია.**

მთელ რადიკალურ ოპოზიციას შემიძლია, დავპირდე, რომ **2024 წელს ჩატარდება საპარლამენტო არჩევნები.** ეს არის ჩემი პირობა, რომელსაც არავითარ შემთხვევაში არ გადავუხვევ.

„საქართველოს რესპუბლიკა"

ნიკანორ მელია
ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე

მივმართავ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს, **არ მოდის მიშა, არჩევნებზე მე მომეცით ხმა და მერე ჩამოვიყვან.**

„მარშალპრესი"

მიხეილ სააკაშვილი
საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი

შევასრულებ, რაც ვთქვი, მაგრამ **მიშას აქვს ორი ხელი, ორი ფეხი და ერთი პირი, იმ პირსაც დააფარებენ ორ წუთში უპრობლემოდ,** თუ ქართველმა ხალხმა არ გაანძრია ხელი, ვერც მიშა ვერაფერს უშველის.

„პირველი არხი"

სააკაშვილის რეჟიმის მსხვერპლი

გაფრთხილებთ:

არცერთი ხმა მკვლელების პარტიას!

არა!



ჩვენ წინააღმდეგ ჩატარებულ სპეცოპერაციას **ვანო მერაბიშვილი, გიგი უგულავა და გივი თარგამაძე** ესწრებოდნენ. როგორც ჩანს, საკუთარი თვალებით უნდა ეყურებინათ, როგორ ჩაგვაძაღლებდნენ და პირადად დარწმუნებულიყვნენ, რომ გვამებად ვიქეცით! ეს მანიაკები, **ეს სისხლით გაუმაძღარი გიენები დღეს კვლავ ძალაუფლებას ეპოტინებიან და ისევ უნდათ, ქვეყნის ბედ-იღბალი ჩაიგდონ ხელში, რომ მერე კვლავ ჰქონდეთ საშუალება, აწამონ, მოკლან, გააუპატიურონ, მორალურად გაანადგურონ და ღირსებისაგან განძარცვონ ადამიანები!**

მე ვარ **გია კრიალაშვილი** და მე **გეუბნებით თქვენ: არა — ნაცებს! არა — ბოროტებას! 2 ოქტომბერს არცერთი ხმა მკვლელებისა და მწამებლების პარტიას — ნაციონალურ მოძრაობას!**

●

მე ვარ **როინ შავაძე.** სააკაშვილის რეჟიმმა მომკლა **2008 წლის 16 აგვისტოს.** მაშინ ცხინვალის ომიდან სულ რამდენიმე დღის დაბრუნებული ვიყავი.

ბათუმში, „ოქროს ბირჟასთან“, ათობით ნიღბიანი და შეიარაღებული სპეცრაზმელი დამესხა თავს. **ძირს დამაგდეს, გამეტებით მირტყამდნენ და ხალხის გასაგონად გაჰყვიროდნენ** — ეს კაცი სამშობლოს მოღალატეა, მის გამო ათეულობით ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპაო!

სამშობლოს ღალატი დამაბრალეს თვითონ მართლა მოღალატეებმა და სამშობლოს გამყიდველებმა; ბრძოლის ველიდან სამარცხვინოდ გაქცეულმა კურდღლებმა მოღალატედ შემრაცხეს სამშობლოს ერთგული ჯარისკაცი, ბოლომდე ომის წინა ხაზზე რომ ვიბრძოდი და სამშობლოს ვიცავდი!

აჭარის კუდი-ს შენობაში ჩემი წამებით გული რომ იჯერეს, მერე **ტყეში გამიყვანეს და ძვლებში დალეწილი, ხელბორკილდადებული კაცი დამხვრიტეს.** 22 ტყვია მესროლეს, გესმით? 22 ტყვიით დამცხრილეს!

მე ვარ **როინ შავაძე** და მე **გეუბნებით თქვენ: არა — ნაცებს! არა — ბოროტებას! 2 ოქტომბერს არცერთი ხმა მკვლელებისა და მწამებლების პარტიას — ნაციონალურ მოძრაობას!**

●

მე ვარ **სერგო თეთრაძე.** სააკაშვილის რეჟიმმა წამებით მომკლა გლდანის ციხეში **2011 წლის 23 აგვისტოს.** ე.წ. ქათმები, ანუ ციხის ადმინისტრაციის სამსახურში მყოფი მამათმავალი პატიმრები, რომლებსაც ჯალათის ფუნქციებსაც უთავსებდნენ, გაუპატიურებას მიპირებდნენ, რა დროსაც გული გამისკდა და გავთავდი.

მანამდე რამდენიმე დღით ადრე სამხედრო პოლიციის შენობაში მაწამეს **მეგის ქარდავამ** და მისმა ჯალათებმა. ჰო, იმ **მეგის ქარდავამ** მაწამა, რომელიც სულ ახლახან — **17 სექტემბერს** ჩამოათრიეს საქართველოში და რუსთავის ციხეში შეასახლეს! სიმბოლური იყო — მე **2011 წლის 17 სექტემბერს** დამაპატიმრა სააკაშვილის რეჟიმმა რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობის შეთითხნილი ბრალდებით, სააკაშვილის ჯალათური რეჟიმის სახე **მეგის ქარდავა**კი, რომელსაც ჩემი წამების საქმეზე 9-წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი, ზუსტად 10 წლის შემდეგ — **2021 წლის 17 სექტემბერს** ჩამოათრიეს!

მე მომკლეს იმიტომ, რომ ნაცრეჟიმის მიერ შეთხზული დანაშაული არ დავიბრალე და არ ვაღიარე ცრუბრალდება იმ ქვეყნის ჯაშუშობის შესახებ, რომლის წინააღმდეგაც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად არაერთხელ მიომია!

მე ვარ **სერგო თეთრაძე** და მე **გეუბნებით თქვენ: არა — ნაცებს! არა — ბოროტებას! 2 ოქტომბერს არცერთი ხმა მკვლელებისა და მწამებლების პარტიას — ნაციონალურ მოძრაობას!**

●

მე ვარ **დათო ცინდელიანი.** სააკაშვილის რეჟიმმა მომკლა **2008 წლის 16 აგვისტოს.** მეც, პოლკოვნიკ **სერგო თეთრაძის მსგავსად,** რუსეთის ჯაშუშობას მწამებდნენ და, რა თქმა უნდა, ამის არანაირი მტკიცებულება არ ჰქონდათ. არც გამოძიება უწარმოებიათ, არც სასამართლო ჩაუტარებიათ, ბრალი ოფიციალურადაც კი არ წაუყენებიათ — პირდაპირ აიღეს და დამხვრიტეს!

მამასთან ერთად სვანეთიდან ქუთაისისაკენ მივდიოდი, როცა კუდ-ის თანამშრომლებმა მომიტაცეს და ჩემი თავი ბათუმში მიჰგვარეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კუდ-ის უფროსს **რომან შამათავას,** რომელმაც **კატერით შუა ზღვაში გამიყვანა და შუბლში ტყვია დამაჭედა, მერე ფეხზე ბეტონის ნაჭერი მომაბა და წყალში გადამიძახა, პირანიებს მისცა საჯიჯგნად ჩემი გვამი, რათა ვეღარავის ვეპოვე და დედაჩემს ჩემი საფლავიც არ ჰქონოდა.** რამდენიმე დღეში იგივე გაუკეთეს **პაატა ქარდავასაც!**

დიახ, ორთავე წყალქვეშა სასაფლაოს კერძად გვაქცია უბოროტესმა ნაცრეჟიმმა, რომლის ბელადი სააკაშვილიც ჩემი და პაატას მკვლელ **რომან შამათავას** დღესაც გმირად იხსენიებს!

მე ვარ **დათო ცინდელიანი** და ჩემი და **პაატა ქარდავას** სახელით **გეუბნებით თქვენ: არა — ნაცებს! არა — ბოროტებას! 2 ოქტომბერს არცერთი ხმა მკვლელებისა და მწამებლების პარტიას — ნაციონალურ მოძრაობას!**

ძვირფასი მკითხველო, ასეთია სააკაშვილის მსხვერპლთა ღაღადისი! რა თქმა უნდა, იგივე აქვთ სათქმელი **ზურაბ ჟვანიასაც, ბადრი პატარკაციშვილსაც, სულხან მოლაშვილსაც, გიორგი გამცემლიძესაც,** ნავთლუღის ავტოსადგურზე ჩატარებული სპეცოპერაციისას **დათა ახალაიას, „მასტერასა“ და მათი კუდელების მიერ ჩაცხრილულ სამ სრულიად უდანაშაულო აჭარელ ბიჭსაც, გლდანის ციხეში ხელკეტით გაუპატიურებულ და წამებით მოკლულ 23 წლის ელდარ ქობალიასაც** და ყველას, ვინც ნაცმოძრაობის უბოროტეს მმართველობას სხვადასხვა ფორმით შეეწირა! დიახ, მათი უმთავრესი სათქმელი, უმთავრესი მოწოდება და შეგონება, გაფრთხილება და რჩევა ცოცხალი თანამემამულეებისადმი მხოლოდ ეს არის: **არა — ნაცებს! არა — ბოროტებას! 2 ოქტომბერს არცერთი ხმა მკვლელებისა და მწამებლების პარტიას — ნაციონალურ მოძრაობას!**

თუმცა, რაც მკვდრების სახელით ითქვა, იმას ორიოდე სიტყვა ცოცხალთა სახელითაც უნდა დაემატოს: მიზეზთა და მიზეზთა გამო **2 ოქტომბრის არჩევნები მხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები არ არის! ეს არის ერთგვარი მიჯნა, ზღვარი და სამანი, სადაც უნდა გადაწყდეს, დაუშვებს თუ არა ქართველი ხალხი სააკაშვილის კაცთმოძულე რეჟიმის რეანიმაციას და შევა თუ არა საქართველო ხელმეორედ სისხლის მდინარეში, რომელშიც ერთხელ კინაღამ დაიხრჩო!**

ბოლმით, რევანშიზმითა და ძალაუფლების წყურვილით გამძვინვარებული **სააკაშვილი** ახლა სწორედ იმის მოლოდინშია, რომ ქართველმა ხალხმა, რომელსაც ის და ბიძამისი **თემურ ალასანია** უკანასკნელი სიტყვებით აგინებენ, 2 ოქტომბერს საბედისწერო შეცდომა დაუშვას! დიახ, **სააკაშვილი** ახლა იმ **მელიას პოზაშია,** რომელიც **საქათმის** შორიახლოს დასუნსულებს და იმ მომენტს ელოდება, როცა სახლის პატრონებიც და ყვინჩილა მამლებიც ძილ-ბურანს მიეცემიან, რათა მერე **საქათმეში** შეძვრეს და მისი ბინადარნი მოინადავლოს!

საერთოდ, **სააკაშვილისათვის საქართველო** და **საქათმე** ერთია! **სააკაშვილისათვის საქართველოც** და **საქათმეც** „საქ“-ზე იწყება და ძალაუფლებასა და პირად კომფორტზე მთავრდება! ძალაუფლების დაკარგვის შემდეგ სწორედ ამიტომ მოისროლა **სააკაშვილმა** სანაგვეზე ქართული პასპორტი და უარი თქვა საქართველოს მოქალაქეობაზე, რაც მხოლოდ ერთი რამის დასტურია — საქართველო, როგორც სამშობლო, როგორც სულისა და გულის ნაწილი, **სააკაშვილისათვის** არ არსებობს! **სააკაშვილისათვის** — ამ საშოვარზე მოსუნსულე **მელიისათვის** — ძალაუფლების გარეშე **საქართველოს** ერთი **საქათმის** ფასიც არა აქვს! ახლა მხოლოდ ქართველი ხალხის გადასაწყვეტია, მისცემს თუ არა საშუალებას **მელიასავით** ასუნსულებულ **სააკაშვილს,** კვლავ დააცხრეს თავზე მისთვის — **საქათმეს,** ხოლო ყველა წესიერი და პატრიოტი ქართველისათვის ღმერთივით სათაყვანებელ სამშობლოს — **საქართველოს!**

დარწმუნებული ვართ, 2021 წლის 2 ოქტომბერს ქართველი ხალხის გადამწყვეტი უმრავლესობა ერთადერთ სწორ არჩევანს გააკეთებს და **საქართველოს** იმ **საქათმედ** არ გადააქცევს, რომელსაც ძალაუფლებით მშიერი **მელიები,** მთავარი **მელიას** — **სააკაშვილის** თაოსნობით ისე შეესევიან, რომ მისგან მხოლოდ ბუნდღის გროვასღა დატოვებენ!

მკვდრებმა უკვე გაგვაფრთხილეს!
დანარჩენი ცოცხლებმა უნდა გავაკეთოთ!

ჯაბა ხუბუა

ცოცხლების სახელით!

კვირგვინოსნები

არჩილ ხიდირბეგიშვილი
„საქინფორმის“ მთავარი რედაქტორი

სააკაშვილს სურს, **მელიას** გამოყენება თავისი ბინძური ზრახვების განსახორციელებლად, რის შემდეგაც ან ნაცებისაგან ელის სერიოზული საფრთხე, რათა შემდეგ ხელისუფლება დაადანაშაულონ, ან თავად ხელისუფლება დააკავებს, **ხოლო პარტიის თავმჯდომარედ კვლავ დაბრუნდება საქართველოს ექსსაგარეო საქმეთა მინისტრი და რუსეთის მოქალაქე-მზვერავი გრიგოლ ვაშაძე.** ის არსადაც არ წასულა სააკაშვილისგან, ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ სპექტაკლი ღარიბებისათვის. **დეტალების განსახილველად რუსი პრიმა-ბალერინას მეუღლე გასულ კვირას ფარულად გაფრინდა კიევში სააკაშვილთან, რომელიც მას აეროპორტში დახვდა.** მათ წარმოდგენაც კი არ ჰქონდათ, რომ იმავე თვითმფრინავით მიფრინავდა ჩემდამი რწმუნებული „საქინფორმის“ ექსპერტიც, რომელსაც მიაჩნია, რომ **გრიგოლ ვაშაძე** საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთან ათანხმებს **სააკაშვილის** დაბრუნების დეტალებს.

ალეკო ელისაშვილი
„მოქალაქეების“ ლიდერი

ერთი, **პაპაჩემის მამა იასონა** ადგება საფლავიდან და მეორე — **სააკაშვილი** ჩამოვა საარჩევნოდ.

„პირველი არხი“

კახა კახიშვილი:

2 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ რადიკალურ ოპოზიციას ექნება მცდელობა, ხელისუფლება ძალადობრივი გზით დაამხოს!

„ნიკა მელიას ძალის დემონსტრირება რომ გამოსვლოდა და ხელისუფლებას იგი ვერ დაეპატიმრებინა, სააკაშვილი უკვე ჩამოსული იქნებოდა!“

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან გამოჟონილი და ინტერნეტში გავრცელებული ფარული ჩანაწერების, კარს მომდგარი არჩევნების წინ ქვეყანაში მიმდინარე ცხელი პროცესებისა და მოსალოდნელი პოლიტიკური კატაკლიზმების შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრს კახა კახიშვილს ვესაუბრებით:

— გარკვეული მედიასაშუალებები ცდილობენ, საზოგადოებას თავს მოახვიონ აზრი, თითქოს გავრცელებული ე.წ. ფარული ჩანაწერების ნამდვილობა ეჭვს არ იწვევს, არადა, მათი ავთენტურობისა და წარმომავლობის დასადგენად მასშტაბური გამოძიების ჩატარებაა საჭირო.

— თუმცა, სუს-ის ე.წ. კრებსებში მოხსენიებული ჟურნალისტებისა და პოლიტიკოსების ნაწილი ჩანაწერების ავთენტურობას ადასტურებს!

— ვერ გამოვრიცხავთ, რომ გავრცელებულ ჩანაწერებში, რომლებსაც არავითარი ხმოვანი და ვიზუალური მასალა არ ახლავს, ტყუილ-მართალი ერთმანეთში იყოს აზელილი. **ვთქვათ, 10, 20 ან 30 ფაილი ნამდვილია, მაგრამ შეიძლება, 100, 200 თუ 300 ჩანაწერი ყალბი და გამოგონილი იყოს.** ეს ყველაფერი გამოძიებამ უნდა დაადგინოს და მანამდე რამის მტკიცება, უბრალოდ, არასწორია.

გარდა ამისა, ჩემი აზრით,

ყოველგვარ მორალს არის აცდენილი იმ მედიასაშუალებების ქმედება, რომლებიც თუნდაც მათთვის დადასტურებულად ავთენტურ ჩანაწერებს ყოველგვარი დაშტრიხვის გარეშე სახელებისა და გვარების მითითებით ავრცელებენ.

— ეს დაუშვებლად და ამორალურად რატომ მიგაჩნიათ?

— პირველ რიგში, ყველას მიზანს ადამიანის უფლებებისა და ღირსების დაცვა უნდა წარმოადგენდეს! სამწუხაროდ, **არავინ ფიქრობს იმაზე, ჩანაწერების დაუშტრიხავად გამოქვეყნებამ და კონკრეტული გვარ-სახელების იდენტიფიცირებამ რა პრობლემები შეიძლება გამოიწვიოს იმ ადამიანების ცხოვრებაში, რომლებიც გავრცელებულ მასალებში ფიგურირებენ.** პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის სამსახური, რომელსაც მსგავსი ფაქტების წინააღმდეგ ბრძოლა ევალება, ამ საკითხზე რატომღაც დუმს და აცხადებს, რომ მედიაში გავრცელებული ჩანაწერების შესწავლა მის კომპეტენციას სცილდება. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის სამსახური არც იმას იმჩნევს, რომ პოლიტიკოსები და სხვადასხვა ჯგუფები ამ ფარულ ჩანაწერებს აქტიურად ავრცელებენ და თავიანთი ინტერესებისათვის იყენებენ, არადა, მსგავს შემთხვევებზე რეაგირებას კანონი ავალდებულებს. **ასეთი ფაქტების წინააღმდეგ, წესით, სახალხო დამცველიც აქტიურად უნდა ილაშქრებდეს, მაგრამ მსგავსს ვერაფერს ვხედავთ.**

— სად არიან დღეს ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც 2013 წელს დაჟინებით ითხოვდნენ, სააკაშვილის რეჟიმის მიერ შესრულებული ფარული ჩანაწერების ათასობით ფაილი „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებას ყოველგვარი გამოძიების გარეშე გაენადგურებინა?

— 2013 წელს, როცა უკანონო მიყურადებისა და ფარული ჩანაწერების საკითხზე მომუშავე დროებითი კომისია შეიქმნა, საქმე გვქონდა ასიათასობით ფაილთან, თანაც, არა ტექსტობრივ, არამედ აუდიო და ვიდეომასალასთან, რომელიც ადამიანების ინტიმური ცხოვრების დეტალებსაც შეიცავდა. **კომისიაში წარმოდგენილი არასამთავრობო სექტორის დიდი ნაწილი მაშინ ცალსახად ითხოვდა, ხელისუფლებას ეს ჩანაწერები ყოველგვარი გამოძიების გარეშე გაენადგურებინა, მაგრამ დღეს იგივე ადამიანები ხელისუფლებისაგან ითხოვენ, ახლად გავრცელებულ მასალებზე გამოძიება დაიწყოს.** კი ბატონო, სწორი მოთხოვნაა, მაგრამ რით ხსნიან იმ გარემოებას, რომ 2013 წელს რადიკალურად საწინააღმდეგო მოთხოვნას აყენებდნენ და საერთოდ არ სურდათ გამოძიების დაწყება? საინტერესოა, დღევანდელი გადასახედიდან მაინც თუ მიხვდნენ, რომ მათ მიერ 2013 წელს დაყენებული მოთხოვნები კანონმდებლობას სრულიად ეწინააღმდეგებოდა? იმ დროს მე, როგორც კომისიის წევრი, **კატეგორიული წინააღმდეგი ვიყავი, ფარული ჩანაწერები გამოძიების გარეშე გაენადგურებინათ** და ჩემი განსხვავებული აზრი კომისიის ოქმს წერილობითაც დავურთე.

— სუს-იდან გამოტანილი თუ მოპარული 3000 ფაილის ინტერნეტ სივრცეში გამოქვეყნების კვალდაკვალ ისეთი მოსაზრებაც გაჩნდა, რომ შესაძლოა, ეს ფარული ჩანაწერები არა საქართველოს უშიშროების, არამედ რომელიმე უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების მიერ იყოს შესრულებული. ამაზე რას იტყვით?

— გამოძიების დასრულებამდე არასწორად მიმაჩნია იმის მტკიცება, რომ გავრცელებულმა მასალებმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან გამოჟონა! მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი უსაფრთხოების სამსახური მუშაობს და მასზე დაკისრებულ მოვალეობას კანონით დადგენილი წესით ასრულებს, **ეს არ გამორიცხავს უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების მხრიდან საქართველოს ტერიტორიაზე ინფორმაციების მოპოვებასა და საკუთარი ინტერესების გატარებას.** მაგალითად, გასაკვირი არ იქნება, რომ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურები ქართველი საზოგადოებისა და ქართული სახელმწიფოსათვის მნიშვნელოვანი ინსტიტუციების წარმომადგენლებზე თვალთვალს ახორციელებდნენ და მათი ოპერატიული შესწავლით იყვნენ დაკავებული.

იმ ვითარებაშიც კი, თუ დავუშვებთ, რომ გავრცელებული ჩანაწერები სუს-ის რომელიმე ყოფილ ან მოქმედ თანამშრომელს უკავშირდება, გამოძიებამ უნდა დაადგინოს, თავის დროზე რამდენად კანონიერად იქნა მოპოვებული ეს მასალები? რა მიზანს ემსახურებოდა ადამიანი, რომელმაც ჩანაწერები გამოიტანა და გაავრცელა? რომელი ჯგუფის დაკვეთით მოქმედებდა და ხომ არ თანამშრომლობდა რომელიმე უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურთან?

— ძალიან ბევრი ადამიანის აზრით, ფარული ჩანაწერების გავრცელების უკან ნაციონა-

„სანამ თუნდაც 1-პროცენტიანი საფრთხე არსებობს, რომ დააპატიმრებენ და 1-პროცენტიანი გარანტია არა აქვს, რომ დაპატიმრების შემდეგ მალევე გაათავისუფლებენ, სააკაშვილი საქართველოში არ ჩამოვა!“

კვირგვინოსნები

მიხეილ ყაველაშვილი
პარლამენტარი

იცით, რომ **ნიკა მელია უშიშროების სკოლაში სწავლობდა?** სიმონ ნოზაძემ, რომელიც უშიშროების გენერალია, **მელიას** ტრიბუნიდან მიმართა — თქვენ რომ სწავლობდით, მეც იქ ვიყავი და ბევრ სხვა რამესაც გასწავლიდით, ბევრი სასიკეთო რამე გასწავლეთო. მაგრამ მელია იმდენად უნიჭოა, რომ სხვა არაფერი იცის. მან მხოლოდ პროვოკაცია იცის.

„ინტერპრესნიუსი“

თემურ ნანეიშვილი
აკადემიკოსი

3 ოქტომბრიდან დაიწყებენ ისევ **„გაყალბდა-გაყალბდაო“,** მაგრამ ვერც ვერაფერს დაამტკიცებენ, როგორც საპარლამენტო არჩევნების დროს. **სააკაშვილის დაბრუნების მოლოდინიც საბოლოოდ გაქრება,** რადგან ის საქართველოში ვერ ჩამოვა.

„რეზონანსი“

გია ხუხაშვილი
ანალიტიკოსი

ოპოზიცია ოქტომბერში **არეულობისთვის ემზადება,** მაგრამ სამარცხვინოდ დამარცხდება.

„რეზონანსი“

სოზარ სუბარი
პარლამენტარი

ნიკა მელიას ცოტა მეტი წიგნი რომ წაეკითხა ქუჩაში დგომისა და „ხულიგნობის“ ნაცვლად, შეიძლება ცოტა სხვანაირი ლიდერი ჰყოლოდა ნაცმოძრაობას, მაგრამ როგორსაც იმსახურებს, ისეთი ჰყავს.

„ინტერპრესნიუსი“

ბაჩო ოდიშარია
კინოკრიტიკოსი, ტელეწამყვანი

ნიკა მელია კამერების წინ ქუჩის ბიჭის იმიჯს რომ ირგებს და კაჩაობს, **მიშას შნირი,** ადამიანი მოარული პუფი და ნათქვამი სიტყვის არშესრულების ემბლემა, ეგ რანაირად, ტო? კარიკატურის კარიკატურაა ტიპი. „GTMEDIA“

„ჩვენ ვხედავთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და მთლიანად ძალოვანი სტრუქტურების ჩამოშლის მცდელობას რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან!“

ლური მოძრაობა და მისი პოლიტიკური ინტერესები დგას!

— ფაქტია, რომ **ოპოზიცია გავრცელებულ მასალებს საკუთარი პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნებისათვის იყენებს,** მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ამით საფრთხე ექმნებათ სახელმწიფო ინსტიტუტებს, მათ შორის, იმ სამსახურებს, რომელთა როლიც სახელმწიფოს სტაბილურობისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. **დიახ, ჩვენ ვხედავთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და მთლიანად ძალოვანი სტრუქტურების ჩამოშლის მცდელობას რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან!**

— იქნებ ეს იმ რევანშისტული და რევოლუციური გეგმის ნაწილია, რომლის განხორციელებასაც ნაციონალური მოძრაობა დიდი ხანია, ცდილობს და 2 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგაც აუცილებლად ეცდება?

— 2 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ოპოზიცია აუცილებლად დაიწყებს **საპროტესტო აქციებს** და როგორც ყველა წინა არჩევნების შემთხვევაში, ახლაც გაყალბებაზე იაპელირებს, **ექნებათ მოწოდებები ხელისუფლების ძალადობრივი გზით დამხობის შესახებ** და ა.შ. რომ ვაკვირდები, ოპოზიცია ძალიან ბევრ რაიონში წინასაარჩევნო კამპანიას, ფაქტობრივად, არ ატარებს. შესაძლოა, **არჩევნებზე, რომელიც ძალიან ძვირი ჯდება, ფულს ზოგავენ და მერე ამ ფულს საპროტესტო გამოსვლების დასაფინანსებლად გამოიყენებენ.**

— პირდაპირ გკითხავთ: 2 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობას ექნება მცდელობა, ხელისუფლება ძალადობრივი გზით დაამხოს?

— მათი ტაქტიკის შესწავლის შედეგად ცალსახად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ **2 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ რადიკალურ ოპოზიციას ექნება მცდელობა, ხელისუფლება ძალადობრივი გზით დაამხოს!** მათ ასეთი მცდელობები ყოველი არჩევნების შემდეგ აქვთ და ახლა, როცა პოლიტიკური ტემპერატურა განსაკუთრებით არის აწეული, კიდევ უფრო მონდომებით ეცდებიან, გაიმეორონ ის, რაც 2003 წელს **ე.წ. ვარდების რევოლუციის** სახით გააკეთეს! იციან, რომ არჩევნების გზით ხელისუფლებაში ერთპიროვნულად ვერ მოვლენ და ამიტომ ძალადობრივი გზა ერთადერთ საშუალებად მიაჩნიათ.

— თანაც, სააკაშვილის ჩამოსვლას ელოდებიან!

— სანამ თუნდაც **1-პროცენტიანი** საფრთხე არსებობს, რომ დააპატიმრებენ და **1-პროცენტიანი გარანტია** არა აქვს, რომ დაპატიმრების შემდეგ მალევე გაათავისუფლებენ, **სააკაშვილი საქართველოში არ ჩამოვა!**

— სააკაშვილის საქართველოში შემოსვლის შემთხვევაში რამდენად ადვილად შეძლებს ხელისუფლება მის დაპატიმრებას, როცა ნიკა მელიას დაჭერაც კი ლამის სახელმწიფოს ჩამოშლის მიზეზად იქცა?

— **ნიკა მელიას** ძალის დემონსტრირება რომ გამოსვლოდა და ხელისუფლებას იგი ვერ დაეპატიმრებინა, **სააკაშვილი** უკვე ჩამოსული იქნებოდა! შემიძლია გითხრათ, რომ

ჩვენი სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მელიას შემთხვევა იყო ტესტი იმაზე, თუ რას იზამენ სააკაშვილის ჩამოსვლის შემთხვევაში!

— თუ 2 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ნაცმოძრაობასა და მასთან დაკავშირებულ ჯგუფებს ხელისუფლების დამხობის მცდელობა ექნებათ, რას დაუპირისპირებს მათ სახელმწიფო?

— პერმანენტული თავდასხმების მიუხედავად, **შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვერ ჩამოშალეს, სამართალდამცავი სტრუქტურები მოწოდების სიმაღლეზე დგანან და კანონით დადგენილ ყველა ზომას მიიღებენ, რომ მოვლენების ძალადობრივი გზით განვითარება და სახელმწიფოს ჩამოშლა არ დაუშვან!**

ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ დღეს საქართველოში 2003 კი არა, 2021 წელია!

ესაუბრა
ჟაბა ხუბუა

„კურდღელი სააკაშვილი ისევ არ ჩამოვა და ისევ ხალხს დააბრალებს, თქვენ არ გაანძრიეთ ხელი და მე რას გიშველიდითო?!“

2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე სააკაშვილმა ისევ დაიწყო საქართველოში დაბრუნებაზე ლაპარაკი, ოღონდ, აშკარად, მისებურად — კურდღლურად: „მე კი შევასრულებ, რასაც დაგპირდით, მაგრამ მიშას აქვს ორი ფეხი, ორი ხელი და ერთი პირი და იმ პირსაც დააფარებენ ორ წუთში უპრობლემოდ (ანუ დამიჭერენო), *თუ ქართველმა ხალხმა არ გაანძრია ხელი“. აკადემიკოს ელიზბარ ჯაველიძესთან ინტერვიუ სწორედ ამ საკითხზე მსჯელობით დავიწყეთ:*

ელიზბარ ჯაველიძე:

2 ოქტომბერს ქართველი ხალხი ნაცების ხროვას ჩარეცხავს!

— **კურდღელი სააკაშვილი** ისევ არ ჩამოვა და ისევ ხალხს დააბრალებს, თქვენ არ გაანძრიეთ ხელი და მე რას გიშველიდითო?! **მე ხომ ვიცი, ეგ რა კურდღელიც არის!** მითუმეტეს, ისტერიკაშია მას შემდეგ, რაც მაგის ჯალათი **მეგის ქარდავა** აქ ჩამოათრიეს! **სააკაშვილმა** ძალიან კარგად იცის, რომ მაგასაც ჩააყუდებენ — **ღარიბაშვილი** ხომ დაჰპირდა, როგორც კი ჩამოვა, ვინც რა უნდა თქვას, მაშინვე ციხისკენ გავაქცუნებთო!

— აკი, სტრასბურგში ევროპარლამენტარებმა სააკაშვილს პირდაპირ უთხრეს — ჩვენ მხარს არ დაგიჭერთ პროვოკაციებშიო!

— ჩვენ ნაკლებად უნდა გვაღელვებდეს, რას იტყვიან კონგრესმენები თუ ევროპარლამენტარები, საქართველოს აქვს კანონები, რომლებიც უნდა აღსრულდეს!

ანდა, **რასაც ეს მელია აკეთებს, ამის მოთმენა როგორ შეიძლება?!** ჯერ **ირაკლი კობახიძეს** მიეჭრა ევროკავშირის საელჩოსთან ინტერვიუს დროს და „ძველბიჭობა“ დაიწყო, მერე კი კურდღელივით დაიმალა იმავე საელჩოში და შიშით სამი საათი აღარ გამოდიოდა გარეთ?!

„კაცი ხარ თუ „პრობკა“, ბიჭო, ნიკანორ?!

ჯერ ყვიროდი, ვერ დამიჭერთო და ჩაგაყუდეს! მერე გაჰკიოდი, არ გამოვალ ციხიდანო და სულ კუნტრუშით გამოხვედი! ვინც პარლამენტში შევა, ბიძინას პუფი იქნებაო და მთელი ნაცსექტა შევარდით ამ პარლამენტში!“

კაცი ხარ თუ „პრობკა“, ბიჭო, ნიკანორ?! ჯერ ყვიროდი, ვერ დამიჭერთო და ჩაგაყუდეს! მერე გაჰკიოდი, არ გამოვალ ციხიდანო და სულ კუნტრუშით გამოხვედი! ვინც პარლამენტში შევა, ბიძინას პუფი იქნებაო და მთელი ნაცსექტა შევარდით ამ პარლამენტში!

— გიორგი გახარიას რა შედეგი ექნება ამ არჩევნებზე?

— **გიორგი გახარია** ამ არჩევნების შედეგებით **5-პროცენტიანი** გახდება და ყველა დაინახავს, რომ მისი რეიტინგი მხოლოდ და მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილისა და „ქართული ოცნების“ დამსახურება იყო!

ჩემთვის გახარია არის მოღალატე და ეჭვიც არ მეპარება, რომ სააკაშვილთან შეთანხმებით მოქმედებს!

საერთოდ, **გახარია ძალიან შეშინებული თვალებით იყურება — როგორც ჩანს, ხვდება, რა შარშიც გახვიდა, როდესაც „ქართული ოცნების“ ღალატზე დაითანხმეს!**

„ქართული ოცნება“ ძალიანაც რომ მეზიზღებოდეს, მითხარით კაცი, რომელსაც ამ ოპოზიციიდან შეიძლება ხმა მივცე!

— მამუკა ხაზარაძეს!

— **ხაზარაძემ** ხალხის ნაძარცვი ფულით ათობით მილიონი დახარჯა, მაგრამ მისი პარტია 2-3 პროცენტს ვერ გასცდა! ამ არჩევნებზეც ასე იქნება და ამ არსებას, ღირსება რომ ჰქონდეს, ქუჩაში თავი არ გამოეყოფა!

ხაზარაძევ, 24 საათი შენ მიერ მოსყიდულ ტელევიზიებში რომ ხარ გამოკვეხებული და **„დები ბერძენიშვილების“** რესპუბლიკურ პარტიასავით ნულოვანი რეიტინგი გაქვს, ხომ უნდა მიხვდე, რომ ხალხის თვალში ნული ხარ?!

— ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, არჩევნების შემდეგ ყველა საკადრის პასუხს მიიღებს!

— აუცილებლად ასეც უნდა მოხდეს! ეს აქამდეც უნდა გაკეთებულიყო, მაგრამ, როგორც იტყვიან, სჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს!

— საქმეს ისეთი პირი უჩანს, რომ არჩევნების მეორე დღესვე, 3 ოქტომბერს, ნაცხროვა და მისი ჯიბის „გაერთიანებული ოპოზიცია“ ხალხს ქუჩაში გამოიყვანს, აქაოდა, არჩევნები გაგვიყალბესო!

— 2 ოქტომბრის არჩევნებზე ქართველი ხალხი ნაცების ხროვას ჩარეცხავს!

თუ 3 ოქტომბერს ნაცოპოზიცია ქუჩაში გამოვა, ჩვენც გამოვალთ! ეგენი 2 ათასი ძლივს იქნებიან, ჩვენ კი 200 ათასი კაცი გამოვალთ და შევაძვრენთ თავიანთ მყრალ სოროებში!

ესაუბრა ***გიორგი გიგაური***

კვირგვინოსნები

მამუკა ღვინაძე
პარლამენტარი

წარმოიდგინეთ, **ირაკლი კობახიძეს,** რომლის გინებაც მე არ გამიგია, გამოსტყუა დედის გინება **ნიკა მელიამ.** წარმოიდგინეთ, სადამდე მიიყვანა ეს გაწონასწორებული ადამიანი.

„GTMEDIA“

თამთა მეგრელიშვილი
ექსპერტი

ნაციონალური მოძრაობის ლიდერად კურთხეული **მინი-მიშა ნიკანორ მელია** „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარეს **ირაკლი კობახიძეს** პირდაპირ ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან დაესხა თავს. ის **ირაკლი კობახიძეს** სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდა და მის ფიზიკურ შეურაცხყოფასაც აპირებდა, მაგრამ ხელი ჟურნალისტებმა შეუშალეს. კიდევ ერთხელ ვნახეთ, რომ **ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური თამაშის წესი ფიზიკურ დაპირისპირებასა და გვამებზე გადის.**

ნიკანორ მელია, ეს პოლიტიკურად ტლუ ზონდერი, **მეგის ქარდავას გაგრძელებაა** უკვე 2021 წლის საქართველოში!

„იმედინფო“

ვაჟა ბერიძე
ანალიტიკოსი

სააკაშვილი საქართველოში ჩამოვა ერთადერთ შემთხვევაში, თუ იქნება აგრესიული ხასიათის მასობრივი გამოსვლები, აქციები, თუ ქუჩაზე კონტროლს დაკარგავს ხელისუფლება. **ახლა მთელი ნაციონალური მოძრაობა 10 000 კაცსაც ვერ აგროვებს ყველაზე ორგანიზებულ მიტინგზე.** სააკაშვილი არის პრაგმატული, ძალიან ნიჭიერი, ის ყველაფერს ხედავს და თავისიანებს ეუბნება — **გამოდით ქუჩაში, დამხვდით აეროპორტში, გადააბნელეთ კახეთის გზატკეცილი და ჩამოვალ, აბა, რას ვიზამ** — ასეთ შემთხვევაში ჩამოვა, მაგრამ სხვა შემთხვევაში, ის აქ ჩამომსვლელი არ არის.

„GTMEDIA“

მამუკა გიორგაძე
„სახალხო პარტიის“ ლიდერი

როცა ხალხისთვის პრინციპული და პოზიტიური სათქმელი არ გაქვს, ჯობია, მას ჩხუბი შესთავაზო. ეს მომგებიანია „ქართული ოცნებისთვისაც“ და ნაციონალური მოძრაობისთვისაც.

„ახალი თაობა“

გასულ კვირას, როდესაც საქართველოში ექსტრადირებული მეგის ქარდავა ქართულ მიწას „ეამბორა“, პროკურატურამ საზოგადოებას ზედმიწევნით გააცნო ის საქმეები, რაშიც იგი უკვე გასამართლებულია ან ბრალი აქვს წარდგენილი, მაგრამ ცნობილი ნაცჯალათის დანაშაულთა ნუსხაში გურამ შარაძის მკვლელობა ნახსენები არ არის. სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით ვესაუბრებით 2007 წლის 20 მაისს მელიქიშვილის გამზირზე ვერაგულად მოკლული პროფესორის ქალიშვილს რუსუდან შარაძეს:

— საქმეები, რომლებშიც **მეგის ქარდავა** არის მსჯავრდებული და ბრალდებული, ზღვაში წვეთია იმასთან შედარებით, რაც მას ჩაუდენია. თავის დროზე ასე ჩამოიყვანეს უკრაინიდან **ოლეგ მელნიკოვი,** ჰოლანდიიდან — **გია დგებუაძე, ე.წ. „მასტერა“,** მაგრამ რა?! ყოველ შემთხვევაში, **გურამ შარაძის მკვლელობის საქმეს** ამით არაფერი შემატებია.

— ფიქრობთ, რომ ხელისუფლება მეგის ქარდავასაც მელნიკოვივით სამ თვეში გარეთ გამოუშვებს?

— **მელნიკოვმა** გირგვლიანის საქმეში გამოძიებასთან ითანამშრომლა, **ხელი დაადო ვანო მერაბიშვილს** და ამიტომ გაუფორმეს საპროცესო შეთანხმება! სხვათაშორის, **მელნიკოვიც და „მასტერაც“ კავშირში არიან მამაჩემის მკვლელობასთან.** საკიდევ, 2012 წლის 1 დეკემბერს საინფორმაციო პორტალ „FOR.GE“-ზე გამოქვეყნებულ მიმართვაში **გიორგი ბარათელი** აცხადებდა, რომ **გურამ შარაძე** არ მოუკლავს და საზოგადოებას, უფლებადამცველებსა და ჟურნალისტებს შველას სთხოვდა. წერდა იმასაც, რომ წლების წინ მისთვის უცნობი პატიმარი, სახელად **„ხვიჩა“,** აიძულებდა ეთქვა, რომ **გურამ შარაძის** მკვლელობა **გოგა ხაინდრავამ** შეუკვეთა. მეორე ვერსიაც შესთავაზეს, თითქოსდა რუსმა ქილერმა მოკლა **გურამ შარაძე** და **ბარათელს** თავის თავზე აეღო — **გოგა ხაინდრავა** რუსეთთან დაახლოებული პირია და ციხეში არ დაგტოვებსო!

— ვინ არის თქვენ მიერ ნახსენები „ხვიჩა“ და ეს ყველაფერი რა კავშირშია მელნიკოვთან?

— **„ხვიჩა“** აღმოჩნდა ბათუმელი **გიორგი ბათენაძე,** რომელიც 2002 წლის 23 ნოემბრიდან იხდიდა თოთხმეტწლიან სასჯელს, ხოლო 2008 წელს ციხეში წამების შედეგად დაინვალიდდა და ეტლით გადაადგილდებოდა. 2013 წლის იანვარში პატიმარმა **ბათენაძემ** თავის ადვოკატ **ირაკლი ბაბრიჭიძეს** უთხრა, რომ **გიორგი ბარათელზე** მნიშვნელოვან ინფორმაციას ფლობდა. იმავე წლის 1 თებერვალს **ირაკლი ბაბრიჭიძემ** შეადგინა გამოკითხვის ოფიციალური ოქმი, სადაც პატიმარმა დეტალურად აღწერა ყველაფერი. მოგვიანებით გამოძიებამ **გიორგი ბათენაძე** არაერთხელ დაჰკითხა და მან ყოველ ჯერზე ერთი და იგივე გაიმეორა, ხოლო თავად **ბარათელმა,** 2013 წლის მაისში სასამართლო დარბაზში კიდევ ერთხელ დაადასტურა ეს ისტორია, რაც ტელეკომპანია „იმედის“ კამერამაც გადაიღო.

— რა ისტორიაზე საუბრობთ?

— **გიორგი ბათენაძემ** აღიარა, როდესაც ე.წ. „ბალნიჩკაში“ იყო მოთავსებული, თანამშრომლებმა უფროსის კაბინეტში ჩაიყვანეს, სადაც ორი უცნობი პიროვნება დახვდა და დაემუქრა — სუფთა ჰაერს არ გაღირსებთ, შენს შვილსაც დავიჭერთ, თუ ჩვენს წინადადებას არ დათანხმდებიო. მას **გიორგი ბარათელი** უნდა და-

რუსუდან შარაძე:

ალიაროს ამ კაცის არამსგავსმა მეგის ქარდავამ, როგორ მიიღო „ზემოდან“ ბრძანება და უზრუნველყო გურამ შარაძის მკვლელების ზუგდიდიდან თბილისში ჩამოყვანა!

ერთოდ, სააკაშვილის დროს, ვინც კი გამორჩეული ავაზაკი გახსოვთ, თითქმის ყველა, რაღაც ეტაპზე მაინც, ჩართული იყო **გურამ შარაძის მკვლელობის საქმეში.** დიახ, ეს იყო ბანდა, რომელიც ყველა უბედურებაში მონაწილეობდა. იმდენი ადამიანი ჰყავთ გამწარებული, რომ ყველას მაგივრად ვერ გავბედავ ლაპარაკს, მაგრამ მამაჩემის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით ერთს ვიტყვი — **ალიარონ დანაშაული და, თუ უნდათ, ხვალვე გამოუშვან! ჩემი მიზანი არის სიმართლის ოფიციალურად გამოცხადება, ფიზიკური შურისძიების წყურვილი არ მამოძრავებს.** ვერ წარმომიდგენია იმაზე დიდი სასჯელი, რომ ოფიციალურად **გურამ შარაძის** მკვლელი გერქვას!

— მელნიკოვი და „მასტერა“ ახსენეთ... მათაც ადანაშაულებთ გურამ შარაძის მკვლელობაში?

— მათ მოწმეები ამხელენ! ჯერ



მეგის ქარდავა



„ვერ წარმომიდგენია იმაზე დიდი სასჯელი, რომ ოფიციალურად გურამ შარაძის მკვლელი გერქვას!“

„ფაქტებითა და მტკიცებულებებით დავრწმუნდი – სახელმწიფოს არ სურს, ოფიციალურად გამოაცხადოს, რომ გურამ შარაძის მკვლელობა გახსნილია!“

უნდა ალაპარაკდეს!

გაუმზადეთ მეგის ქარდავას

მას შემდეგ, რაც სააკაშვილის რეჟიმის ჯალათი მეგის ქარდავა უკრაინიდან თბილისში ბანდეროლით ჩამოიტანეს და კიდევ ერთხელ გაჟღერდა, რომ მას ენით აუწერელი დანაშაულებისათვის 5 განაჩენი უკვე გამოტანილი აქვს და კიდევ 6 საქმეზე სასამართლო ელის, ნაცებმა ის, როგორც იტყვიან, თხასავით გაყიდეს!

სააკაშვილმა რომ განაცხადა, მეგის ქარდავას არ ვიცნობო, ამაზე მთელმა საქართველომ იხარხარა, რადგან სააკაშვილს პრეზიდენტობისას ჯალათი ქარდავა ორჯერ ჰყავს დაჯილდოებული სხვადასხვა ორდენით! ახლა, ნაცხროვის ერთ ლიდერს **ხატია დეკანოიძესაც** მოვუსმინოთ: **„მეგის ქარდავას განუსაზღვრელი ძალაუფლება რომ ჰქონდა და ცუდად იყენებდა, უნდა წარდგეს მართლმსაჯულების, ხაზს ვუსვამ, ობიექტური მართლმსაჯულების წინაშე.“**

„არ მქონია ეგ ბედნიერება, რომ **მეგის ქარდავას** ვიცნობდე, ნამდვილად არ დავმალავდი. როგორ ვაფასებ მის საქმიანობას? ძალიან ნეგატიურად. ჩემს შეცდომად ვთვლი, რომ თავის დროზე, როცა ძალაუფლებაში ვიყავი, **მეგის ქარდავასნაირებს** ადგილი არ მივუჩინე!“ — ეს კი უკვე ბოკერიასგან გამოქცეული და ისევ მშობლიურ ნაცხროვას მიკედლებული **გიგი უგულავას** სიტყვებია.

ამ განცხადების გამო **მეგის ქარდავამ უგულავას ციხიდან**

„გურამ შარაძის მკვლელობა შეუკვეთა მიხეილ სააკაშვილმა,

ორგანიზება გაუკეთა დათა ახალაიამ, ხოლო შეასრულეს მეგის ქარდავას ზონდერებმა — თემურ ჯგერენაიამ და გია ფაჩულიამ!“

დათა ახალაია

ერწმუნებინა ჩვენების მიცემაში, **თითქოს გურამ შარაძის მკვლელობა გოგა ხაინდრავამ შეუკვეთა!** ჩვენება რომ დამაჯერებელი ყოფილიყო, **ხაინდრავას** სახლის ინტერიერიც დეტალურად აღუწერეს და ამ აღწერილობას **ბათენაძე** თავის ჩვენებაში ყვება. ასევე **ბარათელს** უნდა ეთქვა, **თითქოს გოგა ხაინდრავა დაჰპირდა, რომ გურამ შარაძის მკვლელობის შემდეგ 500 ათას დოლარსა და სუფთა პასპორტს მისცემდა, აეროპორტში მიიყვანდა და საზღვარგარეთაც უპატრონებდა.**

როდესაც **ბარათელი გიორგი ბათენაძის** კამერაში შეიყვანეს და **ბათენაძემ** მოისმინა მისი მონაყოლი, თუ როგორი ზეწოლის ქვეშ იყო, **ბარათელი** შეეცოდა და უთხრა, კარის გაღებისა და წყალზე გასვლის შემდეგ უკან აღარ დაბრუნებულიყო. იმის გამო, რომ **გიორგი ბათენაძემ** მათი მოთხოვნა ბოლომდე არ შეასრულა, თვეების განმავლობაში აწამებდნენ.

იმ ორი ადამიანიდან ერთ-ერთი, ვინც ეს **გიორგი ბათენაძეს** დაავალა, **ოლეგ მელნიკოვი** იყო! წესით, **გურამ შარაძის საქმის** ხელახალი გამოძიების დასაწყებად **ბათენაძის ჩვენებაც** საკმარისი იყო, მაგრამ, სამწუხაროდ, მაშინ **არჩილ კბილაშვილმა** ყურიც არ შეიბერტყა.

— თუმცა, გურამ შარაძის მკვლელობის საქმე 2014 წელს მეგის ქარდავას ეპიზოდზე განახლდა... მოდით, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ საზოგადოებას, რა როლი მიუძღვის მეგის ქარდავას გურამ შარაძის მკვლელობის საქმეში?

— მამაჩემის მკვლელობამდე ერთი კვირით ადრე სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო პოლიციის უფროსის მოადგილემ **მეგის ქარდავამ** თავის მარჯვენა ხელს **გურიკა ქადარიას** დაავალა, რომ ზუგდიდიდან თბილისში მანქანით წაეყვანა ორი სპეცრაზმელი — **გია ფაჩულია და თემურ ჯგერენაია,** იგივე **„ჯგერე“.** მათი მიზანი იყო **გურამ შარაძის** „ფიზიკურად მოშორება“. **ფაჩულიასა და ჯგერენაიას** თბილისში **„მასტერა“** დაუკავშირდებოდა და მკვლელობის დეტალურ გეგმას გააცნობდა. ბრძანება „ზემოდან“ მოდიოდა. **ქარდავამ ქადარია** კატეგორიულად გააფრთხილა, რომ ჩუმად ყოფილიყო. ამასთან, პრემიის სახით 5 ათასი ლარი გადასცა.

როდესაც **გურიკა ქადარია** საქმის ვითარებაში გაერკვა და მიხვდა, რომ საშინელი დანაშაულის მონაწილე ხდებოდა, მეორე თუ მესამე დღეს **მეგის ქარდავასთან** შევიდა, ავადმყოფობა მოიმიზეზა და დავალების შესრულებაზე უარი თქვა. როგორც **ქადარია** თავის ჩვენებებში ამბობს, **მეგის ქარდავა** დაემუქრა და თავისი სამუშაო კაბინეტიდან გინებით გამოაგდო. ამ ამბიდან ერთ კვირაში მამაჩემი მოკლეს, ხოლო **გურიკა ქადარია** დაიჭირეს და სასტიკად გაუსწორდნენ. რა თქმა უნდა, ჩამოართვეს „პრემიაც“. **ქადარია** ჩვენებაში ამ საქმეში ჩართულ სხვა პირებსაც ასახელებს.

— თუ შეიძლება, მათი სახელებიც დავაკონკრეტოთ.

— ესენი არიან მაშინდელი მაღალჩინოსნები: სამეგრელოს გუბერნატორი **თენგიზ გუნავა,** ზუგდიდის პოლიციის უფროსი **კობა ნარსია,** რომელიც „ოცნების“ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ კარგა ხანს იყო სამხარეო პოლიციაში თანამდებობაზე, კუდ-ის რეგიონული სამმართველოს უფროსი **კახა ლატარია,** რომელიც ასევე „ოცნებას“ ფოთის პოლიციის უფროსად ჰყავდა დაწინაურებული, ცნობილი ჯალათი **კოხტა კოდუა,** სამხარეო პოლიციის თანამშრომლები: **ლაშა ექონია, ზაზა ხასაია, გურიკა ჭითანავა** და ა.შ... რაც შეეხება სპეცრაზმელებს, რომლებსაც **მეგის ქარდავას ბრძანებით მამაჩემი უნდა მოეკლათ,** ერთ-ერთი მათგანია **გია ფაჩულია,** ამჟამად სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო პოლიციის სპეცრაზმის უფროსის მოადგილე, ხოლო მეორე — **თემურ ჯგერენაია,** მეტსახელად **„ჯგერე“,** რომელიც 2012 წელს რუსეთში გაურკვეველ ვითარებაში მოკლეს.

2012-2013 წლებში, გარდა **ბათენაძისა და ქადარიას** ჩვენებებისა, პროკურატურაში სხვა მტკიცებულებებიც გვქონდა შეტანილი, მათ შორის, მკვლელობის თვითმხილველთა გამოკითხვის ოქმები, სადაც კატეგორიულად აცხადებენ, რომ **გიორგი ბარათელისგან** რადიკალურად განსხვავებული მკვლელი თუ მკვლელები დაინახეს, თუმცა, **არჩილ კბილაშვილისთვის** მაინც არ აღმოჩნდა საკმარისი, რომ ეს ახლად აღმოჩენილ გარემოებად ჩათვლილიყო და გამოძიება თავიდან დაწყებულიყო. **კბილაშვილი** ისე წავიდა თანამდებობიდან, რომ პასუხიც არ მაღირსა!

— რა ხდება გურამ შარაძის მკვლელობის საქმეში მას შემდეგ, რაც გამოძიება მეგის ქარდავას ეპიზოდზე განახლდა?

— გამოჩნდა **„ოქროს მოწმე“ — ვახტანგ გაბელია, დათა ახალაიას ყოფილი მარჯვენა ხელი,** რომელზეც თქვენი მკითხველისთვის არაერთხელ მომიყოლია. საქმე შეიკრა და თითქმის ბოლოში იყო გასული, რომ ჩაერთო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. მთელი პასუხისმგებლობით ვამბობ — რაც სააკაშვილმა დამაკლო, სუს-მა „ამინაზღაურა“. **ფაქტებითა და მტკიცებულებებით დავრწმუნდი — სახელმწიფოს არ სურს, ოფიციალურად გამოაცხადოს, რომ გურამ შარაძის მკვლელობა გახსნილია!**

— და მაინც, ძნელი გასაგებია, რატომ არ უნდა შედიოდეს „ოცნების“ ინტერესებში გურამ შარაძის მკვლელობის გახსნა?!

— რასაკვირველია, საერთაშორისო ზეწოლაც იყო, მაგრამ „ოცნებას“ პირდაპირ თუ არა, ირიბად მაინც შეეძლო, სააკაშვილის რეჟიმის მიერ გამწარებულ ასიათასობით ადამიანს სამართლის პოვნაში დახმარებოდა..

ალბათ, ხალხის ბრალიც არის და არ შემეშინდება ამის თქმა — **თავიდანვე საკმარისად არ მოვთხოვეთ „ოცნებას“ დანაპირების შესრულება!** არც ხელისუფლებას და არც ე.წ. საერთაშორისო პარტნიორებს არ ვაჩვენეთ ჩვენი ურყევი ნება და ძალა!

ხელისუფლებას გახსნილი საქმე დავუდე მაგიდაზე, სხვა რა შემიძლია? მართლა ვერ ვხვდები, როგორ ვაიძულო ხელისუფლება, რამე გააკეთოს?! ძალიან ადვილია ჩემთვის, მოწმე **ვახტანგ გაბელიას** მიერ დასახელებული სააკაშვილის დროს ჩადენილი სხვა საქმეებიც გამოვფინო, სხვადასხვა ვიდეო თუ აუდიოჩანაწერები გავავრცელო, ავტეხო ამბავი, როგორ აფარებს ხელს ხელისუფლება კაცისმკვლელებს და დიდი თავსატეხი გავუჩინო ლამის ჩამონგრეულ „ოცნებას“, მაგრამ ამას არ ვიზამ, რადგან, პირველ რიგში, იმ ოჯახებს დავაზარალებ, რომლებზედაც მოწმე ლაპარაკობს. **„შურისძიებისგან“ გამოწვეული სიამოვნების გამო ვერ ვავნებ ქვეყანას და ვერ დავემსგავსები იმ ხროვას, ქართველი პოლიტიკოსები რომ ჰქვია დღეს.**

კიდევ ერთხელ ვამბობ, ცხოვრებაში ერთადერთ რამეზე მაქვს ურყევი პრეტენზია — **მამაჩემის — გურამ შარაძის მკვლელობა შეუკვეთა მიხეილ სააკაშვილმა, ორგანიზება გაუკეთა დათა ახალაიამ, ხოლო შეასრულეს მეგის ქარდავას ზონდერებმა — თემურ ჯგერენაიამ და გია ფაჩულიამ.** აღიაროს ამ კაცის არამსგავსმა **მეგის ქარდავამ,** როგორ მიიღო „ზემოდან“ ბრძანება და უზრუნველყო გურამ შარაძის მკვლელების ზუგდიდიდან თბილისში ჩამოყვანა, დანარჩენი სულერთია ჩემთვის.

— სააკაშვილი იქადნება — წინასაარჩევნოდ საქართველოში ჩამოვალო!

— გარდა იმისა, რომ **მიხეილ სააკაშვილი** არის მანიაკი მკვლელი, უკანასკნელი ავანტიურისტი და ყველაფერზე წამსვლელი არამზადა, იგი უმხდალესი ადამიანია. ოდნავი გამბედაობა რომ ჰყოფნიდეს, აქამდე ათასჯერ ჩამოვიდოდა; მფარველების წყალობითა და მედიატერორისტების მეშვეობით ციხიდანაც დაიხსნიდა თავს და ჩვეული ავანტიურისტობით, შესაძლოა, კვლავ აეღო ხელში ხელისუფლება, მაგრამ **სააკაშვილს არ შეუძლია საკანში ერთი დღის გატარებაც, სიმხდალესთან ერთად, იცის, რომ იქ ვერავინ შეუგზავნის პრეპარატებს, რომლებზეც არის დამოკიდებული.** ნეტავ, ჩამოვიდეს და ერთხელ და სამუდამოდ გაირკვეს ყველაფერი, დავინახოთ, რისი მაქნისია „ოცნება“ და რას ვიმსახურებთ ქართველი ხალხი. **სააკაშვილი თუ თავისუფლად ივლის ქუჩებში, ე.ი. ჩვენ ვიმსახურებთ ამას!** ყველაფერს ხომ აქვს თავი და ბოლო? პარანოია უნდა დასრულდეს!

— სხვა არაფერი გაქვთ სათქმელი ხელისუფლებისთვის, კონკრეტულად, პრემიერ ღარიბაშვილისთვის, რომლის ძალისხმევითაც განხორციელდა მეგის ქარდავას ექსტრადირება საქართველოში?

— გურამ შარაძის მკვლელობა გახსნილია! ყველაფერი დევს პროკურატურაში და კიდევ უფრო მეტი — სუს-ში. **ირაკლი ღარიბაშვილს** მხოლოდ შევახსენებ, რომ 2014 წელს, როდესაც პროკურატურაში მამაჩემის მკვლელობის ხელახალი გამოძიება დაიწყო, მან ეს საქმე პირად კონტროლზე აიყვანა! თუ მოიკითხავს, ეტყვიან, რომ მას შემდეგ კიდევ ბევრ რამეს აეხადა ფარდა!

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

„ირაკლი ღარიბაშვილს მხოლოდ შევახსენებ, რომ 2014 წელს, როდესაც პროკურატურაში მამაჩემის მკვლელობის ხელახალი გამოძიება დაიწყო, მან ეს საქმე პირად კონტროლზე აიყვანა!“

უნდა ალაპარაკდეს!

საწერ-კალამი და ბევრი ფურცელი!

უპასუხა — ეგ კორუმპირებული რამდენს ლაპარაკობსო?! მოკლედ, **დაწყებული სააკაშვილიდან, მთელმა ნაცბანდამ მეგის ქარდავა უარყო და მართლაც თხასავით გაყიდა!**
ჰოდა, **ნაცხროვის მიერ თხასავით გაყიდულ მეგის ქარდავას** ისღა დარჩენია, საპროცესო გარიგების სანაცვლოდ, არაერთი მძიმე სასჯელისა და, მათ შორის, შესაძლო სამუდამო პატიმრობის თავიდან აცილების მიზნით, დეტალურად მოჰყვეს, როგორ ასრულებდა სააკაშვილის დანაშაულებრივ ბრძანებებს.
სხვათაშორის, სწორედ ასე გადაურჩა სასჯელის უმაღლეს ზომას ნიურნბერგის პროცესისას არაერთი ნაცისტი ბრალდებული!
მითუმეტეს, რომ **ქარდავა** მისმა სანაცეთმა, როგორც მოგახსენეთ, **უარყო და თხასავით გაყიდა!**
და თუ ქარდავას იმის იმედი აქვს, რომ **2 ოქტომბრის** არჩევნების შემდეგ ნაცები დაიბრუნებენ ხელისუფლებას და მას ციხიდან, როგორც პოლიტპატიმარს, გაათავისუფლებენ, ამ ილუზიებიდანაც სულ მალე გათავისუფლდება, როდესაც **3 ოქტომბერს** არჩევნების ოფიციალურ შედეგებსა და ნაცხროვის სამარცხვინო გაფარჩაკებას შეიტყობს!
ასე რომ, გაუმზადეთ **მეგის ქარდავას** საწერ-კალამი და ბევრი ფურცელი!
მას სხვა გზა აღარ დარჩება, გარდა იმისა, რომ ყველაფერი დაფქვას და **დამნაშავე ნაცლიდერები, სააკაშვილის თამადობით,** ათას საზიზღრობაში ამხილოს!

გიორგი გიგაური

სამართალი უნდა აღსრულდეს!

რეზო კვერენჩხილაძე: 66 წლის წინათ თბილისში ჯალათებისა და ხალხის მტრების სასამართლო პროცესი დამთავრდა!

ბოლშევიკური რეპრესიების მკვლევარი, 93 წლის რეზო კვერენჩხილაძე იხსენებს 1955 წლის სექტემბერს, როდესაც რკინიგზელთა კულტურის სახლში 1937 წლის ჯალათთა სასამართლო პროცესი ჩატარდა. „როგორც რუხაძე, რაფავა და ძმანი მისნი გასამართლდნენ, ისევე უნდა მოეწყოს ნაცჯალათების სასამართლო პროცესი" **— ამბობს უხუცესი მკვლევარი და ხმამაღლა აცხადებს:**

— მას შემდეგ, რაც **ნაციონალურმა მოძრაობამ** აურაცხელი ბოროტება ჩაიდინა, ხალხი აწამა და 2004 წლიდან 2012 წლამდე საქართველოში **1937 წელი** დააყენა, **სააკაშვილის ნაცრეჟიმს ნიურნბერგის მსგავსი პროცესი უნდა მოუწყონ,** სადაც საბრალდებო სკამზე მხოლოდ უკრაინიდან ახალჩამოყვანილ **მეგის ქარდავას** კი არ დასვამენ, არამედ **სააკაშვილს, ბოკერიას, ბარამიძეს, ადეიშვილსა** და მთელ ნაცხროვას, რომელმაც ხალხს სასაკლაო მოუწყო.

მართალია, **1955 წლის სექტემბერში რკინიგზელთა კულტურის სახლში გამართული პროცესი,** სადაც 37 წლის ჯალათები და ხალხის მტრები **აქვსენტი რაფავა, ნიკოლოზ რუხაძე, ნიკიტა კრიმიანი, კონსტანტინე სავიცკი, შალვა წერეთელი, ალექსანდრე ხაზანი, გიორგი პარამონოვი და სარდიონ ნადარაია** გასამართლდნენ, სამართლიანობის აღსადგენად საკმარისი არ იყო, მაგრამ ხალხს მაინც ბოროტების დამარცხების განცდა გაუჩნდა. ახლაც თვალწინ მიდგას ხალხით გადაჭედილი პლეხანოვის გამზირი, დახვრეტილთა და რეპრესირებულთა ოჯახის წევრებს დარბაზში ბილეთებით უშვებდნენ, ხოლო საშინელების მოსმენის შემდეგ შენობიდან გულწასული გამოჰყავდათ. მახსოვს **ევგენი მიქელაძის** წამებისა და დახვრეტის საქმის განხილვის მერე გულშეწუხებული **ქეთუსია ორახელაშვილი** (მიქელაძის მეუღლე) **გიგა ლორთქიფანიძეს** როგორ გამოჰყავდა დარბაზიდან. ეს პროცესი საუკუნეების წინათ კი არა, ამ 66 წლის წინათ ჩატარდა და **მიკვირს, როგორ აჯობა კომუნისტების პერიოდის საქართველომ დღევანდელ დემოკრატიულ საქართველოს, სადაც პირსისხლიან მკვლელებსა და ჯალათებს თავიანთ ადგილს არ უჩენენ.** ხალხის მტრების გასამართლებას სულ ორი კვირა დასჭირდა, **პროცესი 1955 წლის 10 სექტემბერს დაიწყო, 24-25 სექტემბერს დამთავრდა,** ხოლო ნაციონალური მოძრაობის დანაშაულებს თანამედროვე სასამართლო წლებია, იხილავს...

— ბატონო რეზო, სააკაშვილმა განაცხადა, მეგის ქარდავას არ ვიცნობო. 1955 წლის პროცესზე ვინმემ მსგავსი რამ თუ განაცხადა — ამათ არ ვიცნობდი, არ ვიცი, რას აკეთებდნენო?

— ჯალათები აცხადებდნენ — ჩვენ ბრძანებას ვასრულებდით და ქვეყანას ვემსახურებოდითო! მათ ადამიანების წამება და დახვრეტა არ მოინანიეს, მხოლოდ სიცოცხლის შენარჩუნება ითხოვეს, უტიფრად თვალებში უყურებდნენ ნაწა-


აქვსენტი რაფავა

ნიკოლოზ რუხაძე


შალვა წერეთელი

ნიკიტა კრიმიანი

სარდიონ ნადარაია

„66 წლის წინათ თბილისში, რკინიგზელთა კულტურის სახლში, გამართულ სასამართლო პროცესზე შიშით ჩასვრილი აქვსენტი რაფავას მიერ დაყენებული სუნი საქართველოში დღემდე დგას და მის სიმყრალეს მანამ ვერ დავაღწევთ თავს, სანამ მეგის ქარდავასა და მთელ ნაცხროვას არ გავასამართლებთ!"

კვირგვინოსნები

ლოსო გოგაშვილი
სუს-ის ყოფილი მაღალჩინოსანი

ეს ვინც გააკეთა, ვისი დაორგანიზებულიც არის, მან უგულებელყო სახელმწიფო ინტერესები, **ცალსახად, მას უნდოდა, გაენადგურებია მმართველი პარტია და იმავდროულად ეკლესიისა და პატრიარქის ავტორიტეტი.** ის არ აფასებს ეროვნულ ღირებულებებს, ის არ არის მორწმუნე და მას უნდა, „ქართული ოცნება" გაანადგუროს.

„ალია"

გიორგი ფოფხაძე
ჟურნალისტი

ამ **მეგისას ჩამოყვანაზე** უნებურად გამახსენდა **მელნიკოვის დაჭერის** და ჩამოყვანის ისტორია. ჩასვეს ციხეში და სამ თუ ოთხ თვეში გამოუშვეს ტიპი და წიოკი რომ ავტეხეთ, ალბათ, სულ 20-მა კაცმა, გახსოვთ, რა გვითხრეს? ამან, კაცო, გამოძიებას უნიკალური და მნიშვნელოვანი ინფორმაციები მიაწოდაო და ახლა ნახეთ, ვინებზე გავალთ და ვის დავიჭერთო.

ჰოდა **მელნიკოვის** გამოშვებიდან სულ ცოტა ხანში ყველა ის ტიპაჟი დააწინაურეს, ვისზეც ამბობდნენ, **მელნიკოვმა** დაასახელა როგორც პირსისხლიანი ჯალათიო.

„ალია"

დავით ჭიჭინაძე
პოლიტიკური მოძრაობა „ტრიბუნის" ლიდერი

არარეალურად მეჩვენება, რომ სააკაშვილის მხარდასაჭერად 600 ათასი კაცი ჩამოვიდეს რეგიონებიდან. **მაგდენი ამომრჩეველი საერთოდ არ ჰყავთ ნაცებს საქართველოს მასშტაბით.** კაი, ჩამოვიდა და რა უნდა გააკეთოს მიშამ? რევოლუციას მოაწყობს? ეგ გამორიცხულია.

„ალია"

მიშა მშვილდაძე
პროდიუსერი

მეგის ქარდავა იყო გაბლატავებული ბოროტი სადისტი. მისი ადგილი არის ციხეში.

„ალია"

„ᲡᲐᲐᲙᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡ ᲜᲐᲪᲠᲔᲥᲘᲛᲡ ᲜᲘᲣᲠᲜᲑᲔᲠᲒᲘᲡ ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲪᲔᲡᲘ ᲣᲜᲓᲐ ᲛᲝᲣᲬᲧᲝᲜ,

სადაც საბრალდებო სკამზე მხოლოდ უკრაინიდან ახალჩამოყვანილ მეგის ქარდავას კი არ დასვამენ, არამედ სააკაშვილს, ბოკერიას, ბარამიძეს, ადეიშვილსა და მთელ ნაცხროვას, რომელმაც ხალხს სასაკლაო მოუწყო!“

მები ადამიანების ოჯახის წევრებს და ბოდიშსაც არ იხდიდნენ. **ᲓᲐᲐᲙᲕᲘᲠᲓᲘᲗ ᲡᲐᲐᲙᲐᲨᲕᲘᲚᲡᲐ ᲓᲐ ᲑᲝᲙᲔᲠᲘᲐᲡ, ᲛᲗᲔᲚ ᲜᲐᲪᲘᲝᲜᲐᲚᲣᲠ ᲛᲝᲫᲠᲐᲝᲑᲐᲡ, ᲕᲘᲜ ᲛᲝᲘᲮᲐᲓᲐ ᲑᲝᲓᲘᲨᲘ ᲓᲐᲜᲐᲨᲐᲣᲚᲔᲑᲘᲡ ᲒᲐᲛᲝ, ᲒᲘᲠᲒᲕᲚᲘᲐᲜᲘᲡ ᲛᲙᲕᲚᲔᲚᲝᲑᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲜᲐᲕᲗᲚᲣᲦᲨᲘ ᲐᲮᲐᲚᲒᲐᲖᲠᲓᲔᲑᲘᲡ ᲩᲐᲪᲮᲠᲘᲚᲕᲘᲡ, ᲐᲜ ᲪᲘᲮᲔᲔᲑᲨᲘ ᲞᲐᲢᲘᲛᲠᲔᲑᲘᲡ ᲬᲐᲛᲔᲑᲘᲡ ᲒᲐᲛᲝ?! ᲞᲘᲠᲘᲥᲘᲗ, ᲐᲛᲑᲝᲑᲔᲜ, ᲪᲘᲮᲘᲡ ᲙᲐᲓᲠᲔᲑᲘ ᲓᲐᲓᲒᲛᲣᲚᲘ ᲘᲧᲝ, ᲮᲝᲚᲝ ᲒᲘᲠᲒᲕᲚᲘᲐᲜᲘᲡ ᲛᲙᲕᲚᲔᲚᲔᲑᲘ ᲣᲜᲓᲐ ᲨᲔᲒᲕᲔᲬᲧᲐᲚᲔᲑᲘᲜᲐᲝ.** ახლა მთელი პასუხისმგებლობა ქარდავას აჰკიდეს. თურმე, სააკაშვილი მას არ იცნობდა, ხოლო **ᲣᲒᲣᲚᲐᲕᲐᲛ** თავი შორს დაიჭირა, ქარდავასნაირები გვერდით არ უნდა გვყოლოდაო!

ᲮᲐᲚᲮᲝ, ᲐᲛ ᲐᲠᲩᲔᲕᲜᲔᲑᲖᲔ ᲔᲠᲗᲮᲔᲚ ᲓᲐ ᲡᲐᲛᲣᲓᲐᲛᲝᲓ ᲣᲐᲠᲘ ᲗᲥᲕᲘᲗ ᲡᲐᲐᲙᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡ ᲑᲐᲜᲓᲐᲖᲔ, ᲗᲝᲠᲔᲛ

ᲥᲣᲩᲔᲑᲨᲘ ᲘᲡᲔᲕ ᲡᲘᲡᲮᲚᲘ ᲓᲐᲘᲦᲕᲠᲔᲑᲐ, ᲘᲡᲔᲕ 1937 ᲬᲚᲘᲡ ᲢᲐᲚᲐᲮᲘ ᲓᲐᲓᲒᲔᲑᲐ, ᲦᲐᲛᲘᲡ ᲙᲝᲨᲛᲐᲠᲘ ᲓᲐᲑᲠᲣᲜᲓᲔᲑᲐ

ᲙᲐᲠᲖᲔ ᲒᲣᲚᲡᲐᲙᲚᲐᲕᲘ ᲙᲐᲙᲣᲜᲘᲗᲐ ᲓᲐ „ᲓᲣᲑᲘᲜᲙᲘᲡ“ ᲪᲔᲛᲘᲗ.

ᲣᲡᲛᲘᲜᲔᲗ ᲨᲔᲨᲚᲘᲚᲘ ᲡᲐᲐᲙᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡ ᲑᲝᲓᲕᲐᲡ ᲓᲐ ᲛᲘᲮᲕᲓᲔᲑᲘᲗ, ᲠᲐᲡᲐᲪ ᲕᲚᲐᲞᲐᲠᲐᲙᲝᲑ. ᲓᲐᲛᲜᲐᲨᲐᲕᲔᲔᲑᲡ ᲐᲠᲐᲤᲔᲠᲘ ᲓᲐᲕᲘᲬᲧᲔᲑᲘᲐᲗ, ᲣᲤᲠᲝ ᲑᲝᲠᲝᲢᲓᲔᲑᲘᲐᲜ, ᲡᲐᲐᲙᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡ ᲚᲐᲞᲐᲠᲐᲙᲘ ᲓᲐ ᲞᲝᲖᲐ ᲛᲮᲝᲚᲝᲓ ᲐᲛᲐᲡ ᲛᲝᲬᲛᲝᲑᲡ.

27 წლის ვიყავი, რკინიგზელთა კულტურის სახლში პროცესი რომ გაიმართა, დღეს 93 წლის ვარ და ცხოვრებამ დამანახა, რომ, როცა ხელისუფლებას ხელში ნაძირალები იგდებენ, ისინი ბოდიშს არ იხდიან.

— სააკაშვილმა ამერიკიდან ქართველ ახალგაზრდებსაც მიმართა...

— ეს იყო კიდევ ერთხელ გამოვლენილი ზიზღი — მე თუ არ ვიქნები ხელისუფლებაში, საბანძეთისა და ბანძუსტანის თაობა, „ჭ“ კლასის ქვეყანა იქნებითო! როგორ შეიძლება, ახალგაზრდებს ასე მიმართო, საქართველოს ჯარს უთხრა, ტილიანები იყავითო.

ᲐᲙᲐᲓᲔᲛᲘᲙᲝᲡ ᲒᲣᲠᲐᲛ ᲨᲐᲠᲐᲫᲘᲡ ᲛᲙᲕᲚᲔᲚᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲑᲠᲣᲜᲔᲑᲐ ᲠᲝᲒᲝᲠ ᲣᲜᲓᲐ ᲒᲘᲜᲓᲝᲓᲔᲡ ᲜᲝᲠᲛᲐᲚᲣᲠ ᲐᲓᲐᲛᲘᲐᲜᲡ?

ჰკითხეთ, გურამის ქალიშვილს, მოუხადეს თუ არა ბოდიში, მელიქიშვილის გამზირზე მამამისის სისხლის დამღვრელებმა? ის საჯარო დახვრეტები იმას ნიშნავდა, რომ მათში ადამიანური არაფერი იყო და ახლაც მაგათგან კარგს არ უნდა ელოდო.

— „ქართულმა ოცნებამ“ აქამდე რატომ არ აღადგინა სამართლიანობა, თუნდაც, ამ 66 წლის წინანდელი პროცესის მაგალითზე?

— „ქართული ოცნებიდან“ არავინ დაინტერესებულა, იმ პროცესის ამბავი იმათთვის ეკითხა, ვინც 1937 წლის რეპრესიებზე მუშაობდა, მაგალითად, რას ედავებოდნენ **ᲠᲣᲮᲐᲫᲔᲡᲐ ᲓᲐ ᲠᲐᲤᲐᲕᲐᲡ,** დარბაზის რომელი კარით შემოიყვანეს ისინი, ნიურნბერგის პროცესის მონაწილე პროკურორი **ᲠᲝᲛᲐᲜ ᲠᲣᲓᲔᲜᲙᲝ** რა ბრალდებას უყენებდა, დაკითხვაზე ვინ როგორ იქცეოდა... არაერთხელ მითქვამს, რომ, როცა **ᲠᲐᲤᲐᲕᲐᲡ** განაჩენი — დახვრეტა გამოუცხადეს, **ᲨᲘᲨᲘᲡᲐᲒᲐᲜ ᲩᲐᲘᲡᲕᲐᲠᲐ,** თუმცა, მანამდე გამართლებას ითხოვდა, ბრძანებებს ვასრულებდი, უდანაშაულო ვარო! **66 ᲬᲚᲘᲡ ᲬᲘᲜᲐᲗ** თბილისში, რკინიგზელთა კულტურის სახლში, გამართულ სასამართლო პროცესზე შიშით ჩასვრილი **ᲐᲥᲕᲡᲔᲜᲢᲘ ᲠᲐᲤᲐᲕᲐᲡ** მიერ დაყენებული სუნი საქართველოში დღემდე დგას და მის სიმყრალეს მანამ ვერ დავაღწევთ თავს, სანამ **ᲛᲔᲒᲘᲡ ᲥᲐᲠᲓᲐᲕᲐᲡᲐ** და მთელ ნაცხროვას არ გავასამართლებთ! **ᲬᲔᲠᲔᲗᲔᲚᲛᲐ** ტირილი დაიწყო, **ᲠᲣᲮᲐᲫᲔ** რაღაცას ფურცლავდა, ჩემი უფროსები დასაჯეთ, მე ბრალი არ მიმიძღვისო. **ᲙᲠᲘᲛᲘᲐᲜᲛᲐ** სიცოცხლის შენარჩუნება ითხოვა — დანაშაულს გამოვისყიდიო. **ᲮᲐᲖᲐᲜᲘ ᲓᲐ ᲡᲐᲕᲘᲪᲙᲘ** ერთ აზრზე იყვნენ, როცა შინსახკომში დავიწყეთ მუშაობა, ახალგაზრდები ვიყავით, მერე ბერიამ შეგვაცდინა და რეპრესიებში მიგვაღებინა მონაწილეობაო!

ქართველმა ვაიპოლიტიკოსებმა **66 ᲬᲚᲘᲡ ᲬᲘᲜᲐᲜᲓᲔᲚᲘ ᲞᲠᲝᲪᲔᲡᲘᲓᲐᲜ** ვერაფერი ისწავლეს!

— 66 წლის წინანდელ პროცესზე დახვრეტის განაჩენი არ გამოუტანეს ორ კაცს...

— ესენი იყვნენ **ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲞᲐᲠᲐᲛᲝᲜᲝᲕᲘ** და ბერიას დაცვის წევრი **ᲡᲐᲠᲓᲘᲝᲜ ᲜᲐᲓᲐᲠᲐᲘᲐ!** პარამონოვს **25 ᲬᲔᲚᲘ** მიუსაჯეს, ხოლო ნადარაიას — **10 ᲬᲔᲚᲘ.** ეს ის **ᲞᲐᲠᲐᲛᲝᲜᲝᲕᲘᲐ,** ჯალათ **ᲙᲠᲘᲛᲘᲐᲜᲗᲐᲜ** ერთად, **ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲡᲐᲐᲙᲐᲫᲔᲡ** რომ ეძებდა, რადგან **ᲢᲘᲪᲘᲐᲜ ᲢᲐᲑᲘᲫᲔᲛ** დაკითხვაზე უთხრა, ჩემთან ერთად კონტრრევოლუციური ჯგუფის წევრი **ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲡᲐᲐᲙᲐᲫᲔ** იყოო! აი, ასეთი უვიცები ხვრეტდნენ ქართველ პატრიოტებს და აი, ასეთი უვიცების დრო შემოტრიალდება, თუკი ნაციონალურ მოძრაობას ისევ შემოაბრუნებენ!

ᲕᲒᲛᲝᲑ ᲡᲐᲐᲙᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡ ᲐᲜᲢᲘᲡᲔᲛᲘᲢᲣᲠ ᲒᲐᲜᲪᲮᲐᲓᲔᲑᲔᲑᲡᲐᲪ, რაც მან ამ რამდენიმე დღის წინათ იკადრა. ერთადერთი ტაძარი, სადაც რუსთაველის ფრესკაა გამოსახული, სწორედ ისრაელშია და ებრაელმა ხალხმა მას რუდუნებით მოუარა და შეგვინარჩუნა, ხოლო, როცა რუსთაველის ფრესკა შეურაცხყვეს და სახე დაუკაწრეს, ქართველმა ებრაელმა **ᲑᲐᲓᲠᲘ ᲞᲐᲢᲐᲠᲙᲐᲪᲘᲨᲕᲘᲚᲛᲐ** ის აღადგინა. აი, ამ კაცს სააკაშვილმა ბრძოლა გამოუცხადა და სამშობლოდან შორს — ბრიტანეთში გარდაიცვალა. **ᲑᲐᲓᲠᲘ ᲞᲐᲢᲐᲠᲙᲐᲪᲘᲨᲕᲘᲚᲘ ᲡᲐᲐᲙᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡ ᲠᲔᲞᲠᲔᲡᲘᲔᲑᲘᲡ ᲛᲡᲮᲕᲔᲠᲞᲚᲘ ᲘᲧᲝ, ᲡᲐᲐᲙᲐᲨᲕᲘᲚᲛᲐ ᲛᲐᲡ 1937 ᲬᲔᲚᲘ ᲛᲝᲣᲬᲧᲝ!** ნუღარ დავუშვებთ, რომ საქართველოში კვლავ იგივე ჯოჯოხეთი განმეორდეს!

ესაუბრა
ᲥᲔᲗᲔᲕᲐᲜ ᲮᲐᲛᲘᲪᲐᲨᲕᲘᲚᲘ

მეგის ქარდავა

„ᲛᲘᲙᲕᲘᲠᲡ, ᲠᲝᲒᲝᲠ ᲐᲯᲝᲑᲐ ᲙᲝᲛᲣᲜᲘᲡᲢᲔᲑᲘᲡ ᲞᲔᲠᲘᲝᲓᲘᲡ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲛ ᲓᲚᲔᲕᲐᲜᲓᲔᲚ ᲓᲔᲛᲝᲙᲠᲐᲢᲘᲣᲚ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ, ᲡᲐᲓᲐᲪ ᲞᲘᲠᲡᲘᲡᲮᲚᲘᲐᲜ ᲛᲙᲕᲚᲔᲚᲔᲑᲡᲐ ᲓᲐ ᲯᲐᲚᲐᲗᲔᲑᲡ ᲗᲐᲕᲘᲐᲜᲗ ᲐᲓᲒᲘᲚᲡ ᲐᲠ ᲣᲩᲔᲜᲔᲜ!“

ᲗᲔᲛᲘᲡ ᲒᲐᲒᲠᲫᲔᲚᲔᲑᲐ ᲛᲔ-10 ᲒᲕᲔᲠᲓᲖᲔ

ᲙᲕᲘᲠᲒᲕᲘᲜᲝᲡᲜᲔᲑᲘ

ᲮᲐᲗᲣᲜᲐ ᲮᲝᲤᲔᲠᲘᲐ
ყოფილი პარლამენტარი

ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკიდან წასვლის შემდეგაც დაცული უნდა იყოს არაკეთილისმსურველების შეტევებისგან და მოღალატეებისგან. **ის უნდა დაიცვას ქართველმა ხალხმა** და, პირველ რიგში, მისმა პარტიამ — „ქართულმა ოცნებამ“.

„ᲡᲐᲔᲠᲗᲝ ᲒᲐᲖᲔᲗᲘ“

ᲡᲝᲡᲝ ᲛᲐᲜᲯᲐᲕᲘᲫᲔ
ანალიტიკოსი

პირადი ცხოვრება არ არის მხოლოდ მისი სექსუალური შემადგენელი. პირადი საუბრებიც პირადი ცხოვრებაა და **თუ ადამიანი არ არის ეჭვმიტანილი სახელმწიფოს წინააღმდეგ საქმიანობაში, მისი მოსმენა და კონტროლი არის უზნეობა და დანაშაული.**

„ᲡᲐᲔᲠᲗᲝ ᲒᲐᲖᲔᲗᲘ“

ᲡᲐᲜᲓᲠᲝ ᲗᲕᲐᲚᲭᲠᲔᲚᲘᲫᲔ
ექსპერტი



დღეს ამგვარი ჩანაწერების გასაჯაროება რომ „ქართული ოცნების“ ინტერესში არ შედის, ცხადია. ისიც აშკარაა, რომ ამის გამოყენებას ცდილობს ოპოზიცია, მაგრამ უნდა ითქვას უმთავრესი — **ეს არის ფართომასშტაბიანი შეტევა საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რომელსაც ერთადერთი მიზანი აქვს — ქვეყანაში ქაოსისა და დესტაბილიზაციის გამოწვევა.**

„ᲙᲕᲘᲠᲘᲡ ᲞᲐᲚᲘᲢᲠᲐ“

ᲠᲐᲛᲐᲖ ᲡᲐᲧᲕᲐᲠᲔᲚᲘᲫᲔ
პოლიტოლოგი

სამართალდამცავ სტრუქტურებში ნაცმოძრაობის ხალხი ბევრია და გამომტანიც ბევრი შეიძლება იყოს. **გამოდიოდე და მიკროფონთან ნაცმოძრაობაზე ამბობდე, ქვეყნის მოღალატეები არიანო, ამ პარტიის წევრებს თუ ყოფილ წევრებს კი ძალოვან სტრუქტურებსა თუ სხვა სტრუქტურებში აწინაურებდე, გაუგებარია.**

„ᲙᲕᲘᲠᲘᲡ ᲞᲐᲚᲘᲢᲠᲐ“

სამართალი უნდა აღსრულდეს!

საქართველოს ახალი რუის-ურბნისი და ახალი ნიურნბერგი სჭირდება!

საქართველოში სანამ ეკლესია და პოლიტიკური სპექტრი არ გაიწმინდება, ჩვენი უბედური სამშობლოს საშველი არ იქნება. ეკლესიის გასაწმენდად საჭიროა ახალი რუის-ურბნისი, ხოლო პოლიტიკური ველის გასასუფთავებლად — ახალი ნიურნბერგი!

თემის დასაწყისი მე-8 გვერდზე

ახალი საქართველოს გარიჟრაჟზე, რომლის დაფუძნებაც **ზვიად გამსახურდიამ** სცადა, ეკლესიამაც თავი მოიჭრა და პოლიტიკურმა სპექტრმაც! კერძოდ, როგორც აღმოჩნდა, **ჩვენში მაღალ სასულიერო იერარქთა დიდი ნაწილი არა საქართველოს დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისთვის, არამედ, თურმე, საბჭოთა „სუკის“ დღეგრძელობისთვის აბრიალებდა უზარმაზარ კელაპტრებს;** ხოლო ახალგამომცხვარ პოლიტიკოსთა თუ ლიდერთა აბსოლუტურ უმრავლესობას **გულში ილიასა და ქაქუცას დროშა კი არა, ედუარდ შევარდნაძის „პაგონები“ ეღვიოდათ!**

ისეთებიც მრავლად იყვნენ, რომლებმაც წვერიც მოუშვეს, ანაფორაც ჩაიცვეს, მაგრამ ჯვრის ნაცვლად ავტომატი ჩამოიკიდეს და ათასნაირი სისაძაგლე ჩაიდინეს...

დღეს ასეთებს ყველგან შეხვდებით — **ბიზნესში, კინოხელოვნებაში, მხატვრობაში, თეატრში, პარლამენტში, ძალოვან უწყებებში, მთავრობაში, ოპოზიციასა თუ გაკურდღლებულ ქართულ ჟურნალისტიკაში,** რომლისგანაც, ფაქტობრივად, აღარაფერია დარჩენილი.

ყველა დიდი ქრისტიანი იმპერატორი და სახელმწიფო მოღვაწე, რომელიც ქვეყანას უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური ქარტეხილებისა და დიადი გარდაქმნებისთვის ამზადებდა, **იმთავითვე ესწრაფოდა ეკლესიაში სიწმინდისა და სიმშვიდის დამკვიდრებას და უწმინდურების ალაგმვას.** ასე მოიქცა ბიზანტიის ბრწყინვალე იმპერატორი **კონსტანტინე დიდი,** რომელმაც **325 წელს ნიკეაში მსოფლიოს პირველი საეკლესიო კრება** მოიწვია. იგივე გაიმეორა ძლევამოსილმა **იუსტინიანე დიდმა,** რომელმაც 553 წელს **მსოფლიოს მეხუთე საეკლესიო კრება გამართა,** ქალკედონის კრების გადაწყვეტილებები განამტკიცა და ორიგენეს ცრუსწავლება დაგმო!

1103 წელს ანალოგიურად მოიქცა **დავით აღმაშენებელიც,** რომელმაც **გიორგი მთაწმინდელის** იდეურ მემკვიდრეთა წინამძღოლობითა და საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქ **იოანე მეოთხე საფარელის** თავმჯდომარეობით, საქართველოს ეკლესია **ქვაბ-ავაზაკთაგან** და წარწყმედილთაგან გაწმინდა და უმაღლეს საეკლესიო თანამდებობებს ის უწმინდურები ჩამოაშორა, რომლებიც **სოდომურ ცოდვაში, მექრთამეობაში, სიძვაში, მრუშობასა** და ბევრ საძრახის საქმეში ამხილეს.

სწორედ **რუის-ურბნისის საეკლესიო კრების** შემდეგ იწყება **დავით აღმაშენებლისა** და საქართველოს ტრიუმფი. კრების გამართვიდან, სულ რაღაც, ორი წლისთავზე, 1105 წელს, **ერწუხის საშინელ ბრძოლაში,** სადაც მეფეს სამი ცხენი მოუკლეს, დავითი ახერხებს პირველი დიდი გამარჯვების მოპოვებას და კახეთ-ჰერეთის შემოერთებას. **რომ არა რუის-ურბნისი, დიდგორი არ იქნებოდა!** ბევრჯერ გვითქვამს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ: **დავით აღმაშენებელმა ქუსლები დააჭრა იმ სასულიერო პირებს, რომლებიც მამათმავლობის საშინელი ცოდვით ყარდნენ.** მოგეხსენებათ, ქუსლების დაჭრის შემდეგ ადამიანი ფეხზე დგომას ვეღარ ახერხებს და მთელი ცხოვრება მიწაზე უნდა იფორთხოს. სწორედ მიწაზე ფორთხვა იყო **რუის-ურბნისის საეკლესიო კრების** მიერ იმ **პედორასტებისთვის** (ცენზურა ჩვენია. რედ.) გამოტანილი საშინელი სასჯელი, რომელთა აუგად ხსენებაც ევროპელი და ამერიკელი იმპერიალისტების მიერ საქართველოს ზედამხედველად დანიშნულმა **ლგბტ მაფიამ** ყველას ერთად აგვიკრძალა!



ძეგლის წერა წმიდისა და ღმრთივ შეკრებულისა კრებისა, რომელი შემოკრბა ბრძანებითა კეთილად მსახურისა და ღმრთივ დაცულისა მეფისა ჩუენისა დავით, აფხაზთა და ქართველთა, ჰრანთა და კახთა მეფისა. პირთა-თჳს რომელ ქუემო მოხსენებულ არიან.

აი, ამიტომ მარცხდება საქართველო! ანუ

ევრო-ამერიკულმა გეი-მაფიამ რუის-ურბნისის საეკლესიო კრების უარმყოფელი კანონები ჩვენ, ფაქტობრივად, თავს მოგვახვია და ცხვირში ჩაგვჩარა!

ამის შემდეგ რატომ გვიკვირს, ქართველნო, რომ რკინის კარი მართლაცდა „შეგვეხსნა“ და ჩვენი სათაყვანებელი სამშობლო ნელი სიკვდილით ხელიდან გვეცლება?

„ძეგლისწერაში“ პირდაპირ არის დასახელებული მიზეზი, რის გამოც **რუისისა და ურბნისის ეპარქიაში საეკლესიო კრება** მოიწვიეს. კერძოდ, **გიორგი მწიგნობართუხუცესმა და არსენ იყალთოელმა,** რომლებმაც **„ძეგლისწერის“** ტექსტი შეადგინეს, პირდაპირ მიანიშნეს და დაწერეს — **„ამისთუის შემოკრიბა შეკრებაი... გარნა არ თუ უბიწოებასა ქართველთა სარწმუნოებასა ბიწი რაიმე შეჰხებოდა, არამედ სხუათა საეკლესიოთა და სამღვდელოთა და საქრისტეანოთა ძიებათათუის!“**

ანუ ეკლესიასა და ქართველთა სარწმუნოებას ბიწიერება შეეპარა და ამ საქმეთა გასარჩევად შევიკრიბეთო!

ეკლესიასა და სარწმუნოებას ბიწიერება არათუ შეეპარა, არამედ ჩვენ თვალწინ ყველაფერი ხრწნილებამ მოიცვა, მაგრამ **არც დღევანდელ საპატრიარქოში და არც საერო ხელისუფლებაში არ არსებობს ძალა, რომელიც ახალი რუის-ურბნისის საეკლესიო კრების ორგანიზებასა და მოწვევას შეძლებს.**

ეკლესიაში დაბუდებული ბიწი და ზადი ბევრ მამულიშვილს უხუთავდა სულს. ასე, მაგალითად, 1983 წლის სულთმოფენობის დღესასწაულზე სულმნათმა **ზვიად გამსახურდიამ** ერთი ამბავი ატეხა — **სიონში მამათმავალი მღვდლები რატომ მიიწვიეთ და წმინდა ადგილი რად წაბილწეთო?!** ეს ყველაფერი საბოლოოდ იმით დასრულდა, რომ **გამსახურდიას** ცეკაში უჩივლეს, რვა წლის შემდეგ დაამხეს, ხოლო ზუსტად ათი წლის შემდეგ გაურკვეველ ვითარებაში მოკლეს!

დღეს ქართული ეკლესია ისეა დასუსტებული, საპატრიარქოს **პეტრე ცაავასა** და მისი ბანდის ალაგმვა უჭირს. სამაგიეროდ, საქართველოს ეკლესია ძალიან ადვილად ახერხებს, **რუის-ურბნისის** ისტორიულ ეპარქიას სახელწოდება გაუუქმოს და მას **ურბნისისა და რუისის** ეპარქია უწოდოს!

იგივე შეიძლება ითქვას ახალი **ნიურნბერგის პროცესზეც...** იმისათვის, რომ დამნაშავე და ნაძირალა ქართველი პოლიტმეძავეები გასამართლდნენ, აუცილებელია გამარჯვებული მთავარსარდალი, მაგრამ ასეთი ვინმე საქართველოს არ ჰყავს.

პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის სახით ჩვენ გვყავს უცნაური მთავარსარდალი, რომელიც დამნაშავეებს კი არ ასამართლებს, არამედ იწყალებს და ციხიდან უშვებს!

ნიურნბერგი შედგა და ფაშისტი სამხედრო დამნაშავეები გაასამართლეს იმიტომ, რომ არსებობდა გამარჯვებული გენერალისიმუსი — **დიდი სტალინი,** რომელმაც კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე დიდი და სისხლისმღვრელი ომი მოიგო.

დამარცხებული საქართველო ნიურნბერგს ვერ გამართავს!

არადა, ახალი **რუის-ურბნისი და ახალი ნიურნბერგი** საქართველოს აუცილებლად სჭირდება!

დიტო ჩუბინიძე

ნიურნბერგის პროცესი – ნაცისტი დამნაშავეების გასამართლება!

პეტრე ცაავა

დღეს ქართული ეკლესია ისეა დასუსტებული, საპატრიარქოს პეტრე ცაავასა და მისი ბანდის ალაგმვა უჭირს. სამაგიეროდ, საქართველოს ეკლესია ძალიან ადვილად ახერხებს, რუის-ურბნისის ისტორიულ ეპარქიას სახელწოდება გააუქმოს და მას ურბნისისა და რუისის ეპარქია უწოდოს!

სააკაშვილმა 26-საუკუნოვანი ჭეშმარიტება ფეხქვეშ გათელა!

მოშე კლუგჰაფტი, რომელიც კიდევ ერთხელ გახდა სააკაშვილის ფაშისტურ-ანტი-სემიტური აგრესიის სამიზნე!

არავის აქვს უფლება, ებრაელს საქართველოში «ჩამოთრეული» უწოდოს!

ვისაც „ჩამოთრეული“ უნდა ეწოდოს, ანტიქართველი და ანტისემიტი მიხეილ სააკაშვილია!

თბილისისა და საქართველოს სხვა ქალაქების ქუჩებში გამოკრულმა პლაკატებმა, რომლებზეც სააკაშვილი და მისი რეჟიმის დამქაშები სისხლის შხეფების ფონზე არიან გამოსახული შესაბამისი ლოზუნგით — „არა ნაცებს! არა ბოროტებას! არა ღალატს!“, გაქცეული ნაცლიდერი იმდენად აღაშფოთა, რომ ებრაელ პიარტექნოლოგის მოშე კლუგჰაფტის მისამართით ანტისემიტური ზიზღი გადმოაფრქვია:

> „გამოფინეს ისევ პლაკატები, იქ მე ვარ ცენტრში, მაგრამ ამ პლაკატების ავტორი არის ვინმე **მოშე კლუგჰაფტი, ვიღაც ავანტიურისტი, სრული ნაძირალა, გადამთიელი, ისრაელიდან ჩამოთრეული ივანიშვილის მიერ.** როგორ ეზიზღებით ივანიშვილს და როგორი დაბალი წარმოდგენა აქვს ქართველი ხალხის ინტელექტზე, რომ ამ აბსოლუტურ ნაგავს აძლევს უამრავ ფულს და თვლის, რომ ჩვეულებრივად დაგასიაფანდებთ. არ გვეთაკილება, რომ ასეთი სიტუაციაა და ასე დაგვცინიან?! არ გიტყდებათ, პირდაპირ რომ გითხრათ, რომ **ვიღაც მოშე კლუგჰაფტი, ისრაელიდან ჩამოთრეული ნაგავი,** არის მთავარი გენერალი თქვენი ტვინების წინააღმდეგ ომის. მაგრად ტეხავს უბრალოდ და ძალიან ვწუხვარ, რომ ამ დონემდე მივედით ყველანი ჩვენ და ეს საგიჟეთი უნდა დამთავრდეს, ყველაფერს აქვს საზღვარი“.

სააკაშვილის მორიგი გამოხტომა მოშე კლუგჰაფტმა ანტისემიტურ განცხადებად შეაფასა, ქართველი ხალხისაგან პასუხს კი **გაქცეული ექსპრეზიდენტი** 2021 წლის 2 ოქტომბერს მიიღებს.

მოშე კლუგჰაფტის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მან ძალიან მარტივად გადაწყვიტა ის, რაც ხელისუფლებამ 2012 წლიდან ვერ მოახერხა — **კოჰაბიტაციის „თეთრი დროშა“ დახია, ნაცები სისხლიან პლაკატზე გამოსახა და ავტობუსის გაჩერებებთან ჩამოკიდა, როგორც 1945 წელს იტალიელმა ხალხმა — ბენიტო მუსოლინი.**

სააკაშვილის ანტისემიტური რიტორიკა ჯერ კიდევ იმ პერიოდიდან მოდის, როდესაც **ებრაელი ერის შვილის ბადრი პატარკაციშვილის** პლაკატი რუსთაველის გამზირზე ჩამოკიდა და ნაცხროვას აბღავლა: **„ბადრის რააა?“** და პასუხად დედის გინება მიაყოლებინა.

სააკაშვილმა ანტისემიტური რიტორიკა გააგრძელა 2018 წლის ნოემბერშიც, როდესაც **მოშე კლუგჰაფტს „ებრაელი აფერისტი“ უწოდა** და **ებრაელობა სიცრუეს დაუკავშირა.** მის ამ უტიფარ განცხადებას მაშინ **ქართველი ებრაელები** გამოეხმაურნენ და პეტიციაც გაავრცელეს: *„ასეთი რიტორიკა არის დანაშაული მთელი ქართველი საზოგადოების მიმართ, რასაც საკადრისი პასუხი უნდა გავცეთ.* ***ეს ახალგამოჩეკილი ანტისემიტიზმი წარმოადგენს ნაწილს ბატონი სააკაშვილის პოლიტიკური დოქტრინის,*** *რომელიც საზოგადოების პირდაპირ გახლეჩას ისახავს მიზნად, ამჯერად ებრაელად და არაებრაელად“.*

ამჯერადაც უთავმოყვარეო არსების — **სააკაშვილის ანტისემიტურ გამოხტომას** თავად **მოშე კლუგჰაფტმა** მრავალმნიშვნელოვნად უპასუხა: *„ყოველ ჯერზე, როდესაც სააკაშვილი გვირტყამს, ჩვენ მნიშვნელოვნად ვძლიერდებით. ასე რომ, რა შემიძლია ვთქვა? — შემიძლია, მხოლოდ ძალიან ვთხოვო — გთხოვთ, დაგვარტყით!“*

მაშინ, როდესაც **ქართველებსა და ებრაელებს შორის 26-საუკუნოვანი ძმობა არსებობს და ებრაელების — ელიოზ მცხეთელისა და ლონგინოზ კარსნელის მიერ იერუსალიმიდან ჩამოტანილი უფლის კვართი საქართველოს სატახტო ქალაქ მცხეთაში — სვეტიცხოველში ასვენია, არავის აქვს უფლება, ებრაელს „ისრაელიდან ჩამოთრეული“ უწოდოს!**

რაც ამ პლაკატზე წერია: **„არა ნაცებს! არა ბოროტებას! არა ღალატს!“,** ეს ნიშნავს — **არა** ხალხის კვლას და რეპრესიებს, **არა** ჰიტლერსა და რუდოლფ ჰესს, **არა** იოზეფ მენგელეს, **არა** წამებასა და ტანჯვას, არაადამიანურ მოპყრობას, **არა** კომუნისტებს, ბერიას, დახვრეტებს, **არა** ფაშისტებსა და მესამე რაიხს, ოსვენციმსა და ბუხენვალდს, **არა** სერგო თეთრაძის მწამებლებსა და გია კრიალაშვილის, გირგვლიანის, ბუტა რობაქიძის, ზურა და იური ვაზაგაშვილების მკვლელებს!

თუკი სააკაშვილის ამერიკელმა და ევროპელმა ლობისტებმა ამ და სხვა სისასტიკეებზე თვალი დახუჭეს, **მოშე კლუგჰაფტმა** სიმართლეს თვალი გაუსწორა და 21-ე საუკუნეში საქართველოში **ნაციზმისა** და **სააკაშვილიზმის** გამეორება დაუშვებლად მიიჩნია.

თუ ვინმეს **„ჩამოთრეული“, „წათრეული“, „წაშავებული“** თუ **„წაბნელებული“** უნდა ეწოდოს, **ეს სააკაშვილია,** რაც მას არაერთხელ შეახსენეს საქართველოშიც და უკრაინაშიც! **მოშე კლუგჰაფტის** იდეით დამზადებული ბანერები სწორედაც რომ **გზებზე სუფრასავით უნდა იყოს გაფენილი,** როგორც შეგონება, რომ **სააკაშვილის სუფრიდან ქართველებმა არაფერი აიღონ!** აკი, **ლაშა ნადარეიშვილი** თავის ერთ ლექსში გვაფრთხილებს და გვაფხიზლებს: **„მაგ სუფრიდან არაფერი აიღო, მაგ სუფრაზე წუხელ გასცეს უფალი“.**

ანტიქართველმა და ანტისემიტმა სააკაშვილმა უნდა იცოდეს: როცა შეურაცხყოფ ებრაელ ერს, რომლის წიაღშიც უფალი იშვა, შეურაცხყოფ უფალს და მსოფლიოს მიერ აღთქმულ ქვეყნად მიჩნეულ ისრაელს! საქართველოც ღვთისმშობლის წილხვედრი აღთქმული ქვეყანაა და **რაოდენ სიმბოლურია, რომ 21-ე საუკუნეში ქართველ ხალხთან ერთად ნაცების ბოროტების წინააღმდეგ ებრაელი მოშე კლუგჰაფტი იბრძვის!** თუ ბიბლიურმა **მოსემ** 40 წელი ატარა ებრაელები ეგვიპტის უდაბნოში, საქართველოში ჩამოსული **მოშე** სააკაშვილს თავისას არ გაატარებინებს და ბოროტებას არ დააბრუნებინებს! როგორც ქართველები უნდა ჩავიდნენ ისრაელში, ასევე უნდა ჩამოვიდნენ საქართველოში ებრაელები და ამ მეგობრობას წინ ვერაფერი აღუდგება, **26 საუკუნეა, ეს ძმობა გრძელდება.**

რაოდენ სასიხარულოა, რომ პანდემიის პირობებშიც კი, მას შემდეგ, რაც საზღვრები გაიხსნა, **ყველაზე მეტი ტურისტი საქართველოში სწორედ ისრაელიდან ჩამოვიდა.** სააკაშვილისა და მისი ხროვისათვის უცხოა ადამიანური ურთიერთობები, რადგან სისხლში აქვთ სადიზმი, შეურაცხყოფა, ზიზღი და წამება, ყველაფერი ის, რაც ადამიანურ ურთიერთობასა და სიყვარულს არ უკავშირდება და მკვლელობაზე გადის.

„არა ნაცებს! არა ბოროტებას! არა ღალატს!“ — დიახ, ვეთანხმებით მოშე კლუგჰაფტს და პატივს ვცემთ ისრაელსა და ებრაელებს!

ქეთევან ხამიცაშვილი

„ნაცმოძრაობა სჩადიოდა იმას, რასაც მამუკა ხაზარაძე და „თიბისი ბანკი“ ოცდაათი წელია, სჩადიან – აწყავებენ ხალხს და ართმევენ ქონებას!“

ნანა კაკაბაძე:

ნაცებსა და ხაზარაძის ხროვას შორის ყოველგვარი ზღვარი წაშლილია!

არასამთავრობო ორგანიზაცია „ყოფილი პოლიტპატიმრები — ადამიანის უფლებებისათვის“ თავმჯდომარე ნანა კაკაბაძე საქართველოში შექმნილ საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ვითარებას მიმოიხილავს და 1989 წლის 18 თებერვალს იხსენებს, როცა კომკავშირის კომიტეტის მდივანმა მამუკა ხაზარაძემ თავის ზონდერ-„შპანასთან“ ერთად სულმნათი მერაბ კოსტავას მიტინგი დაარბია.

— ქალბატონო ნანა, ვიცი, რომ 1989 წლის 18 თებერვალს იმ მიტინგზე იმყოფებოდით, რომელიც, არაერთი თვითმხილველის მტკიცებით, მამუკა ხაზარაძემ თავის ზონდერ-კომკავშირელებთან ერთად დაარბია და საქართველოს ეროვნულ გმირზე მერაბ კოსტავაზე ხელი აღმართა! აქვს თუ არა ხაზარაძის ზნეობის პატრონს მორალური უფლება ან პარლამენტში ფეხი მოირთხას, ანდა საზოგადოებას ჭკუის მასწავლებლად მოევლინოს და ვინმეს წესიერებაზე ილაპარაკოს?

— **მამუკა ხაზარაძე** იმ პოლიტიკური გუნდის ნაწილია, სადაც სწორედ მისნაირები არიან. დიახ, **ხაზარაძის ადგილი არის ნაცმოძრაობის გვერდით,** რადგან **ნაცმოძრაობა** სწორედ სჩადიოდა იმას, რასაც **მამუკა ხაზარაძე და „თიბისი ბანკი“** ოცდაათი წელია, სჩადიან — **აწყავებენ ხალხს და ართმევენ ქონებას! მოკლედ, ნაცებსა და მამუკა ხაზარაძის ხროვას შორის ყოველგვარი ზღვარი წაშლილია** და ყველანი ერთად არიან — სადისტებიც, ქვეყნის დამანგრევლებიც, ღმერთისა და ეკლესიის მტრებიც, ბოლშევიკებიც, კომკავშირელებიც, მტაცებლებიც და სახლებიდან ხალხის გამომყრელებიც! რაც შეეხება ეროვნულ მოძრაობასა და **მამუკა ხაზარაძეს,** მთელმა საქართველომ იცის, რომ **ხაზარაძე** ეროვნული მოძრაობის მიტინგებს კომკავშირის კომიტეტის მდივნის სტატუსით არბევდა. **1989 წლის 18 თებერვალს** მაშინდელი „გეპეის“ რექტორმა **გოჩა ჩოგოვაძემ** სწორედ კომკავშირელები და ბოლშევიკები შემოგვისია, რომლებსაც კომკავშირის კომიტეტის მდივანი **მამუკა ხაზარაძე** ხელმძღვანელობდა.

— მამუკა ხაზარაძე 1989 წლის 18 თებერვლის მიტინგის დარბევაში მონაწილეობას კატეგორიულად უარყოფს და ირწმუნება — იმ დღეს ავად ვიყავი, ინსტიტუტში საერთოდ არ ვყოფილვარო!

— **ხაზარაძემ** რაც გინდა, ილაპარაკოს, ყველამ იცის, რომ იმ დღეს **მერაბ კოსტავას** მიტინგს მისი ხალხი არბევდა და ოროსან კომკავშირელებს სწორედ **მამუკა ხაზარაძე** მოუძღოდა წინ! მაშინ **ხაზარაძეს** არავინ იცნობდა, მაგრამ იცოდნენ, რომ ის იყო კომკავშირის კომიტეტის მდივანი. **„ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებიდან“** თითქმის ყველა იქ იყო — **თამრიკო ჩხეიძეც, თემურ ლომაიაც, ტარიელ ღვინიაშვილიც და ყველამ ყველაფერი დაინახა. მერაბ კოსტავა, რომელსაც პალტო მთელ სიგრძეზე ჰქონდა გარღვეული და შემოხეული, მანქანით გაიყვანეს ბიჭებმა, რადგან მისი დაკავების საფრთხე რეალური იყო.** აი, ამის ჩამდენი კაცი — **მამუკა ხაზარაძე** დღეს პოლიტიკაში შემოვიდა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზნით — გადაირჩინოს საკუთარი თავი! **ხაზარაძე** დარწმუნებული იყო, რომ იმ დანაშაულებრივი სქემების გამო, რომელშიც ის თავის თანამზრახველებთან ერთად იყო ჩართული, აუცილებლად დაიჭერდნენ.

— თქვენც მიიჩნევთ, რომ მამუკა ხაზარაძე ჰუტა წერეთელთან ერთად ფულს „ათეთრებდა“?

— თუ **მამუკა ხაზარაძე** მართალია, ერთი მილიონი ლარი ჯარიმის სახით რატომ გადაიხადა? შე დალოცვილო, თუ მართალი ხარ, საქმის გაჩერება გინდა და თუ დროზე დამთავრება?! როდის იყო, მართალი კაცი სასამართლოს გაურბოდა? **მამუკა ხაზარაძე** იმ სასამართლოს იწუნებს, რომელმაც **ბაჩო ახალაიას** ცამეტიდან თერთმეტი ბრალი მოუხსნა! ეს ის სასამართლო არ არის, სადაც **გვარამია** და კორუმპირებული **ქეზერაშვილი** პროცესს პროცესზე იგებდნენ?! მაინტერესებს, მამუკა ხაზარაძეს ეს სასამართლო რატომ ეპრობლემება? **შე დალოცვილო, ბაჩო ახალაია იგებს ამ სასამართლოში პროცესებს და შენ რისი გეშინია, ბაჩო ახალაიაზე უარესი რამ გაქვს ჩადენილი?**

— მეგის ქარდავა ჩამოათრიეს... ხომ არ მოხდება ისე, რომ ქარდავას ოლეგ მელნიკოვის მსგავსად ორ-სამ თვეში გამოუშვებენ და ქუჩაში თავისუფლად დაიწყებს ნავარდს?

— **მეგის ქარდავა** არის რიგითი ჯალათი, რომელიც დიდი და საშინელი სისტემის ნაწილი იყო. **ახლა მთავარია, საქართველოს ხელისუფლება მედგრად დაუხვდეს იმ ზეწოლას, რომელიც დასავლეთისგან აუცილებლად იქნება, რადგან დასავლეთმა ძალიან კარგად იცის, თუ რა სისტემურ დანაშაულს სჩადიოდნენ სააკაშვილი და მისი ხროვის წევრები!** ერთ ფაქტს გავიხსენებ: 2013 წელს საქართველოში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი **ტერი დევისი** რომ ჩამოვიდა, მაშინ ჩვენი ორგანიზაცია ევროკავშირის პროექტს ახორციელებდა საქართველოში წამების წინააღმდეგ. **ტერი დევისს** 436 ადამიანის წამების ფაქტი გადავეცით, მან კი ეს კვლევები ხელში მისცა **სააკაშვილს** და უთხრა — ეს საქმეები **ნანა კაკაბაძემ** მომცა და შეისწავლეთო! მოგეხსენებათ, 2013 წლის გაზაფხულზე **სააკაშვილი** ჯერ კიდევ პრეზიდენტი იყო და **ტერი დევისს** განუცხადა — მე **ნანა კაკაბაძის** დასკვნებს არ ვენდობიო! ამაზე **ტერი დევისმა** უპასუხა — **ნანა კაკაბაძის** დასკვნები რა შუაშია, გამოიძიეთ და შეისწავლეთ ეს საქმეები და დასკვნა თავად გააკეთეთო! ახლა გაიძახის **სააკაშვილი** — არაფერი ვიცოდიო! ვინმეს სჯერა ამ ზღაპრების? ძალიან კარგად იცოდა, ხალხს რომ აუპატიურებდნენ, სამეგრელოს კასრებში რა სიბინძურეებსაც ინახავდნენ და ხალხს რომ უთვალთვალებდნენ. **არა თუ იცოდა, არამედ პირადად იძლეოდა ამ ბინძურ ბრძანებებს.**

— სხვათაშორის, ქართულ ციხეში გამომწყვდეულმა მეგის ქარდავამ გიგი უგულავას, მამუკა ხაზარაძესა და ნაცმოძრაობის ლიდერებს შეუღრინა. როგორ ფიქრობთ, თუ გაუჭირდა, ქარდავა პირს მოაღებს და ყველაფერს დაფქვავს?

— **მეგის ქარდავამ ნაცმოძრაობის ლიდერები აშ-**

ლენინელი ЛЕНИНЕЦ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, ПРОФКОМА И КОМИТЕТА КОМСОМОЛА ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГРУЗИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В. И. ЛЕНИНА

№ 9 (1905)

Вторник, 22 марта, 19

მეტი ცოდნა, მეტი წიგნიერება...

„ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებიდან“ თითქმის ყველა იქ იყო — თამრიკო ჩხეიძეც, თემურ ლომაიაც, ტარიელ ღვინიაშვილიც. ყველამ ყველაფერი დაინახა. მერაბ კოსტავა, რომელსაც პალტო მთელ სიგრძეზე ჰქონდა გარღვეული და შემოხეული, მანქანით გაიყვანეს ბიჭებმა, რადგან მისი დაკავების საფრთხე რეალური იყო! აი, ამის ჩამდენი კაცი — მამუკა ხაზარაძე დღეს პოლიტიკაში შემოვიდა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზნით — გადაირჩინოს საკუთარი თავი!“

კვირგვინოსნები

მამუკა ხაზარაძე
„ლელოს“ ლიდერი

ჩანაწერი, რომლის ავთენტურობასაც მე ვადასტურებ, სულ რაღაც, ორი თუ სამი წლის წინანდელია. რა გამოდის, ამ პერიოდშიც ნაციონალები მართავდნენ უშიშროების სამსახურს?! ჩვენ არასდროს გვითქვამს, რომ **რიგგარეშე არჩევნები** 2021 წელს ჩატარდებოდა. იმთავითვე ვირწმუნებოდით, რომ **ვადამდელი არჩევნები** 2022 წელს იქნება და ასეც მოხდება.

„კვირის პალიტრა“

კახაბერ ქემოკლიძე
პარტია „საქართველოსთვის“ წევრი

დაველოდოთ გამოძიებას. **თუ დადასტურდა, რომ იყო არასანქცირებული მიყურადება** სხვადასხვა სოციალურ სეგმენტზე, რა თქმა უნდა, **პოლიტიკური პასუხისმგებლობა დაეკისრება ყველას,** ვინც მაშინ იყო ან დღეს არის ხელისუფლებაში, **გახარია** იქნება, **ხოჯევანიშვილი** თუ **ლილუაშვილი.**

„კვირის პალიტრა“

მამუკა გამყრელიძე
„ევროპული დემოკრატების“ გენერალური მდივანი

„ოცნება“ **43 პროცენტზე** მეტს აიღებს. **ხალხს არ უნდა ნაციონალების დაბრუნება** და საუბარი იმაზე, რომ მიშა ჩამოვა, ხელისუფლების ამომრჩეველს კიდევ უფრო რაზმავს.

„ახალი თაობა“



„ხაზარაძემ რაც გინდა, ილაპარაკოს, ყველამ იცის, რომ იმ დღეს მერაბ კოსტავას მიტინგს მისი ხალხი არბევდა და ოროსან კომკავშირელებს სწორედ მამუკა ხაზარაძე მოუძღოდა წინ!“

ძარად გააფრთხილა, რომ თუ არ დაიცავენ და უშვილიან, მაშინ შესაძლოა, პირი მოხსნას და ყველაფერი თქვას. ნაცები რომ გაიძახიან — მეზის ქარდავას არ ვიცნობთო! — ეგრე არ არის საქმე, სამაგიეროდ, მეგისი იცნობს მაგათ ძალიან კარგად და ისიც ახსოვს, ვინ რა ბინძურ დავალებას აძლევდა! ასე რომ, მეზის ქარდავასა და ნაცმოძრაობის ურთიერთობაში სიურპრიზები წინ გველის.

— ნაცტელევიზიები მთელი დღის განმავლობაში კითხულობენ რაღაც ფარულ ჩანაწერებს — ე.წ. კრებსებს, ხოლო ამ სიბინძურის „კომენტატორად“ მოწვეული ჰყავთ სალორიის ტყის ტურფა, უკაცრაული პასუხია და, თვითგამოცხადებული ჟურნალისტი ელისტრაკო კილაძე, რომელმაც, მგონი, ერთგან თქვენც აუგად მოგიხსენიათ!

— დავიწყოთ იმით, რომ ამ ბინძური ჩანაწერების გამომზეურების მიზანი, სადაც ტყუილ-მართალი ერთმანეთშია აზელილი, სახალხო მღელვარების გამოწვევა იყო. **სააკაშვილი და მისი ხროვა იმედოვნებდნენ, რომ მიიღებდნენ ზუსტად ისეთივე შედეგს, რაც ციხის კადრების გასაჯაროებას მოჰყვა, მაგრამ ანგარიშში მოტყუვდნენ!** ეს რა ჩანაწერებია?! ეს არ არის ჩანაწერები, ეს არის ვიღაცის დაჯღაბნილი აბდაუბდა, რომელიც თავად ამ პროვოკაციის ავტორებმა გამოაცხადეს თვითმკვლელად, როცა გვითხრეს — ეს რომ დაწერა, მერე თავი მოიკლაო! ჩანაწერები **ლადო ბედუკაძემ რომ გამოაქვეყნა, ისეთი უნდა, მაგრამ თავი არ მოუკლავს!** მოკლედ, დიდი აბდაუბდაა ეს ყველაფერი, რომლის მიზანიც იყო ვითომდა საპატრიარქოს დაცვის საფარქვეშ სასულიერო პირების ლანძღვა-გინება, რათა მათთვის ეთქვათ — შეხედეთ, ხელისუფლება რას სჩადიოდა, როგორ გისმენდათო, მაგრამ ეს გეგმა ჩაფლავდა.

— ვინ შექმნა ეს სიბინძურე?

— ეს სიბინძურე შექმნა იმან, ვინც დღეს მისი ტირაჟირებით არის დაკავებული! რაც შეეხება **ელისო კილაძეს,** ამ ქალს აქვს თავისი ფინანსური ინტერესი, ნებისმიერ სიბინძურეზეა ხელმომწერი და მთელმა ქვეყანამ იცის, რომ არის აგენტი! იგი დაკავებულია სიბინძურის ფრქვევით, რათა, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გასვაროს და ამ ფონზე თავის გასვრილი პერსონა მიჩქმალოს. ამდენი ხანია, ჩემს „კორუმპირებულობაზე“ საუბრობს და ერთი ადამიანიც ვერ მონახა, ვისაც ფულს მისცემდა და ათქმევინებდა — კი, **ნანა კაკაბაძე** ნამდვილად კორუმპირებულიაო! ეს ქალი არის ქვეყნის მტერი, პროვოკატორი, ხოლო, თუ რომელი ქვეყნისა და სპეცსამსახურის აგენტია, ამის შესახებ თავად მისცეს ჩვენება, როცა მის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყება!

— რა მოხდება 2 ოქტომბერს?

— სანამ პოლიტიკურ ასპარეზზე **ნაცმოძრაობის** მსგავსი საშიში და ბინძური ძალა არსებობს, ჩვენ საუკეთესო არჩევანის გაკეთების საშუალება არ გვაქვს! **მამუკა ხაზარაძის „ლელო“ და მისთანა პარტიები სუყველა ნაცმოძრაობაა, ყველანი ერთ ქვაბში იხარშებიან.** აქედან გამომდინარე, ქართველმა ხალხმა ჭკვიანური არჩევანი უნდა გააკეთოს და ამ ბნელ ძალას ხმა არ უნდა მისცეს! დარწმუნებული ვარ, ასეც მოხდება. **პროცესი, რომელიც 2012 წელს „ქართულმა ოცნებამ“ დაიწყო და ბოლომდე ვერ მიიყვანა, ქართველმა ხალხმა უნდა დაასრულოს!** კერძოდ, 2024 წლამდე ეს ნაგავი — ნაცმოძრაობა და მისი სატელიტები გაიტანოს და ჩარეცხოს, სხვანაირად ქვეყანა წუმპიდან ვერ ამოვა!

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

ამა წლის 23 სექტემბერს „მთავარი არხის“ 12-საათიან საინფორმაციო გამოშვებაში მამუკა ხაზარაძე გამოჩნდა, რომელიც ტელეკამერის წინ იდგა და პოლიტიკურ განცხადებას აკეთებდა, ტიტრში კი ეწერა — „ბადრი ჯაფარიძე, პარლამენტის ფრაქცია „ლელო — პარტნიორობა საქართველოსთვის“ თავმჯდომარე“.

სააკაშვილის ტელევიზიამ მამუკა ხაზარაძე ბადრი ჯაფარიძედ გაასაღა!

მამუკა ხაზარაძე ბადრი ჯაფარიძე არ არის და ბადრი ჯაფარიძე მამუკა ხაზარაძე არ არის!

აურიეს!

საპარლამენტო ფრაქცია **„ლელო — პარტნიორობა საქართველოსთვის“** თავმჯდომარე მართლაც **ბადრი ჯაფარიძე** გახლავთ, მაგრამ იმ მომენტში „მთავარი არხის“ ეთერში არა **ბადრი ჯაფარიძე,** არამედ **მამუკა ხაზარაძე** ლაპარაკობდა.

მოკლედ, სააკაშვილის ტელეკანალიზაციამ **მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე** ერთმანეთში აურია!

ახლა ამას მექანიკურ შეცდომას დავარქმევთ თუ სხვანაირ კუდს გამოვაბამთ, დიდი მნიშვნელობა არა აქვს, რადგან ფაქტობრივი მოცემულობა არ იცვლება — **მამუკა ხაზარაძე ბადრი ჯაფარიძე** არ არის და **ბადრი ჯაფარიძე მამუკა ხაზარაძე** არ არის!

ზოგმა შეიძლება თქვას — მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს შორის განსხვავება არც არსებობს, რადგან **ორივე „თიბისელი“ ყაჩაღ-ბანკირია, ორივე „ლელოს“ ლიდერია, ორივე ფულის გათეთრების, ანუ დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზების ბრალდებით სისხლის სამართლის პასუხისგებაშია მიცემული და ორივეს აღკვეთის ღონისძიების სახით 700-700 ათასი ლარის გირაო აქვს შეფარდებულიო!**

ზოგადად რომ ვთქვათ, ბიზნესსა და პოლიტიკაში **ხაზარაძისა და ჯაფარიძის ტანდემი** მართლაც განუყოფელია და მათი ცალ-ცალკე წარმოდგენა რთულია; ამ მხრივ **მამუკა** და **ბადრი** შეიძლება, ქართული ლიტერატურისა თუ კინემატოგრაფის ცნობილ წყვილებს შევადაროთ: **ჩირიკსა და ჩიკოტელას, ქუჩარასა და კაკუტას, ილიკოსა და ილარიონს, სიკოსა და ნიკოს და ა.შ.**

თუმცა, გარკვეული განსხვავება **მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს** შორისაც არსებობს. მაგალითად, თუ **მამუკა ხაზარაძეს** არაერთი ადამიანი ზონდერ-კომკავშირელობაში, 1989 წლის 18 თებერვალს „გეპეის“ პირველ კორპუსთან ეროვნული მოძრაობის მიტინგის დარბევასა და მერაბ კოსტავაზე ხელის აღმართვაში ამხელს, **ბადრი ჯაფარიძე** მსგავს რამეებში შემჩნეული არ გახლავთ. პირიქით, როცა **მამუკა** კომუნისტობდა და ძირმომპალი „წითელი რეჟიმის“ გადასარჩენად იბრძოდა, **ბადრი** მაგ დროს ეროვნულ მოძრაობაში იყო, კომუნისტებს ებრძოდა, 1990-1991 წლებში პირველი მოწვევის უზენაესი საბჭოს წევრიც გახდა და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტსაც მოაწერა ხელი.

ბადრი ჯაფარიძეს, მამუკა ხაზარაძისაგან განსხვავებით, არც „საქართველოს სახალხო საინვესტიციო კორპორაციიდან“ მოსახლეობის ანაბრების მითვისებაში ადებენ ხელს!

ბადრი ჯაფარიძე, მამუკა ხაზარაძისაგან განსხვავებით, არც სააკაშვილს ჰყავს დაჯილდოებული ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენით!

ბადრი ჯაფარიძე, მამუკა ხაზარაძისაგან განსხვავებით, პოლიტიკაში შემოსვლის შემდეგაც ცდილობს, რომ მორალური სახე მეტ-ნაკლებად შეინარჩუნოს და თავისი განცხადებებით „დაუკრეფავში არ გადავიდეს!“

ბადრი ჯაფარიძე, მამუკა ხაზარაძისაგან განსხვავებით, თავშეკავებული, ნაკლებად აგრესიული და მეტად სერიოზულია!

მაგალითად, ამასწინათ, როცა „ლელოს“ საარჩევნო პროგრამის პრეზენტაციისას **მამუკა ხაზარაძე** ცნობილ მელოდიაზე **აცეკვდა, ბადრი ჯაფარიძე** მის გვერდით გაუნძრევლად იდგა და, იმის მიუხედავად, რომ **აცუნდრუკებული მამუკა** ბევრს ეცადა, ხელ-ფეხისა და გავის ქნევაში **ბადრიც** აეყოლიებინა, არაფერი გამოუვიდა!

ცეკვის შემდეგ რამდენიმე დღეში **მამუკა ხაზარაძემ** ქუჩაში გიტარაზეც ჩამოჰკრა და იმღერა, თუმცა, **ბადრი ჯაფარიძეს** მისთვის ბანი არც ამ შემთხვევაში მიუცია!

მოკლედ, თუ კარგად მოვინდომებთ, **მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს** შორის განსხვავების პოვნა შესაძლებელია და ნაცმოძრაობის პარტიული ტელეკანალიზაცია „მთავარი არხის“ მიერ **მამუკა ხაზარაძის ბადრი ჯაფარიძედ გასაღება** მთლად სამართლიანი არ არის.

გასაგებია, რომ **გვარამიას ტელეკანტორა ყველა ოპოზიციონერს ერთ ჭრილში განიხილავს და თითოეულ მათგანში მხოლოდ რევოლუციის, დესტაბილიზაციისა და სააკაშვილის დაბრუნების ინსტრუმენტს ხედავს,** მაგრამ, ვფიქრობთ, **მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს** შორის განსხვავება აქაც იქნება!

დიახ, გვგონია, რომ **ბადრი ჯაფარიძე** მთლად ბოლომდე არ იკადრებს, ნაცსექტის ხელში ბრმა იარაღად იქცეს და **სააკაშვილის ბანდას საკუთარი თავი რევანშისტული გეგმების აღსრულების ინსტრუმენტად გამოაყენებინოს.**

ბადრიმ მამუკასთან ერთად არ იცეკვა და, წესით, არც სააკაშვილის დაკრულზე უნდა იცეკვოს!

ნიკა ნახუცრიშვილი

კვირგვინოსნები

ზაალ ანჯაფარიძე
ანალიტიკოსი

ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებულ სკანდალზე მოსახლეობაში, ჯერჯერობით, განსაკუთრებული რეაქცია არ შეიჩნევა, თუმცა, ამომრჩევლებში შესაძლოა, ეს უკმაყოფილება აკუმულირდეს და შემდეგ 2 ოქტომბერს იჩინოს თავი. გვახსოვს, როდესაც ციხის კადრები გავრცელდა, ხალხი მასობრივად გამოვიდა ქუჩაში და პროტესტი იყო მყისიერი, ძალიან დიდი. ამჯერად ასე არ მოხდა და, ჩემი აზრით, **ამ სკანდალის ავტორებმა ვერ მიიღეს ის ეფექტი, რასაც ელოდნენ.**

„რეზონანსი“

გოგა ხაინდრავა
კინორეჟისორი



ჩემთვის მძიმე წარმოსადგენია გახარია სააკაშვილის გვერდით.

დიდ ქალაქებში გაკრული ოპოზიციის საწინააღმდეგო ბანერები ჩემ გემოვნებაში არ ჯდება და არც ის მაინტერესებს, ვისი გაკეთებულია. თუმცა, იმაში, რომ **ნაციონალური მოძრაობა სისხლიანი რეჟიმი იყო,** არცერთი წუთით ეჭვი არ მეპარება.

„რეზონანსი“

იაგო ხვიჩია
„გირჩის“ ლიდერი

ამ ამბავს გამარჯვებული გმირი არ ჰყავს, **ყველა მსხვერპლი ვართ — გადაღებულიც და გადამღებიც.** ამ ამბების შემდეგ მშვიდად ვეღარავინ იქნება, არავინ იცის, ვინ რა გადაუღო ან რა ჩაიწერა. შეიძლება ვიღაცამ ამის გამო თავი არ მოიკლას, მაგრამ ვიღაცა მოიკლავს. ამასთან, **ვერც ამ ჩანაწერების გადამღები და ჩამწერი იქნება მშვიდად, იმიტომ, რომ არ იცის, ხვალ რა შურისძიების ნიაღვარი წავა მისკენ.**

როგორ დავიჯერო, ის ფაილები, რაც ჟურნალისტებს აქვთ, რუსულ დაზვერვას არ ექნება?! **ჩვენ რა ვიცით, ამ ჩანაწერების საშუალებით ვის როდის „დაავერბოვკებს“ რუსული სპეცსამსახური?!**

„კვირის პალიტრა“

გოგა ბუქია
კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი

„ქართულმა ოცნებამ“ გააგრძელა **ნაციონალების მმართველობის დროინდელი ძალიან მანკიერი პრაქტიკა.** მაშინდელი მოსმენების ტრადიცია გადმოიბარა.

„ახალი თაობა“

„ამ ხელისუფლებას სამართლიანობის აღდგენა და ჯალათების დაჭერა რომ სდომოდა, იმ ბინძურ ჩანაწერებს, ანუ მტკიცებულებებს არ გაანადგურებდა!“

ნანა დევდარიანი:

არც სააკაშვილია ჩამომსვლელი და არც „ქართული ოცნებაა“ ვინმეს დამჭერი!

„დასავლეთს სააკაშვილის საქართველოში დაბრუნება ნამდვილად სურს, მაგრამ ამისათვის აუცილებელია ხალხის ქუჩაში გამოყვანა, რასაც ვერ ახერხებენ!“

საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქის, აწ განსვენებული დავით მეხუთე დევდარიანის შვილიშვილი ნანა დევდარიანი „პატრიოტთა ალიანსმა“ 2 ოქტომბრის ადგილობრივ არჩევნებში მცხეთის მერობის კანდიდატად წარადგინა. მცხეთაში — ქართველთათვის საკრალურ ქალაქში, სადაც უწმინდესი პატრიარქი დავით დევდარიანი მართლმადიდებლობისა და საქართველოს გადასარჩენად ლოცვას აღავლენდა და წმინდა კელაპტრებს ანთებდა, წესით და რიგით, სწორედ პატრიარქის შვილიშვილმა უნდა გაიმარჯვოს და არა სოროსისა და რომელიმე ლგბტ პარტიის შვილიშვილებმა. ნანა დევდარიანი, რომელიც დიდი ხანია, მცხეთაში ცხოვრობს, იბერიის უძველეს დედაქალაქთან დაკავშირებულ ქრისტიანულ მისტერიაზე საუბრობს და საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ სააკაშვილ-ბოკერიას გეგმას ფრთები არ შეასხას და ქვეყანაში დესტაბილიზაცია არ დაუშვას:

— მცხეთა, სადაც 1972 წელს **ბაბუაჩემის, საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქ დავით მეხუთე დევდარიანის** ინტრონიზაცია მოხდა, ჩემთვის განუმეორებელი და ემოციურად წარუშლელი ადგილია. ეს ის ქალაქია, სადაც თვრამეტი წელიწადია, ვცხოვრობ და საიდანაც ქრისტეს ნათელი შემოვიდა და დამკვიდრდა საქართველოში. **სწორედ მცხეთაში დაფლულ უფლის კვართს, ელიოზ მცხეთელსა და მის დას სიდონიას უკავშირდება ის ამბავი, რომ საქართველოში ებრაელებისთვის ცალკე რეგულაციები და კანონები არასოდეს მოქმედებდა.** სიდონია უფლის კვართთან ერთად დაიმარხა, რადგან გარდაცვლილს კვართი ხელიდან ვერაფრით დააშორეს. უფრო მეტიც, საქართველო ერთადერთი ადგილი იყო მსოფლიოში, სადაც ებრაელს შესაძლოა, ქართველი ყმა ჰყოლოდა და ესეც იმ ძველისძველი ქრისტიანული მისტერიიდან მოდის. სხვათაშორის, როგორც იერუსალიმისკენ მიმავალ ელიოზს დაავალა დედამ, რომ უფლის სისხლის დანთხევაში არავითარ შემთხვევაში მონაწილეობა არ მიეღო, სწორედ ისე, **სტალინი რომ საქართველოში ჩამოვიდა და დედის სანახავად მივიდა, ოთახში შემოსულ შვილს კეკე გელაძემ მკაცრად უთხრა — თუ ხელმწიფე-იმპერატორ ნიკოლოზ მეორისა და მისი ოჯახის ამოწყვეტაში წილი გიდევს, არ მომეკარო! იმის ნიშნად, რომ ამ სისხლიან და საშინელ დანაშაულში არავითარი ბრალი არ მიუძღოდა, სტალინმა პირჯვარი გადაისახა და დედას ეამბორა.** ამას იმ ლიბერალებისა და გეი-აქტივისტების გასაგონად ვამბობ, რომლებიც სტალინს სამოცდაათი წელიწადია, ხმალამოღებული ებრძვიან, მაგრამ დღემდე ძვრა ვერ უყვეს! ერთი სიტყვით, მცხეთა, წმინდა ნინო და სვეტიცხოველი მთელი საქართველოს ისტორიის, ჩვენი სახელმწიფოებრიობისა და ქართული გენის შეკრების წერტილია. ამიტომ, როცა **„პატრიოტთა ალიანსის“** ლიდერებმა, ბატონმა **დავით თარხან-მოურავმა** და ქალბატონმა **ირმა ინაშვილმა** მცხეთის მერობის კანდიდატად წარმადგინეს, ჩემთვის ეს უდიდესი ნდობის გამოცხადება იყო!

— რა შანსი გაქვთ მცხეთაში და ჩაივლის თუ არა 2 ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნები მშვიდობიანად მაშინ, როცა სააკაშვილი გაიძახის — უნდა ჩამოვიდეო, ხოლო ნიკანორ მელიამ ევროკავშირის წარმომადგენლობის წინ ცემა-ტყეპის სეზონი უკვე გახსნილად გამოაცხადა?

— როგორც **სააკაშვილს,** ისე ჩვენი პოლიტიკური სპექტრის უდიდეს ნაწილს ჰგონია, რომ თუკი ცხოვრებაში რაიმეს მიაღწიეს, ეს მხოლოდ მათი დამსახურებაა და უფლის ხელს ვერაფერში ხედავენ! **სადაც ნაცები არიან, და მნიშვნელობა არა აქვს, რომელი თაობის ან ჩამოსხმის არიან ისინი, ყველგან აგრესია, ცემა-ტყეპა და სიძულვილია.** გაიხსენეთ, როგორ მოვიდა **სააკაშვილი** და რა მოხდა 2003 წლის შემოდგომაზე ბოლნისში, გორში, ზუგდიდში, მაგრამ ეს არანაირად არ ამსუბუქებს **„ქართული ოცნების“ პასუხისმგებლობას,** რომელმაც ეს დამნაშავეების ხროვა კი არ გაასამართლა, არამედ მთელ საქართველოს თავზე დაასვა. უფრო მეტიც, **„ქართული ოცნების“ საარჩევნო სიაში უამრავი ნაცია.** რაც შეეხება **სააკაშვილის** ჩამოსვლას, ეს კურდღელი და ავანტიურისტი სად ჩამომსვლელია? **სააკაშვილი არის ბოროტი პინოქიო** — ცნობილი თავისი სიმხდალითა და პათოლოგიური ქცევებით. **სააკაშვილს** რომ ქართულ პოლიტიკაში დარჩენა სდომოდა, 2013 წელს აქედან არ გაიქცეოდა, მაგრამ იმდენად ლაჩარია, იმის შიშით, რომ **ბიძინა ივანიშვილი** დამიჭერსო, კისრისტეხით გაიქცა და საქართველოს მოქალაქეობა დათმო, რათა უკრაინაში ოდესის გუბერნიის ადმინისტრაციის უფროსობა მიეღო. დიახ, გუბერნატორიც კი არ ყოფილა, რადგან ასეთი თანამდებობა უკრაინაში არ არსებობს.

ერთი სიტყვით, **არც სააკაშვილია ჩამომსვლელი და არც „ქართული ოცნებაა“ ვინმეს დამჭერი!** ამ ხელისუფლებას სამართლიანობის აღდგენა და ჯალათების დაჭერა რომ სდომოდა, იმ ბინძურ ჩანაწერებს, ანუ მტკიცებულებებს არ გაანადგურებდა! ნაცებმა რომ დაიგულეს, აქაოდა, მტკიცებულებები განადგურებულიაო, ახლა შემოტრიალდნენ და რა სიბინძურეც თავად უკეთებიათ, ეს ყველაფერი „ქართულ ოცნებას“ გადმოაბრალეს! **ეს სამარცხვინო და ბინძური ჩანაწერებიც, რომელსაც სააკაშვილის ტელევიზიები დღედაღამ ატრიალებენ, ერთადერთ რამეს ემსახურება — ნაცებს სურთ, როგორმე „ციხის კადრების“ იმიტაცია შექმნან, მაგრამ ამას ვერა და ვერ ახერხებენ!**

და კიდევ: ყველა, ვინც ნაცმოძრაობის დროს სიბინძურის კეთებით და ფარული მოსმენებით იყო დაკავებული, ისევ სისტემაშია მოკალათებული და მათთვის ხელი არავის უხლია!

— რას ნიშნავს ის საეჭვო დუმილი, რომლითაც ევროამერიკული წარმომადგენლობა ევროკავშირის ოფისის წინ ატეხილ გაწევ-გამოწევას შეხვდა და ნაცმოძრაობის მისამართით ერთი გადაბრუნებული სიტყვა არ თქვა?

— ეს იმას ნიშნავს, რომ **დასავლეთს სააკაშვილის საქართველოში დაბრუნება ნამდვილად სურს, მაგრამ ამისათვის აუცილებელია ხალხის ქუჩაში გამოყვანა, რასაც ვერ ახერხებენ!**

— ე.ი. რა გამოდის, ის 30 და 32 პროცენტი, რომელსაც ბოლო არჩევნებში ნაცებს უწერენ, გაყალბებულია და გაზრდილი? პარტიამ, რომელსაც ამომრჩევლის 30 პროცენტი უჭერს მხარს, ქუჩაში 50 ათასი კაცი მაინც ვერ უნდა გამოიყვანოს?

— მთელი ამ ხნის განმავლობაში მეც სწორედ მაგას ვკითხულობ! **„ქართული ოცნება“ ნაცმოძრაობას თავად უწერს ამ ხუთჯერ და ათჯერ გაზ-**

„ხომ წარმოგიდგენიათ, რა სამარცხვინო მდგომარეობაშია საქართველოს სუვერენიტეტი მაშინ, როცა კრემლის მიერ საქართველოს ხელისუფლების მისამართით გაკეთებულ განცხადებას ჩვენი ხელისუფლება კი არა, ამერიკის ელჩი კელი დეგნანი პასუხობს?!“

კვირგვინოსნები

თინა ბოკუჩავა
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

სააკაშვილმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ის აპირებს საკუთარი პირობის შესრულებას. მან არაერთხელ განაცხადა, რომ ეს პირობა დადო, ვალდებულება აქვს აღებული. მის განცხადებას თუ გაიხსენებთ, **ის ჩამოსვლას აპირებს არჩევნებამდე.** მან ძალიან სწორად ახსნა, რა არჩევანის წინაშე დგას საქართველოს მოქალაქე. დღეს არის არჩევანი რუსულ ოცნებასა და დასავლურ ოპოზიციას შორის. აქაც ძალიან მკაფიო იყო **პრეზიდენტი სააკაშვილი,** როდესაც მან თქვა, რომ თითოეული ჩვენგანი უნდა მივიდეს არჩევნებზე, მე ასე გავიგე მისი გზავნილი.

„ინტერპრესნიუსი“

გია გაბრიჩიძე
ჟურნალისტი



სანამ **ნაცები** იქნებიან, ქვეყანას სიმშვიდე არ ეღირსება. ყველაფერს უნდა დაერქვას თავისი სახელი, როგორც კუთხეში მიმწყვდეული ვირთხა მწარდება და ყველაფერზე მიდის, **ნაცებიც** ეგრე არიან გამწარებულები და მეტი არაფერი დარჩენიათ, გარდა იმისა, რომ მაქსიმალურად გააღიზიანონ ხალხი და ბოლო პროვოკაციაზე წავიდნენ.

„იმედინიუსი“

ელიშერ გვენეტაძე
პოლიტოლოგი

სკანდალებით დაღლილი ხალხი ოქტომბერში მშვიდ ცხოვრებას აირჩევს. **სააკაშვილი ისე დაბრუნდება საქართველოში, როგორც ბაბუაჩემი.**

შეშინებულები არიან, არ იციან, როდის დაადებს **მეგისა** ხელს სათითაოდ **უგულავას, სააკაშვილს, მერაბიშვილს, ადეიშვილს** და სხვებს.

„რეზონანსი“

რატი იონათამიშვილი
პარლამენტარი

ნაცმოძრაობა, ერთი მხრივ, პანიკაშია **ბანერების გამო,** მეორე მხრივ კი, ყოველდღიურად ახსენებს საზოგადოებას, რომ **სინამდვილეში ბევრად უარესია, ვიდრე ის, რაც იმ ბანერებზე ჩანს.**

„იმედინიუსი“



ჯეფრი სილვერმანი: საააკაშვილს ურჩევნია, ჩადენილი დანაშაულების გამო ბოდიში არამარტო ქართველების, არამედ ებრაელების წინაშეც მოიხადოს და ციხეში ჩაჯდეს!

საქართველოში მიმდინარე პროცესებს ეხმაურება ამერიკელი ჟურნალისტი, ჟურნალ „ვეტერანს თუდეის“ საქართველოს ბიუროს ხელმძღვანელი ჯეფრი სილვერმანი:

— ოპოზიციურ პარტიებთან და მათ კანდიდატებთან შედარებით, რომელთაც ქვეყნის განვითარების არც რეალური პროგრამა აქვთ და არც მომავლის ხედვა, **„ქართული ოცნება“ უდავოდ ლიდერობს.** შეცდომები, რა თქმა უნდა, აქვთ, მაგრამ, ვფიქრობ, ადმინისტრაციული რესურსებით, გრანტებითა თუ საერთაშორისო მხარდაჭერით ხარვეზებს გამოასწორებენ. თუმცა, ნუ ელოდებით დიდ ცვლილებებს, სანამ ახალი თაობა თავის გზას არ იპოვის, არაფერი შეიცვლება! მანამდე **ნიკა მელიას** საჯარო ჩხუბს ვუყუროთ, მალე კრივის ხელთათმანებსაც მოირგებს და კიდევ ერთხელ მოიჭრის თავს. რეალურად კი, **მელია და ნაციონალური მოძრაობა მატყუარებისა და თაღლითების კრებაა, რომელთაც ტვინები ჯერ კიდევ საბჭოთა მენტალიტეტით აქვთ გაყინული.**

— გასულ კვირას სააკაშვილმაც ახსენა ტვინი — უფრო სწორად, ქართველ ხალხს მიმართა: „მოშე კლუგჰაფტი, ისრაელიდან ჩამოთრეული ნაგავი, არის მთავარი გენერალი თქვენი ტვინების წინააღმდეგ ომის...“.

– მოშე კლუგჰაფტთან დაკავშირებით სააკაშვილის განცხადებას მე, როგორც ებრაელი, პირად შეურაცხყოფად ვიღებ!

დღეს საქართველო ჩემი სახლია, ვთვლი, რომ ჩემი შორეული ფესვებიც აქედან იწყება, ქართული სამეფო ოჯახიც — ბაგრატიონებიც ბიბლიური დავით წინასწარმეტყველის შთამომავლები არიან. **სააკაშვილმა გადახედოს საქართველოს ისტორიას, მოიძიოს თავისი ფესვები, არ იცის, ვინ არის და საქართველოში როგორ გაჩნდა?** დედამისს ჰკითხოს ქართულ-ებრაულ ურთიერთობებზე, დედამ ასწავლოს, რას ნიშნავს, იყო ქართველი! **ამ შემთხვევაში სააკაშვილი ერთ კონკრეტულ პირზე — მოშე კლუგჰაფტზე კი არ საუბრობს, არამედ ყველა ებრაელზე და, მათ შორის, ჩემზე!** ლამის 25 წელია, აქ ვცხოვრობ და მსგავსი სიტყვები ებრაელების მიმართ არავისგან მომისმენია. **სააკაშვილს ურჩევნია, ჩადენილი დანაშაულების გამო ბოდიში არამარტო ქართველების, არამედ ებრაელების წინაშეც მოიხადოს და ციხეში ჩაჯდეს.**

— სააკაშვილს პრეტენზია აქვს, ამერიკაში რეგიონის ჯორჯ ვაშინგტონად მთვლიან, სახელმწიფო შევქმენი და თქვენ კი საკანში უნდა ჩამსვათო?

— სააკაშვილმა ძალიან კარგად იცის, კორუფციის, პოლიტიკური და სამხედრო დანაშაულებისათვის (2008 წლის აგვისტოს ომი) რა ბედიც ელის — **მას აუცილებლად დაეკისრება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა!** მისი ყოველდღიური გამოსვლები საზოგადოების ყურადღების მიპყრობის მცდელობაა და მეტი არაფერი! **ქართველ ხალხს არ დავიწყებია, რამდენი სისხლი დაღვარა სააკაშვილმა და მისმა კრიმინალურმა დაჯგუფებამ.** მათი საქმე ნარკოტიკები, იარაღი, ტრეფიკინგი — რომელი ერთი ჩამოვთვალო. **ამ ყველაფრის გამო სააკაშვილი ყველამ უარყო — განსაკუთრებით ამერიკამ და ევროკავშირმა, მათთვის ის არის უაზრო და ზედმეტი!**



„სააკაშვილი ყველამ უარყო – განსაკუთრებით ამერიკამ და ევროკავშირმა, მათთვის ის არის უაზრო და ზედმეტი!“

საქართველოს მოქალაქეობა დიდი პატივია, **აქ ვცხოვრობ და რა ხანია, ვითხოვ, აღმიდგინონ ჯერ კიდევ შევარდნაძის მიერ მონიჭებული საქართველოს მოქალაქეობა, სააკაშვილმა კი საკუთარი ნებით დატოვა თავისი სამშობლოს პასპორტი.** თავს თუ კაცად თვლის, მოიქცეს ისე, როგორც კაცს შეეფერება, ჩამოვიდეს, ხალხის წინაშე მოიხადოს ბოდიში და მიიღოს ის სასჯელი, რაც სასამართლომ დაუწესა, მაგრამ არა, ის ამას არ გააკეთებს!

— ამერიკამ რატომ აიღო ხელი სააკაშვილზე?

— იმიტომ, რომ ეს კაცი სხვის გაკეთებულს ითვისებდა. როცა სათავეში მოვიდა, რაზეც ხელი მოაწერა, ყველაფერი **შევარდნაძისა და ზურაბ ჟვანიას** გაკეთებული საქმე იყო — ყველა ძირითადი რეფორმის პროექტი, ეკონომიკური განვითარება და ა. შ. ევროპელი და ამერიკელი ექსპერტები მას კანონების გადაწერაში დაეხმარნენ, სხვისი საქმეები მიითვისა და **ერთადერთი, რაც საქართველოში სააკაშვილის ავტორობით განხორციელდა, მხოლოდ სისხლის ღვრა და რეპრესიები იყო.**

— მიუხედავად იმისა, რომ სააკაშვილი ამ საარჩევნოდ ჩამოსვლას ისე აქტიურად აღარ აანონსებს, ნაცები მაინც ელოდებიან!

— სამწუხარო რეალობა ისაა, რომ ხალხი იმედგაცრუებულია **პოტიომკინის დემოკრატიით,** უმეტესობას ესმის, რომ მათ ხმას უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს, ახალგაზრდებს არ აინტერესებთ პოლიტიკური პროცესები, დაიღალნენ, განათლება გაჩერდა. კარგი იქნება, თუ ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობა ახალ ფაზაში გადავა, რადგან მათ ერთმანეთი სჭირდებათ. **საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ძალიან კარგად გამოვიდა გაეროში, მაგრამ ყურადღებამისაქცევია დამოკიდებულება ევროპასთანაც.** ამჟამინდელი სიტუაციით, ევროპაში ენერგეტიკული კრიზისის გამო, სადაც ბუნებრივი აირის ნაკლებობაა, რუსეთი მომგებიან სიტუაციაშია. ამიტომ, **ირაკლი ღარიბაშვილმა** რაც შეიძლება, სიმშვიდე უნდა გამოიჩინოს, მდგრადობა და ქვეყნის სამსახური გააგრძელოს, გვერდით დაისვას ჭკვიანი ქართველები და საშინაო საქმეებს მიხედოს, ყურადღება არ მიაქციოს **მაწანწალა თხებს სააკაშვილის მეთაურობით,** იმუშაოს რეალური დემოკრატიული არჩევნების ჩასატარებლად. საქართველო აუცილებლად გადადგამს დიდ ნაბიჯს ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემის გადასაჭრელად და თანამედროვე პროგრესულ ქვეყნად ჩამოყალიბდება. **ღარიბაშვილს წარმატებებს ვუსურვებ!**

ესაუბრა
ქეთევან ხამიაშვილი

რდილ და გაყალბებულ პროცენტებს, თორემ ვინმემ ამიხსნას, როგორ ხდება ის, რომ 30 და 32 პროცენტის რეიტინგის მქონე პარტიას 1500 კაცზე მეტი ქუჩაში ვერ გამოჰყავს?! ხელში საბუთი არ მიჭირავს, მაგრამ „ქართული ოცნება“ ნაცმოძრაობას ამ გაზრდილ პროცენტებს ამერიკის საელჩოს თანხმობის გარეშე ვერ დაუწერს. ხომ წარმოგიდგენიათ, რა სამარცხვინო მდგომარეობაშია საქართველოს სუვერენიტეტი მაშინ, როცა კრემლის მიერ საქართველოს ხელისუფლების მისამართით გაკეთებულ განცხადებას ჩვენი ხელისუფლება კი არა, ამერიკის ელჩი **კელი დეგნანი** პასუხობს?! ეს არის კატასტროფა და ამის შემდეგ რატომ უკვირს ვინმეს, რომ **თამარ კინწურაშვილის** კვლევების თანახმად, რომელმაც საქართველოს ტელევიზიის „პირველი არხის“ ქონება გაანიავა და რომელიც დასავლეთმა საქართველოში ქართული პრესის ცენზორად დაგვინიშნა, ჩვენს ქვეყანაში ანტიამერიკული განწყობები 31 პროცენტით გახლავთ გაზრდილი?

— რას ეტყვით თქვენს ამომრჩეველს?

— ჩემს ამომრჩეველს და მხოლოდ მცხეთელებს კი არა, მთელ საქართველოს მინდა, მივმართო: ამდენ ლგბტ პარტიაში **„პატრიოტთა ალიანსი“** ერთადერთი ძალაა, რომელსაც მართლმადიდებლობის, ქართველობისა და ეკლესიისთვის არასოდეს უღალატია! სწორედ ამის გამოა, რომ **„პატრიოტთა ალიანსსა“ და „გირჩს“,** ანუ ნარკოტიკების მოყვარულთა და ლგბტ იდეების პროპაგანდისტ პარტიას, ზუსტად ერთი და იგივე შედეგი დაგვიწერეს... ამით მთელ საქართველოს ჩააფურთხეს სულში და გვითხრეს — საქართველოში ზუსტად იმდენი პატრიოტია, რამდენიც ნარკოტიკების მოყვარულიო! **„პატრიოტთა ალიანსი“** დღეს საქართველოში ერთადერთი პარტიაა, რომელსაც ხალხის ქუჩაში გამოყვანა შეუძლია. ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ ერთადერთი რამის გამო — არ გვინდა, ის ტრაგიკული ისტორია განმეორდეს, რაც 2003 წელს მოხდა, როცა **ზურაბ ჟვანიას** მიერ დაგეგმილ რევოლუციას **სააკაშვილი** მოექცა სათავეში! **ჩვენ ნაცებს ამ ბედნიერებას არ მივანიჭებთ!**

— რა მოხდება 3 ოქტომბერს?

— ცხადია, ნაცები არა 2 ოქტომბრის არჩევნებისთვის, არამედ არჩევნების მეორე დღისთვის ემზადებიან. იმედია, საქართველოს ხელისუფლება **სააკაშვილ-ბოკერიას გეგმას** ფრთებს არ შეასხამს და საქართველოში დესტაბილიზაციას არ დაუშვებს!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

დევიდ ლი
„მაგთიკომის“ ყოფილი პრეზიდენტი

პოლიტიკური ბილბორდების გამოყენება კარგი გზაა ფართო აუდიტორიამდე სათქმელის მისატანად. დღეს საქართველოში ბევრი ადამიანი ცხოვრობს ე.წ „ბაბლებში“, **თუ უყურებ „მთავარ არხს“, რამდენიმე საათში ერთხელ შენ გაჩვენებენ აქციებს, ძალადობას და სააკაშვილს...** ეს გიქმნის ყალბ აღქმას იმისა, თუ რა ხდება საქართველოში, რეალურად აღმოსავლეთ ევროპის ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანაში.

„იმედინიუსი“

დიმიტრი ლორთქიფანიძე
უფლებადამცველი

ჩვენს დღევანდელ პოლიტიკურ ელიტას — მმართველ ძალას მოვუწოდებ: **სანამ გვიან არ არის, ახლა მაინც მოეგოს გონს, ჩაჭრას კოჭაბიტაციის ყველა თოკი, ზურგი შეაქციოს დასავლეთიდან მომდინარე კაბალისტურ მოთხოვნას და ქვეყნის ორგანული ინტერესებით იხელმძღვანელოს.** ისევ ხელისუფლების გასაგონად ვამბობ: **არ დაინდოთ არცერთი დამნაშავე** — ვინც ქვეყნის წინააღმდეგ მასშტაბურ, დივერსიულ პოლიტიკურ აქტს ახორციელებდა, ყველა პასუხისგებაში მიეცით.

„საერთო გაზეთი“

ვახტანგ ძაბირაძე
ანალიტიკოსი

თუ ამ ყველაფერს სააკაშვილის განცხადებას დავუმატებთ, არ გამიკვირდება, **„ოცნებამ“ 43 პროცენტი კი არა, 50 პროცენტიც აიღოს,** რადგან ის განაწყენებული ამომრჩეველიც კი, რომელსაც „ოცნება“ არ უნდოდა, ხმას ისევ ხელისუფლებას მისცემს. **ოპოზიცია საპროტესტო აქციების გამართვას მოინდომებს, მაგრამ ეს იმდენად სუსტი ტალღა იქნება, რომ რიგგარეშე არჩევნებს არ დანიშნავს.**

დასავლეთი ისედაც რთულ პოლიტიკურ გარემოში არასტაბილურ ვითარებას არ შექმნის. იმავეს იტყვიან საქართველოზე, რაც ბაიდენმა ავღანელებთან დაკავშირებით თქვა: **„საკუთარი ქვეყნისთვის ხალხმა თუ არ იბრძოლა, დასავლეთი ვერავის მაგივრად ვერ იბრძოლებს“.**

„რეზონანსი“

ქეთევან [illegible]
პედაგოგი

იუსტიციის სახლში კოვიდპასპორტი ავიღე. ოპერატორმა ჯანმრთელობა მისურვა, მეც სურვილი დავუბრუნე: **2 ოქტომბერს №1 შტამის კორონა — ნაცმოძრაობა დაგვემარცხებინოს-მეთქი.**

ხმა მინსკიდან

«პირველი ქართველი ვარ, ვინც

თენგიზ დუმბაძე:

მშრომელთა გასახარად დღეს ბელარუსში ისევ მშვიდობიანი ცხოვრება ჩქეფს, განსხვავებით იმ ქვეყნებისგან, სადაც სოროსელმა მავნებლებმა ფეხი მოიკიდეს!

„ბელარუსი ჩემი სამშობლოა, ხოლო საქართველო — ჩემი ფუძე და მამული! ჩემი შვილები ქართველებად იზრდებიან, მაგრამ ჩემი გული ბელარუსისა და საქართველოს სიყვარულში ორად არის გაყოფილი!“ ***— ამ სიტყვებით დაიწყო ჩვენთან საუბარი ბელარუსის რესპუბლიკის ეროვნული საკრებულოს წარმომადგენელთა პალატის დეპუტატმა, საერთაშორისო საქმეთა მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ, ასევე დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის (დსთ) საპარლამენტო ასამბლეის მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ თენგიზ დუმბაძემ, რომელსაც მინსკში ტელეფონით დავუკავშირდით:***

— წარმოშობით ბათუმელი გახლავართ. მამაჩემი **შუქრი დუმბაძე** ჯარში ბელარუსში მსახურობდა, ბელარუსის სამხედრო ოლქის ჩემპიონი გახლდათ კრივში. ეროვნებით ბელარუსი დედაჩემი, თამარა აქ გაიცნო. სამამულო ომის დროს დედის მხრიდან ბებია და ბაბუა პარტიზანები იყვნენ. 1961 წელს ოჯახი ბათუმში ჩამოვიდა. მე შუათანა შვილი ვარ, **მინსკში ვარ დაბადებული, მაგრამ ბათუმში გავიზარდე.** უკვე სკოლას ვამთავრებდი, როცა საცხოვრებლად მინსკში, ბაბუასთან გადავედი. ჯერ ბელარუსის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი დავასრულე, შემდეგ პარტიის ისტორიის განხრით მივიღე განათლება და პოლიტოლოგი გავხდი, პუბლიცისტიკამ გამიტაცა. მეუღლე **ლია ნაგერვაძე** ბათუმელია. 1990 წელს მამამისმა ცოლად იმ პირობით გამომაყოლა, რომ საქართველოში ვიცხოვრებდით. იმ პერიოდში დიდი შანსი მქონდა, ბელარუსის პირველ პარლამენტში შევსულიყავი, მაგრამ სიყვარულმა გადამძალა — ბათუმში დავბრუნდი და ოჯახი შევქმენი.

— ბათუმში სად მოღვაწეობდით?

— რამდენიმე ადამიანში მე ვარ ერთ-ერთი, ვინც პირველი არხის აჭარის ფილიალის საფუძველზე აჭარის ტელევიზია დააარსა, სადაც 13 წლის განმავლობაში ვიმუშავე და ბოლოს ამ ტელევიზიის ფაქტობრივი ხელმძღვანელიც გახლდით. **ჩემი მოღვაწეობა სავალალოდ შეწყდა, როცა 2004 წლის მაისში სააკაშვილის ბანდებმა ასლან აბაშიძე სამშობლოდან გააძევეს.** ვინც რა უნდა თქვას, **ასლან აბაშიძე** დღემდე რჩება ერთ-ერთ ძლიერ ქართველ პოლიტიკოსად, რომელიც დღესაც უდიდეს ქართულ საქმეს აკეთებს! მან ინგლისში გამოისყიდა ისტორიული არქივი, სადაც საქართველოს შესახებ მნიშვნელოვანი ინფორმაციებია დაცული და ახლა ისტორიულ წიგნს წერს. **პირადად შევესწარი, როგორ ემუდარებოდა ასლანი სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის პოსტზე მყოფ შევარდნაძეს, რომ აფხაზეთში ჯარები არ შეეყვანა.** აფრთხილებდა, რომ ასეთ შემთხვევაში აფხაზეთის დაკარგვა გარდაუვალი იყო. სხვათაშორის, პირველი ქართველი ვარ, რომელმაც **ასლან აბაშიძის** დავალებითა და ხელშეწყობით, სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთში შევაღწიე და **არძინბას** ინტერვიუ ჩამოვართვი.

— ეს როგორ მოახერხეთ?

— რუსული ფორმა ჩავიცვი, დედაჩემის გვარი ავიღე და რუსი გენერლის ადიუტანტის ამპლუით **არძინბასთან** აუდიენციაზე აღმოვჩნდი. **ასლან აბაშიძის** თხოვნით და დავალებით სოხუმში ჩასვლამდე გადავიღე ოკუპირებული ოჩამჩირისა და გალის რაიონები, სადაც შემორჩენილი დაზაფრული ქართველი მოსახლეობა ეროვნებას მალავდა და თავს მეგრელად წარმომიდგენდა — ისინი ხომ ვერ ხვდებოდნენ, რომ მე ქართველი ვიყავი! საქართველოს უახლესი ისტორიის საბედისწერო მოვლენებმა ჩემი კამერის წინ ჩაიარეს... მე ჩავწერე ერთ-ერთი უკანასკნელი ინტერვიუ უკვე ტყეში გაჭრილ, დევნილ პრეზიდენტ **ზვიად გამსახურდიასთან!** იმის მიუხედავად, რომ ზვიადის მომხრე არ ვყოფილვარ, მე ის მიმაჩნდა პატრიოტ, ნაღდ მამულიშვილად, თუნდაც მხოლოდ იმიტომ, რომ აჭარაში **ასლან აბაშიძის** ჩამოყვანა პირადად მისი დამსახურებაა! გული ძალიან მტკივა იმის გამო, რომ გარკვეული მოვლენების შედეგად საქართველოს ისტორია არასწორი მიმართულებით განვითარდა. **ასლან აბაშიძის ფაქტორი სწორად რომ გამოეყენებინათ, საქართველო სამივე ომს და მათ დამანგრეველ შედეგებს თავიდან აიცილებდა და ტერიტორიულ მთლიანობასაც შეინარჩუნებდა, ვინაიდან ეს უძლიერესი პოლიტიკური ფიგურა მთელ კავკასიაში მაღალი ავტორიტეტით სარგებლობდა.** მას მოწიწებით ეპყრობოდნენ ჯერ **არძინბა** და მერე **ბაღაფში.** სამწუხაროდ, ქართველ საზოგადოებას აღარ ახსოვს, რომ 49 ქართველი სამხედრო ტყვე **არძინბამ** ამნისტირებულად სწორედ **ასლან აბაშიძის** თხოვნით გამოაცხადა და აფხაზეთიდან მათ ჩამოყვანაში მეც მივიღე მონაწილეობა.

— ჟურნალისტიდან პოლიტიკოსად როგორ იქეცით?

— მაშინდელი ყველა მოვლენა ისედაც პოლიტიზებული გახლდათ. ჟურნალისტები იმდენად ვიყავით პოლიტიკაში ჩათრეულები, რომ, როცა სომხეთში, აზერბაიჯანში, ყარაბაღში ან სხვა ცხელ წერტილში მიშვებდა, ბატონი ასლანი მუდამ მეუბნებოდა, ჩემი პოლიტიკოსიც და დიპლომატიც შენ ხარო. ინტერვიუ ამიღია აზერბაიჯანის ძველი პრეზიდენტის **ჰეიდარ ალიევისგან,** სომხეთის პრეზიდენტების — **ლევონ ტერ-პეტროსიანის და რობერტ ქოჩარიანისგან,** ტერაქტის შედეგად მოკლული პარლამენტის თავმჯდომარე **კარენ დემირჩიანისგან.**

„გარწმუნებთ, ამ ინტერვიუს ბელარუსის პრეზიდენტი აუცილებლად წაიკითხავს!“

„ლუკაშენკოს უყვარს საქართველო! მახსოვს, მან თბილისში სტუმრობისას საკმაოდ დიპლომატიურად განაცხადა: „საქართველოში მეორედ ვარ, ადრე სოხუმში ვყოფილვარ“ და ამით ყველაფერი იყო ნათქვამი! დიახ, ეს იყო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღიარება და იმის მიუხედავად, რომ ბელარუსი რუსეთის მოკავშირეა, იქ არასოდეს დამდგარა სოხუმისა და ცხინვალის „დამოუკიდებლობის“ აღიარების საკითხი!“

კვირგვინოსნები

მეუფე შიო (მუჯირი)
საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი



ადამიანებს ხშირად ჰგონიათ, როდესაც აღწევენ გარკვეულ ძალაუფლებას, სამეცნიერო თუ ტექნოლოგიურ წარმატებას, შეუძლიათ ყველაფერი მართონ — გვავიწყდება, რომ ჩვენ მხოლოდ მუშაკები ვართ, როგორც სახლის დროებითი მმართველები.

„ინტერპრესნიუსი“

იოანე გამრეკელი
ქუთაისელ-გაენათელი მიტროპოლიტი



სასულიერო პირებზე თავდასხმები წლებია, მიმდინარეობს. ეს კომუნისტების დროსაც იყო, მერეც იყო და ახლაც არის. ესაა წინასაარჩევნო კამპანია, რომ ქულები დააგროვონ ხალხში. **სჯობს, გაიხსენონ, ხელისუფლებაში ყოფნისას ისინი რას აკეთებდნენ. არამარტო უთვალთვალებდნენ, არამედ ასაჯაროებდნენ პირადი ცხოვრების კადრებს.** ეს იყო დანაშაული და დასჯადი, მაგრამ არავის არ დაუსჯია ისინი, სამწუხაროდ.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

მამა შალვა კეკელია
დეკანოზი



ვერ ნახავთ ერთ კვირასაც კი, რომ ეკლესიაზე ცუდი გადაცემა არ კეთდებოდეს და დღეს ეს ტელევიზიები გვევლინებიან ეკლესიის დამცველებად, წარმოგიდგენიათ? **ადამიანები, რომლებიც ეკლესიას არღვევენ, ანგრევენ, ერთი სული აქვთ, სასულიერო პირის შესახებ რაიმე ცუდი გაიგონ და მერე ეს ყველაფერი გააშუქონ,** ამაზე ისაუბრონ, დღეს ისინი საუბრობენ, რომ ეკლესია დასაცავია და ჩვენ უნდა დავიცვათო.

„ტვ იმედი“

ტარიელ ხარხელაური
პოეტი



დამისახელეთ მედია, ელექტრონული იქნება თუ სატელევიზიო, რომელიც სიტყვა **„სამშობლოს“** ახსენებს. ის კი არა, რომ ახსენო, შეიძლება ამრეზითაც შემოგხედონ, ვინაიდან ტრენდული არ არის. ჰოდა, ამ რეალობაში როგორ ვთქვა, რომ ამ საყოველთაო ჩამობნელებაში დაწყევლილი გვირაბის ბოლოს სინათლეს ვხედავ-მეთქი?!

„კვირის პალიტრა“

ბელარუსის პარლამენტის წევრი გახდა!»

120 ქვეყანა მოვიარე და 1600 დოკუმენტური ფილმი გადავიღე; ჩემი ჟურნალისტური მოღვაწეობის განმავლობაში ექსკლუზიურად მისაუბრია 58 პრეზიდენტთან, 12 ომში ვარ ნამყოფი, მათ შორის, სირიასა და ავღანეთში. გამიშუქებია ევროპის ქვეყნების, მათ შორის, საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნები, მისაუბრია ისეთ ოპოზიციასთან, როგორიც ბრძანდება **ლე-პენი,** მაგრამ ჟურნალისტად მუშაობის დროს ნებისმიერ სიტუაციაში ჩემთვის მთავარი ღირებულება ყოველთვის იყო ადამიანი. აჭარის მაშინდელ ტელევიზიას ვერც შევადარებ დღევანდელ ქართულ არხებს, საიდანაც იფრქვევა ზიზღი, მიკერძოება, არაპროფესიონალიზმი, ბილწსიტყვაობა, ცილისწამებები და ნათლად ვხედავ, რამხელა სხვაობაა მათ შორის ზნეობრივი თვალსაზრისით! **როცა 2004 წლის მაისის მოვლენების შედეგად სააკაშვილის ბანდებმა აჭარიდან ასლან აბაშიძე გააძევეს, მივხვდი, რომ ბათუმში აღარ დამედგომებოდა.** სათანამშრომლოდ მიხმობდა მოსკოვის „პირველი არხი“, НТВ, პეტერბურგის „მე-5“ არხი, ТВ-ცენტრი და სხვები. **ვიცოდი, რუსეთში მე, სააკაშვილისგან განაწყენებული ჟურნალისტი ვჭირდებოდი იმისთვის, რომ საქართველოს შესახებ ნეგატივები გამევრცელებინა, მაგრამ ამაზე არ წავედი!** დავბრუნდი მინსკში და დავიწყე ტელევიზიაში მუშაობა, რომელსაც ჩემი ახლო მეგობარი ხელმძღვანელობდა, ვინც, სხვათაშორის, **ალექსანდრე ლუკაშენკოს** გამაცნო. ამჟამად კი მინსკის ეკონომიკურად ყველაზე მდიდარი „პარტიზანსკის“ რაიონიდან ბელარუსის პარლამენტის დეპუტატი გახლავართ. **პირველი ქართველი ვარ, ვინც ბელარუსის პარლამენტის წევრი გახდა.**

— ლუკაშენკო რა ვითარებაში გაიცანით?

— **ლუკაშენკო** 1994 წელს გავიცანი, როდესაც ის ბელარუსის პრეზიდენტი გახდა. მე გახლდით პირველი უცხოელი ჟურნალისტი, ვინც პრეზიდენტ **ალექსანდრე ლუკაშენკოსთან** პირველი ვრცელი ინტერვიუ ჩაწერა! მას მერე კიდევ ბევრი ინტერვიუ ჩავწერე. ლუკაშენკოზე ვიღებდი ფილმებს, რასაც აჭარის ტელევიზია უჩვენებდა. როცა 2004 წელს ბელარუსში დავბრუნდი, მან დამასაქმა ტელევიზიაში, სადაც ვქმნიდი საავტორო გადაცემას „Дыхание планеты“. მთელი მსოფლიო მოვიარე, ვიღებდი ნახევარსაათიან ფილმებს ცხელ წერტილებში. პირველი გადაცემა ეძღვნებოდა საბჭოთა კავშირის 15 მოკავშირე რესპუბლიკას. უკვე ბელარუსის მოქალაქე ვიყავი, როცა ამ ფილმის ნაწილის გადასაღებად საქართველოში ჩამოვედი და **მუდმივად ვგრძნობდი, რომ სააკაშვილის სპეცსამსახურები მითვალთვალებდნენ, ზურგს უკან „ასლანის კაცს“ მეძახდნენ.**

— საქართველოსთან მიმართებაში რა დამოკიდებულება აქვს ბელარუსის პრეზიდენტს?

— **ლუკაშენკოს უყვარს საქართველო!** მახსოვს, მან თბილისში სტუმრობისას საკმაოდ დიპლომატიურად განაცხადა: **„საქართველოში მეორედ ვარ, ადრე სოხუმში ვყოფილვარ“** და ამით ყველაფერი იყო ნათქვამი! დიახ, ეს იყო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღიარება და იმის **მიუხედავად, რომ ბელარუსი რუსეთის მოკავშირეა, იქ არასოდეს დამდგარა სოხუმისა და ცხინვალის „დამოუკიდებლობის“ აღიარების საკითხი!**

საქართველოს პატრიარქს 40 წუთის განმავლობაში ეჭირა **ლუკაშენკოს** ხელი და ბოლოს უთხრა — **„თქვენ ხართ სახალხო პიროვნება!“**

„ასლან აბაშიძის ფაქტორი სწორად რომ გამოეყენებინათ, საქართველო სამივე ომს და მათ დამანგრეველ შედეგებს თავიდან აიცილებდა და ტერიტორიულ მთლიანობასაც შეინარჩუნებდა, ვინაიდან ეს უძლიერესი პოლიტიკური ფიგურა მთელ კავკასიაში მაღალი ავტორიტეტით სარგებლობდა!“

საქართველოში სტუმრობის დროს ლუკაშენკოს ძალიან გაუკვირდა ამდენი უმუშევარი

„2006 წელს სააკაშვილმა მინსკში გივი თარგამაძის მეთაურობით „კმარას“ დესანტი გადმოსხა, რომლებიც რევოლუციის მოწყობას შეეცადნენ, მაგრამ მათ კარვებში აქ მცხოვრები ქართველები შეუცვივდნენ და სულ კინწისკვრით გაყარეს!“

მოქალაქის დანახვა და განაცხადა: მე დავეხმარები საქართველოს სოფლის მეურნეობის აღორძინებაში და 1 მილიონი ქართველის საკუთარ სამშობლოშივე დასაქმებითო. სამწუხაროდ, საქართველოს ხელისუფლებას ამ საუბრის გაგრძელება არ უცდია, თორემ ლუკაშენკო რასაც ამბობს, ასრულებს კიდეც!

— ლიბერასტები ლუკაშენკოს დიქტატორად ნათლავენ!

— ღმერთმა ინებოს, მსგავსი დიქტატურა მთელ მსოფლიოში იყოს! ჟურნალისტად მუშაობის განმავლობაში უამრავი ქვეყანა მოვიარე, სადაც **ე.წ. ფერადი რევოლუციები** მოხდა. უმდიდრეს ქვეყანაში, ლიბიაშიც ვყოფილვარ, რომელიც **„დიქტატორ“ კადაფის** დამხობის შემდეგ 23 ნაწილად დაიყო! მსგავსი **„ფერადი რევოლუცია“** მოხდა საქართველოშიც, მაგრამ რა შეიცვალა? ცოცხალია ეკონომიკა? სოფლის მეურნეობა? ქართველი მშრომელი ბედნიერია? მე არ მჭირდება „დემოკრატია“, თუ ქვეყნიდან ხალხი თავის სარჩენად უცხოეთში გარბის! **პრეზიდენტმა ლუკაშენკომ** ბელარუსს ორჯერ აარიდა ეს დიდი ჭირი — **„ფერადი რევოლუცია!“** შედეგი? — **მუშაობს ქარხნები და ფაბრიკები, სოფლის მეურნეობა ყვავის, ქვეყანაში კრიმინალი მინიმუმამდეა დაყვანილი, სახელმწიფოში სრული წესრიგია, ტრანსპორტი გამართულად მუშაობს, განათლება უფასოა, არის მყარი საშუალო ფენა, მოსახლეობა დასაქმებულია და ღებულობს ხელფასს** — ეს არის დიქტატურა?

ბათუმში ყოფნისას ვნახე მრავალი ბელარუსი ტურისტი, უმრავლესობა უბრალო მოქალაქეები იყვნენ, რომლებიც პატიოსანი შრომით შეგროვებული დანაზოგით ისვენებდნენ!

2006 წელს **სააკაშვილმა** მინსკში **გივი თარგამაძის** მეთაურობით **„კმარას“** დესანტი გადმოსხა, რომლებიც რევოლუციის მოწყობას შეეცადნენ, მაგრამ მათ კარვებში აქ მცხოვრები ქართველები შეუცვივდნენ და სულ კინწისკვრით გაყარეს!

14 წლის შემდეგ ლიბერასტებმა ისევ სცადეს რევოლუცია, მაგრამ **ლუკაშენკოს** მეთაურობით ხალხმა არ დაუშვა მათი პარპაში და მშრომელთა გასახარად, დღეს ბელარუსში ისევ მშვიდობიანი ცხოვრება ჩქეფს, განსხვავებით იმ ქვეყნებისგან, სადაც **სოროსელმა მავნებლებმა** ფეხი მოიკიდეს! **ლუკაშენკომ მთელ მსოფლიოს აუწყა, რომ საკუთარი ქვეყნის პატრონია და არა ლიბერასტების მონა-მარიონეტი!**

— ნეტავ, ჩვენს ინტერვიუს ლუკაშენკო წაიკითხავს?

— გარწმუნებთ, ამ ინტერვიუს ბელარუსის პრეზიდენტი აუცილებლად წაიკითხავს. მას ჰყავს კომპეტენტური საინფორმაციო სამსახური, ვისი წყალობითაც ზედმიწევნით იცის, რას წერენ მასზე უცხოეთში. დიდი მადლობა გაზეთ „ასავალ-დასავალს“, სადაც **ალექსანდრე ლუკაშენკოს** შესახებ არაერთხელ დაბეჭდილა ობიექტური სტატია!

— ბელარუსში კორონაპანდემიასთან მიდგომაშიც განსხვავებული პოზიციებია, არა?

— საქმე იმაშია, რომ ბელარუსის მოსახლეობა უცხო ქვეყნებიდან დოტაციის კი არა, საკუთარი ქვეყნის ეკონომიკის ხარჯზე ცხოვრობს და ლოქდაუნი სახელმწიფოს აღსასრულს მოასწავებდა. **ლუკაშენკომ გარისკა და გაიმარჯვა!** როცა მსოფლიო სახლებში გამოიკეტა, ბელარუსში ფაბრიკა-ქარხნების გუგუნი არ შეწყვეტილა! **აქ ნიღბით მოსიარულე მოქალაქეებსაც კანტიკუნტად ნახავთ, ანუ ბელარუსი არ დაემორჩილა ჯანმოს მითითებებს, მაგრამ ამის მიუხედავად, კოვიდით გარდაცვლილთა სტატისტიკა სხვა განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით მცირეა!**

მთელ მსოფლიოში ეკონომიკური კრიზისია, ბელარუსი კი, ერთ სულ მოსახლეზე დაწესებული შეღავათებითა და სოციალური პოლიტიკით, მსოფლიოში პირველ ადგილზეა! **აქ ხალხს არ ეშინია უმუშევრად დარჩენის, უფულობის, გაწუკითხაობის, რადგან ლუკაშენკო საკუთარი მოქალაქეების კეთილდღეობისათვის ყველაფერს აკეთებს!** ამ კაცმა დაიცვა ბელარუსი და ვინატრებდი, საქართველოსაც ჰყოლოდეს ერის მოამაგე მსგავსი ლიდერები!

ესაუბრა
ზაზა დავითაია

ქვირგვინოსნები

ომარ მარგველაშვილი
ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი

საქართველოსა და ქართველ ხალხს ამ მღვრიე სამყაროში გადარჩენა და მშვიდობიანი განვითარება თუ სურს, **რუსეთთან ურთიერთობების დალაგების გარდა, სხვა გზა და მომავალი არა აქვს!** უნდა შევიგნოთ, ვერც ნატო და ვერც ჩვენი დღევანდელი ე.წ. სტრატეგიული პარტნიორი ვერ გვიშველის — გონს უნდა მოვეგოთ!

„საქართველოს რესპუბლიკა“

გიორგი ვაშაძე
„მესამე ძალა — სტრატეგია აღმაშენებლის“ ლიდერი

სულ ქუჩაში დავდივარ და „ოცნების“ აქტიურ მხარდამჭერს ვერსად ვპოულობ.

„ახალი თაობა“

ვატო შაქარიშვილი
საბურთალოს რაიონის დამოუკიდებელი კანდიდატი

სამი ტელევიზია მიზანმიმართულად, ყველანაირი ბინძური მეთოდით, მედიასტანდარტებისა და ეთიკური ნორმების დარღვევით ებრძვის ქართულ სახელმწიფოს და ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიას. მათთვის მიუღებელია ნებისმიერი ალტერნატიული აზრი. **სამივე ტელევიზიის მენეჯმენტი და დამფინანსებლები სხვადასხვა მძიმე დანაშაულში არიან ბრალდებულები.** ისინი მოპარული და კორუფციული შავი ფულით აფინანსებენ ამ ტელევიზიებს. ცოტა ხნის წინ **ე.წ. მედიარევოლუციონერებიც** ვიხილეთ, რომლებიც ღიად მოუწოდებდნენ ადამიანებს ხელისუფლების დამხობისკენ, ითხოვდნენ სასულიერო პირების გაპარსვას და დაპატიმრებას. **ეს ყველაფერი უნდა დასრულდეს!**

„აიპრესი“

ინგა ბენაძე
კობა დავითაშვილის მეუღლე

კობამ სააკაშვილს არ აპატია და დანარჩენს ყველას აპატია. **არ აპატია, როგორც მოექცა თავის ხალხს.** ერთხელ ხუმრობით ვუთხარი, მოდი, შეურიგდი-მეთქი, ისე გამიბრაზდა, ერთი კვირა არ მელაპარაკებოდა. **დანარჩენს ყველას აპატია, მაგრამ სააკაშვილს — არა.**

„ტვ იმედი“

ᲓᲘᲓᲘ ᲛᲦᲔᲚᲕᲐᲠᲔᲑᲘᲡ ᲨᲔᲛᲓᲔᲒ

ᲜᲐᲛᲐᲮᲕᲐᲜᲰᲔᲡᲘ ᲐᲦᲐᲠ ᲐᲨᲔᲜᲓᲔᲑᲐ!

ᲦᲐᲠᲘᲑᲐᲨᲕᲘᲚᲛᲐ ᲒᲐᲮᲐᲠᲘᲐᲡ ᲛᲘᲔᲠ ᲒᲐᲧᲘᲓᲣᲚᲘ ᲠᲘᲝᲜᲘᲡ ᲮᲔᲝᲑᲐ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲓᲐᲣᲑᲠᲣᲜᲐ!

22 სექტემბერს ნამახვანჰესის ინვესტორმა თურქულმა კომპანია „ენკამ“ ყველასთვის მოულოდნელად განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობასთან დადებულ ხელშეკრულებას წყვეტს და უარს ამბობს რიონის ხეობაში 800-მილიონდოლარიანი ჰიდროელექტროსადგურის აშენებაზე, რასაც 300 დღის განმავლობაში ეწინააღმდეგებოდა როგორც ადგილობრივი აქტივისტების ჯგუფი, ასევე ასობით ათასი ადამიანი მთელ საქართველოში!

„ენკას“ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ხელშეკრულების შეწყვეტის მიზეზი მასში გათვალისწინებული **„პირობების დარღვევა და ფორსმაჟორი“** გახდა!

ნამახვანჰესის მშენებლობის გაგრძელებასთან დაკავშირებული პრობლემები მას შემდეგ გახდა აშკარა, რაც 2021 წლის 9 ივნისს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა **ᲘᲠᲐᲙᲚᲘ ᲦᲐᲠᲘᲑᲐᲨᲕᲘᲚᲛᲐ** სენსაციური განცხადება გააკეთა, რომლის მიხედვითაც, არსებული პირობებით, **ნამახვანჰესის პროექტი** არ გაგრძელდებოდა და ინვესტორებთან წარიმართებოდა მოლაპარაკება, რომ ჰესი უკეთესი პირობებით აშენებულიყო.

*— **ნამახვანჰესის პროექტი** და ეს პრობლემა მემკვიდრეობით დამხვდა. მინდა, გითხრათ, რომ მე ამაზე აქტიურად ვმუშაობ. იმ პირობებით, რომელიც ჩვენ დაგვხვდა — **100 წელი და ა.შ.** — შემიძლია გითხრათ, რომ არ გავაგრძელებთ პროექტს. დიდი იმედი მაქვს, რომ ინვესტორს დავითანხმებთ ჩვენი ქვეყნის სასიკეთო ინტერესებზე, რათა კიდევ უფრო უკეთესი პირობებით ავაშენოთ ჰესი, რომელიც იქნება საუკეთესო ინტერესების გამტარებელი ჩვენი მოსახლეობისთვის, მათ შორის, **ნამახვანჰესის** მოწინააღმდეგე მოქალაქეებისთვის!* — განაცხადა **ᲦᲐᲠᲘᲑᲐᲨᲕᲘᲚᲛᲐ.**

დიახ, **ᲦᲐᲠᲘᲑᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡ** მიერ ნახსენები სწორედ ეს **„100 წელი“** იყო ერთ-ერთი ყველაზე მიუღებელი **ნამახვანჰესის** მოწინააღმდეგეთათვის — საქმე ხომ არც მეტი, არც ნაკლები, რიონის ხეობის 600 ჰექტარის თურქული კომპანიისათვის ე.წ. **„აღნაგობის წესით“** გადაცემას ეხებოდა!

ეს **„100-წლიანი აღნაგობის წესი“** სულაც არ იყო **100-წლიანი იჯარა,** რადგან **„აღნაგობის წესით“** მიწის გადაცემა ნიშნავს იმას, რომ **100 წლის შემდეგ** სახელმწიფოს შეეძლო ამ მიწის უკან გამოსყიდვა, ოღონდ იქ განხორციელებული ინვესტიციების მთელი მოცულობის ანაზღაურებით, ანუ **100 წლის შემდეგ,** თუკი სახელმწიფო მოინდომებდა თურქებისათვის გადაცემული **600 ჰექტარის** უკან გამოსყიდვას, მას ეს ასობით მილიონი დოლარი დაუჯდებოდა!

აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რას გააკეთებდნენ თურქები ამ **100 წლის განმავლობაში** თავის კუთვნილ მიწაზე შუაგულ ლეჩხუმში — ვის ჩაასახლებდნენ იქ და რა ფესვებსაც გაიდგამდნენ!

და ვინ მოაწერა ხელი რიონის ხეობის 600 ჰექტარის თურქებზე გაყიდვის ხელშეკრულებას?! მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა **ᲒᲐᲮᲐᲠᲘᲐᲛ,** დღეს რომ პოლიტიკაში დაბრუნებული „საქართველოს გადარჩენას“ გვპირდება! დიახ, რამდენიც არ უნდა ითვალთმაქცოს **ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲒᲐᲮᲐᲠᲘᲐᲛ,** თურქულ კომპანიასთან კონტრაქტი ჩემს პრემიერობამდე დაიდო და მე არაფერ შუაში ვარო,

ᲐᲒᲔᲠ, ᲑᲐᲢᲝᲜᲝ ᲝᲤᲘᲪᲘᲐᲚᲣᲠᲘ ᲓᲝᲙᲣᲛᲔᲜᲢᲘ, ᲠᲝᲛᲚᲘᲗᲐᲪ ᲐᲨᲙᲐᲠᲐᲐ, ᲠᲝᲛ ᲡᲬᲝᲠᲔᲓ ᲞᲠᲔᲛᲘᲔᲠᲛᲐ ᲒᲐᲮᲐᲠᲘᲐᲛ ᲛᲝᲐᲬᲔᲠᲐ ᲮᲔᲚᲘ ᲠᲘᲝᲜᲘᲡ ᲮᲔᲝᲑᲘᲡ 600 ᲰᲔᲥᲢᲐᲠᲘᲡ



საქართველოს მთავრობის

განკარგულება

N 2405 2019 წლის 21 ნოემბერი ქ. თბილისი

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „ენკა რინიუებლზისათვის“ აღნაგობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

1. „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, შპს „ენკა რინიუებლზის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404507495) პირდაპირი მიყიდვის ფორმით, 121 (ას ოცდაერთი) ლარად, საკუთრებაში გადაეცეს წყალტუბოს, ტყიბულისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში არსებული, ამ განკარგულების №1 დანართში მითითებული უძრავი ქონება.

პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია

ᲗᲣᲠᲥᲔᲑᲘᲡᲐᲗᲕᲘᲡ ᲒᲐᲓᲐᲪᲔᲛᲐᲡ, ᲠᲐᲪ „ᲔᲜᲙᲐᲡᲗᲐᲜ“ ᲛᲐᲜᲐᲛᲓᲔ ᲒᲐᲤᲝᲠᲛᲔᲑᲣᲚ ᲙᲝᲜᲢᲠᲐᲥᲢᲨᲘ ᲒᲐᲗᲕᲐᲚᲘᲡᲬᲘᲜᲔᲑᲣᲚᲘ ᲐᲠ ᲘᲧᲝ!

დიახ, **პრემიერმა ᲒᲐᲮᲐᲠᲘᲐᲛ** საკუთარი ხელმოწერით გაყიდა რიონის ხეობა, როდესაც **2019 წლის 21 ნოემბერს ხელი მოაწერა დოკუმენტს №2045-ს,** მრავლისმეტყველი სახელწოდებით: **„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „ენკა რინიუბლზისთვის“ აღნაგობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“!**

და ეს ყველაფერი — **ᲛᲮᲝᲚᲝᲓ 121 ᲚᲐᲠᲐᲓ!**

თუმცა, **ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲒᲐᲮᲐᲠᲘᲐᲡ** მიერ გაყიდული რიონის ხეობა საქართველოს **ᲘᲠᲐᲙᲚᲘ ᲦᲐᲠᲘᲑᲐᲨᲕᲘᲚᲛᲐ** დაუბრუნა!

როგორც იტყვიან, **იგრძენით განსხვავება!**

ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲒᲘᲒᲐᲣᲠᲘ

ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲣᲠ ᲡᲐᲜᲐᲒᲕᲔᲖᲔ

ᲐᲠᲐ – ᲒᲐᲔᲠᲗᲘᲐᲜᲔᲑᲣᲚ ᲜᲐᲪ-

როდესაც 2 ოქტომბრის არჩევნებზე წავალთ, სხვა ყველაფერთან ერთად, ისიც აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს, რომ მთელი ეს გაერთიანებული ნაცოპოზიცია ჩვეულებრივი ლგბტ სექტაა, დაწყებული ნაცმოთი და დამთავრებული უკანასკნელ „ლელო“-„გირჩამდე“! ამიტომ, ამათთვის ხმის მიცემა, ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, საქართველოში გეი-პარადის ჩატარებისთვის ხმის მიცემაა!

„ასავალ-დასავალი“ უკვე წლებია, ღიად წერს, რომ **ნაციონალური მოძრაობა** სინამდვილეში არის **ნაცი-ანალური მოძრაობა,** რაც კიდევ ერთხელ დადასტურდა ამა წლის 5 ივლისს, როცა ნაცხროვამ და მისმა ჯიბის ოპოზიციამ **ღიად დაუჭირეს მხარი გეი-პარადს** და ნაცმეცოცხეები ამ სიბილწის მთავარი ორგანიზატორებიც კი გახლდნენ!

აღარაფერს ვამბობთ 5 ივლისის გეი-პარადის წინ გაფორმებული ეგრეთ წოდებული **„ლგბტ სოლიდარობის აქტზე“,** რომელსაც 15-მა პოლიტიკურმა პარტიამ სადღესასწაულოდ მოაწერა ხელი. აი, ისინიც: 1. **„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“;** 2. **„გირჩი“;** 3. **„ევროპული საქართველო“;** 4. **„გირჩი — მეტი თავისუფლება“;** 5. **რესპუბლიკური პარტია;** 6. **„კანონი და სამართალი“;** 7. **„სტრატეგია აღმაშენებელი“;** 8. **„ლელო“;** 9. **„რეფორმერი“;** 10. **მოძრაობა „დროა“** 11. **„სამართლიანობისთვის“;** 12. **„ერთიანი საქართველო“;** 13. **„თავისუფალი დემოკრატები“;** 14. **„პროგრესი და თავისუფლება“;** 15. **„გამარჯვებული საქართველო“.**

მართალია, **ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲒᲐᲮᲐᲠᲘᲐᲡ** პარტიას ამ ლგბტ დოკუმენტისათვის ხელი არ მოუწერია, მაგრამ **ᲒᲐᲮᲐᲠᲘᲐᲡ ᲛᲝᲐᲓᲒᲘᲚᲔᲛ ᲓᲐ ᲑᲐᲑᲣᲪᲐ ᲞᲐᲢᲐᲠᲐᲘᲐᲡ ᲓᲐᲥᲐᲚᲛᲐ ᲜᲐᲗᲘᲐ ᲛᲔᲖᲕᲠᲘᲨᲕᲘᲚᲛᲐ** ღიად დაუჭირა მხარი 5 ივლისის გეი-პარადს და ხელისუფლებას მოუწოდა — **რუსთაველის გამზირზე ლგბტ პრაიდის უსაფრთხოდ ჩავლა უზრუნველყავითო!**

მოკლედ, ქართველმა ხალხმა

ᲙᲕᲘᲠᲒᲕᲘᲜᲝᲡᲜᲔᲑᲘ

ᲓᲔᲛᲣᲠ ᲒᲘᲝᲠᲮᲔᲚᲘᲫᲔ
ექსპერტი, ანალიტიკოსი

ნამახვანჰესის პროექტის ჩაშლით არაფერი მოგვაკლდება, მხოლოდ კლანები დაზარალდებიან.

„ᲠᲔᲖᲝᲜᲐᲜᲡᲘ“

ᲒᲔᲓᲔᲕᲐᲜ ᲤᲝᲤᲮᲐᲫᲔ
ყოფილი პარლამენტარი

არასდროს დავიცავ **გახარიას,** 20 ივნისი, ია კერძაია, მარიხუანის კანონპროექტი უპატიებელია. მე პოლიტიკაში იმიტომ კი არ ვარ, რომ **ბიძინა ივანიშვილის** სამსახურში ვიყო, მაშინ „ქართუში“ ვიმუშავებდი.

„ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲗᲐᲝᲑᲐ“

ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲒᲐᲮᲐᲠᲘᲐ
თბილისის მერობის კანდიდატი

ვიღაცამ თქვა, რომ 1 პროცენტიც რომ ავიღოთ, რიგგარეშე არჩევნებს არ ჩავატარებთო. მე გეტყვით, რომ **100 პროცენტიც რომ აიღონ, რიგგარეშე არჩევნები მაინც ჩატარდება.**

„ᲠᲔᲖᲝᲜᲐᲜᲡᲘ“

ᲞᲐᲐᲢᲐ ᲖᲐᲥᲐᲠᲔᲘᲨᲕᲘᲚᲘ
ანალიტიკოსი



კატეგორიულად გამოვრიცხავ, რომ **რიგგარეშე არჩევნები** დაინიშნოს.

„ᲠᲔᲖᲝᲜᲐᲜᲡᲘ“

ᲡᲔᲠᲒᲝ ᲩᲘᲮᲚᲐᲫᲔ
„მესამე ძალა — სტრატეგია აღმაშენებლის“ ერთ-ერთი ლიდერი

ხალხო, ასე რამ დაგაბეჩავათ: **მოსმენებსაც ვიტანთ, ტერორს, სიღარიბეს** — გვიკვირს, ავღანელებმა „თალიბანი“ როგორ დაისვეს თავზე, ჩვენ როგორ დავისვით „კლოუნები“.

„ᲘᲜᲢᲔᲠᲞᲠᲔᲡᲜᲘᲣᲡᲘ“

ᲜᲘᲙᲐ ᲝᲖᲝᲚᲐᲫᲔ
ნაციონალური მოძრაობის წევრი



მეგის ქარდავაზე პარტიაში მიკითხავს, მაგრამ **არავინ იცნობს** ამ კაცს, არავის ჰქონია ახლო ურთიერთობა — მე არ ვიცნობ და არც ვაპირებ მხარდაჭერის გამოცხადებას.

„ᲘᲜᲢᲔᲠᲞᲠᲔᲡᲜᲘᲣᲡᲘ“

გემახსოვრებათ, ნაცებისა და მათი ჯიბის ტელებოსლების მიერ 5 ივლისის გეი-პარადის ჩაფლავების შემდეგ აგორებული დეზინფორმაციული კამპანია — პრემიერ ღარიბაშვილს არცერთი ქვეყნის ლიდერი აღარ ელაპარაკება, მისთვის ხელის ჩამორთმევა საერთაშორისო მასშტაბით, სირცხვილად მიიჩნევაო, თუმცა, ღარიბაშვილი მას შემდეგ, უკრაინაში, ე. წ. ყირიმის პლატფორმის კონფერენციაზე, თვით ევროსაბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელსაც კი შეხვდა!

გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომათა დარბაზის შესასვლელთან შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანი“ გამოიფინა

ირაკლი ღარიბაშვილი და გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიუ გუტიერეში

ღარიბაშვილმა ნაცებს ისევ შეუსრულა!

საქართველოს პრემიერი ნიუ-იორკში ჩავიდა და ნაცხროვის გულის გასახეთქად მსოფლიოს ლიდერებს შეხვდა!

მაშინ **ღარიბაშვილი** იმ ლიდერთა შორის იყო, რომლებიც უკრაინის პრეზიდენტმა **ვოლოდიმირ ზელენსკიმ** სამიტის ფარგლებში პირველი ხარისხის სახელმწიფო ორდენით „დამსახურებისთვის“ დააჯილდოვა!

ირაკლი ღარიბაშვილი და ავსტრიის კანცლერი სებასტიან კურცი

მოლდოვის, პოლონეთისა და საქართველოს ლიდერები

„ღარიბაშვილის ხელჩამოურთმევლობის“ ზღაპარი რამდენიმე თვის წინათ რომ ჩაუფლავდათ, ნაცებმა ახლა მორიგი ჰალუცინაციური კამპანია წამოიწყეს — სუს-ის ფარული მოსმენების ფაილების გამოაშკარავების შემდეგ ევროპა და ამერიკა საბოლოოდ დარწმუნდა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ჩამოშლილია და მისი წარმომადგენლების ადგილი ცივილიზებულ სამყაროში აღარ არისო!

არადა, ამა წლის 22 სექტემბერს **პრემიერი ღარიბაშვილი** ნიუ-იორკში ჩავიდა, გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვითაც გამოვიდა და იმდენ ევროპელ ლიდერს შეხვდა, ნაცებს რომ არც დაესიზმრებათ!

მაგალითად, 22 სექტემბერს **ღარიბაშვილი შეხვდა** ავსტრიის კანცლერს **სებასტიან კურცს,** რომელმაც საქართველოს პრემიერს დიდი მადლობა გადაუხადა ავღანეთიდან ევროპელი დიპლომატებისა და სპეციალისტების ევაკუაციის საქმეში გაწეული წვლილისათვის!

ის კი არა, ავსტრიის კანცლერმა ნიუ-იორკში **ღარიბაშვილთან შეხვედრის** შემდეგ სოციალურ ქსელ ტვიტერში საგანგებო განცხადებაც კი გამოაქვეყნა და ხაზგასმით აღნიშნა, საქართველოს ხელისუფლებასთან შესანიშნავი ურთიერთობები გვაქვსო!

იმავე დღეს **ღარიბაშვილი შეხვდა** პოლონეთის პრეზიდენტ **ანჯეი დუდას** და მონაწილეობა მიიღო მისი ინიციატივით გამართულ აღმოსავლეთ ევროპის ინტეგრაციის შეხვედრაში მოლდოვის პრეზიდენტ **მაია სანდუსთან** ერთად!

22 სექტემბერს ნიუ-იორკში **ღარიბაშვილი შეხვდა** თურქეთის პრეზიდენტ **რეჯეპ ტაიპ ერდოღანსაც,** რომელმაც ასევე მადლობები უხადა საქართველოს პრემიერს მთიანი ყარაბაღის სამშვიდობო პროცესში გაწეული ძალისხმევისათვის, როდესაც პირადად **ირაკლი ღარიბაშვილის შუამავლობით მოხდა აზერბაიჯანელი და სომეხი სამხედრო ტყვეების გაცვლა!**

უკვე 23 სექტემბერს **პრემიერი ღარიბაშვილი** პირადად **გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიუ გუტიერეშს შეხვდა,** ზედ გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომათა დარბაზის შესასვლელთან კი რუსთაველის **„ვეფხისტყაოსნის“** უნიკალური, ვერცხლითა და ძვირფასი ქვებით მოჭედილი ეგზემპლარი გამოიფინა!

თავის მხრივ, **გაეროს ხელმძღვანელობამ მსოფლიო კულტურაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის, პატივისცემის ნიშნად, საქართველოს პრემიერს გაეროს მიერ დაბეჭდილი შოთა რუსთაველის მარკების უნიკალური კოლექცია გადასცა!**

შემდეგ **ღარიბაშვილი შეხვდა** ლატვიის პრეზიდენტ **ეგილს ლევიტსსაც,** რომელთანაც ევროინტეგრაციის გზაზე ქართულ-ლატვიური ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავების გეგმებზეც ისაუბრეს!

24 სექტემბერს კი **საქართველოს პრემიერი ღარიბაშვილი** გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მსოფლიო ლიდერების წინაშე სიტყვითაც გამოვიდა...

რა თქმა უნდა,

არც ღარიბაშვილის ამ შეხვედრებზე და არც გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომათა დარბაზის შესასვლელთან რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის“ გამოფენის შესახებ არცერთ ნაცტელებოსელს ერთი სიტყვაც კი არ დაუძრავს, თითქოს ეს ყველაფერი არც მომხდარაო!

ის კი არა, ამ დეზინფორმატორებს თავიანთი მაყურებლისათვის ისიც კი არ უთქვამთ, რომ **ღარიბაშვილი** ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისთვის გაემგზავრა!

ტვინნაღრძობო ნაცებო, ეს არის **„დასავლეთისაგან ხელჩამოურთმეველი“** და **„რუსეთის მონა“** საქართველოს ხელისუფლება?!

ხომ ხედავთ, თქვენი არამხოლოდ ქართველ ხალხს, არამედ დასავლეთსაც არ სჯერა, თქვე მართლა ნაცბანძებო!

გიორგი გიგაური

პოლიტიკურ სანაგვეზე

გეი-ოზოზიციას!

კარგად უნდა იცოდეს და არ დაივიწყოს: **ხაზარაძე-უსუფაშვილის** „ლელო“ **ლგბტ პარტიაა! დები ბერძენიშვილების** რესპუბლიკური პარტია **ლგბტ სექტაა! გიორგი ბარამიძისა და კობა ნაყოფიას** პარტია **ლგბტ ნაცხროვაა! გიგა ბოკერიას** „ევროპული საქართველო“ **ლგბტ სექტაა! გიორგი ვაშაძის** „სტრატეგია აღმაშენებელი“ რეალობაში არის **„სტრატეგია ლგბტ“! ზურაბ ჯაფარიძის** სექტა **ლგბტ „გირჩია“!** და მთელი ეს **გაერთიანებული ნაცოზოზიცია** არის ერთი დიდი **ლგბტ პოლიტბორდელი!**

აი, ამათ უნდათ ხელისუფლებაში მოვარდნა! აი, ამ ლგბტ ხროვას სურს, თავზე მოაჯდეს საქართველოს და რა ძნელი წარმოსადგენია, რასაც დამართებენ ქვეყანას! **ესენი რომ ხელისუფლებაში მოვიდნენ, ქვას ქვაზე არ დატოვებენ ქართული ეკლესიისაგან, ქართული ტრადიციული ოჯახისაგან და ყველაფერი ქართულისაგან, რაც ჩვენ, ქართველებს ასე გვემშობლიურება და გვეამაყება!**

ასე რომ, **არა — გაერთიანებულ ნაც-გეი-ოზოზიციას!** ამათთვის ხმის მიცემა გეი-პარადისთვის ხმის მიცემაა!

ამათთვის ხმის მიცემა გეი-პარადისთვის ხმის მიცემას ნიშნავს!

გიორგი გიგაური

კვირგვინოსნები

ირმა ინაშვილი
„პატრიოტთა ალიანსის“ ლიდერი

დადასტურებული ფაქტია, რომ ადგილი ჰქონდა და ახლაც აქვს **ფარულ მიყურადებას,** ყველა უნდა დაისაჯოს! „ქართულ ოცნებას“ თუ ჰგონია, რომ გავჩუმდებით, ძალიან ცდება. ეს საქმე მივა სტრასბურგის ევროსასამართლომდე. **მეც აუცილებლად შევიტან სარჩელს და სტრასბურგი კი არა, შეიძლება, „ქართული ოცნების“ საქმე ჰააგამდეც მივიდეს,** მთელი ეს პროცესი ისე მიჰყავთ.

„რეზონანსი“

ირაკლი ზარქუა
პარლამენტარი

გამიხარდებოდა, რომ მისმენდნენ, ტელეფონში სულ ვჩხუბობ, იქნებ, სქურის გზა დროულად გაკეთდეს.

„რეზონანსი“

კახა კუკავა
„თავისუფალი საქართველოს“ ლიდერი

საakაშვილი ჩვენი დროის ჯაბა იოსელიანია. აღარ აინტერესებს ხალხს მისი დადებითი მხარეები, რადგან კონკრეტული ტანჯვა აქვს გავლილი უამრავ ადამიანს მისი ხელისუფლების პირობებში. ასობით ათასი ადამიანია, რომლებსაც გამოვლილი აქვთ გლდანის ციხე და მათი უმრავლესობა სულაც არ იყო კრიმინალი.

„ახალი თაობა“

თამარ კორძაია
ოპოზიციონერი პარლამენტარი

ხელისუფლებას, პრაქტიკულად, ჩვენს საძინებელში სძინავს.

„პალიტრანიუსი“

გია ბოკერია
„ევროპული საქართველოს“ ლიდერი

მეგის ქარდავას ამბავმა გვაჩვენა კიდევ ერთხელ, როგორი ღრმა პრობლემა გვაქვს, როცა გვყავს ხელისუფლება, რომელიც ამ ტიპის დანაშაულში მხილებულ ადამიანს საარჩევნო ამოცანებისთვის უკეთებს ექსტრადირებას არჩევნების წინ.

„აიპრესი“

*ადვოკატი **როლანდ შონია** უკანასკნელ ხანს ჭყონდიდის ეპარქიაში შექმნილ ვითარებას მიმოიხილავს და საქართველოს საპატრიარქოს საგანგებო განცხადებით მიმართავს. უფლებადამცველი მიიჩნევს, რომ ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი სტეფანე კალაიჯიშვილი აბსოლუტურად სამართლიანად მოიქცა, როცა მამა ათინოგენი (მიხეილ მდივანი) და მამა დანიელი (ტარიელ გვილავა) ეკლესიიდან განკვეთა:*

როლანდ შონია: დაუყოვნებლივ განკვეთეთ ეკლესიიდან ბანდიტი პეტრე ცაავა!

— **ჭყონდიდის ეპარქიაში** შექმნილი ვითარება იმდენად საგანგაშოა, თავს უფლებას ვაძლევ, მოვუწოდო საქართველოს საპატრიარქოს — **დაუყოვნებლივ განკვეთეთ ბანდიტი პეტრე ცაავა, როგორც თავი და მიზეზი ეკლესიაში შექმნილი უბედურებისა!** ეს კაცი არის ძალიან საშიში მოვლენა, რადგან მას ეკლესიაში შფოთი და განხეთქილება შემოაქვს. წმინდა იოანე ოქროპირის თანახმად, ეკლესიაში განხეთქილების შემოტანის ცოდვა თვით ერესის ცოდვაზე უფრო მძიმე და საშინელია.

— ბატონო როლანდ, თქვენ ფიქრობთ, რომ ჭყონდიდელი მიტროპოლიტის, მეუფე სტეფანე კალაიჯიშვილის მიერ მამა ათინოგენის (მიხეილ მდივანი) და მამა დანიელის (ტარიელ გვილავა) განკვეთა საქმეს ვერ შველის და ამიტომ პეტრე ცაავაც უნდა განიკვეთოს?

— ხომ გეუბნებით, **უბედურების სათავე არის პეტრე ცაავა, რომელიც პირდაპირ მიბმულია სააკაშვილთან და სწორედ ის აგულიანებს ამ უბედურებს!** არანაირი **მამა ათინოგენი და მამა დანიელი** ბუნებაში არ არსებობენ, არსებობს მხოლოდ **პეტრე ცაავა,** რომელმაც იმდენი ქნა, რომ ეს უბედურები — **მიხეილ მდივანი და ტარიელ გვილავა** საქართველოს ეკლესიიდან განკვეთეს! აწი ისინი რომც მოკვდნენ, არავის აქვს უფლება, მართლმადიდებლური წესით გააპატიოსნოს და წესი აუგოს! უფრო მეტიც, მათი ადგილი ქრისტიანების სასაფლაოზეც კი არ არის. სხვათაშორის, ე.წ. **მამა ათინოგენს,** ანუ იმავე **მიხეილ მდივანს** მთელი ჭყონდიდის ეპარქია **„მიშიკას"** ეძახის!

— „მიშიკას" რატომ ეძახიან?

— **მიხეილ მდივანი** მონაზვნად რომ აღკვეცილა და მისთვის **ათინოგენი** უწოდებიათ, იქვე მყოფ დედას თუ ბებიას წამოუძახია — **ათინოგენი არ ვიცი მე, მაგი ჩემი მიშიკააო!** სწორედ აქედან შერჩა სახელი **„მიშიკა",** რომელიც სრულად გამოხატავს მის ზნეობრივ მრწამსსა და საქციელს. კერძოდ, ეს მართლაცდა **„მიშიკა"** ადიდებს არა უფალს, არამედ თავის სეხნიას — საქართველოს დამაქცევარ, გარყვნილ **მიხეილ სააკაშვილს** და მოქმედებს ისე, როგორც **სააკაშვილი** და მისი ხროვა. **„მიშიკამ" და ტარიელ გვილავამ** ხელი აღმართეს **მეუფე სტეფანეზე,** რომელსაც სკოლაში მიეჭრნენ. ისინი აბაშაშიც კი ჩამოვიდნენ და სასულიერო პირებს მოუწოდეს — **სტეფანე კალაიჯიშვილს არ დაემორჩილოთ, ჩვენი მეუფე პეტრე ცაავა არისო!** ერთი სიტყვით, ესენი უკვე აქტიურ ქმედებაზე იყვნენ გადასული, რათა ეკლესიაში განხეთქილება შემოეტანათ. ამდენად, **მეუფე სტეფანე მოიქცა აბსოლუტურად სამართლიანად და კანონიკურად, როცა ეს სამარცხვინო ხალხი განკვეთა!** მე თუ მკითხავთ, ესენი ბევრად უფრო ადრე უნდა განეკვეთათ.

— მაინც რატომ არიან გაჩიუტებული განკვეთილი სასულიერო პირები და რატომ მიიყვანეს საქმე აქამდე?

— ამ უღირსმა ადამიანებმა, რომლებიც ეკლესიაში ფულის საკეთებლად მოვიდნენ და **ბანდიტი და ცოლოსანი პეტრეს** მორჩილებაში ათენებდნენ და აღამებდნენ, უდიდესი გასაცდელი დაიტეხეს თავს. მათ საეკლესიო ქონება აქვთ გაფლანგული, რაც აშინებთ და ამიტომ ბოლომდე მიდიან ყველაფერზე!

პეტრე ცაავა არის ჩვეულებრივი გარეწარი, რომელიც უდიდეს ქონებას ფლობს, მათ შორის, სასახლეს იტალიაში, სადაც ჩემი ინფორმაციით, ცოლ-შვილი ჰყავს გახიზნული და დაბინავებული.

როგორც ამბობენ, **პეტრე ცაავა არც საყვარლებზე ამბობს უარს და იტალიაში „მეგობარი ქალიც" ჰყავს, რომელიც პროფესიონალი მოდელია.** შექმნილ ვითარებას რომ ვაანალიზებ, მახსენდება კომუნისტურ რუსეთში მომხდარი ერთი ამბავი, რომელიც **პეტრე ცაავას** ზუსტად მიესადაგება. საბჭოთა „კაგებემ" ერთ სასულიერო პირს ყველანაირი პირობა შეუქმნა და დააწინაურა, რათა ერთ მშვენიერ დღეს ის აღსავლის კართან დამდგარიყო და მრევლის გასაგონად მთელი ხმით ეყვირა — ეს ყველაფერი სიცრუეა, არავითარი ღმერთი არ არსებობს, ეკლესია ხალხის მტერიაო! დარწმუნებული ვარ, სპეცსამსახურებმა **პეტრე ცაავასთან** მიმართებაშიც ამ სტრატეგიით „იმუშავეს" — იგი ჯერ ხევში, პატრიარქის მშობლიურ კუთხეში დაადგინეს ეპისკოპოსად, ხოლო მერე საგანგებოდ მოავლინეს ჭყონდიდელ მიტროპოლიტად. ერთი სიტყვით, როგორც „კაგებემ" — ის რუსი მღვდელი, **უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებმა პეტრე ცაავაც საგანგებოდ მოამზადეს,** რათა ეს უკუღმართი გამოსულიყო და ის სიბინძურე ეთქვა, რაც თქვა!

— მაინც რა ქონება არ ეთმობათ ეკლესიიდან განკვეთილებს ჭყონდიდის ეპარქიაში?

— **„მიშიკა" და ტარიელ გვილავა** მარტვილის რაიონის სოფელ სალხინოში დაპატრონებული არიან დადიანების სასახლეს, სასახლის ეკლესიას, მოურავის სასახლეს, ღვინის მარანს, კელიებს და მთელ მეურნეობას. **„მიშიკა", ტარიელ გვილავა** და კიდევ რამდენიმე კრიმინალი, რომლებიც **პეტრე ცაავას** ბანდას წარმოადგენენ და დღემდე კელიებში არიან შემძვრალი, დღესაც ვაჭრობენ და ინტერნეტის საშუალებით ერთ ბოთლ ღვინოს 80 ლარად ყიდიან. **პეტრე ცაავას** გადაყენების შემდეგ, როცა ჭყონდიდის ეპარქიას **მეუფე გრიგოლ კაცია** ჩაუდგა სათავეში, ეპარქიის მეურნეობა დაილუქა და აღიწერა. შემდეგ მოვიდა **მეუფე სტეფანე კალაიჯიშვილი,** რომელსაც ეს გარეწრები ეპარქიის სამეურნეო საქმეებში არ ახლოებდნენ და ვაჭრობა აქვთ გაჩაღებული. ჩემი ინფორმაციით, **„მიშიკას", ტარიელ გვილავასა და პეტრე ცაავას** ბანდის სხვა წევრებს მთელი ამ ხნის განმავლობაში მიტაცებული და განიავებული აქვთ მილიონობით ლარის საეკლესიო ქონება... როცა წინა კვირას **მეუფე სტეფანემ** სალხინოში **მამა ტარიელ რუხაძე** საეკლესიო ქონების დასაცავად მიავლინა, **„მიშიკამ" და ტარიელ გვილავამ** თავიანთ რამდენიმე მხარდამჭერთან ერთად ამბავი ატეხეს და **მამა ტარიელი** იქაურობას არ გააკარეს. ის კი არა, ეს გარეწრები ჩემზე და სხვებზე საცემრადაც კი გამოიწივნენ. როცა მომხდარის შესახებ პოლიციას ახსნა-განმარტებას ვაძლევდი, აშკარად ვგრძნობდი, რომ პოლიციელები ყოველნაირად ცდილობდნენ, სიტუაცია შეერბილებინათ და განკვეთილთათვის სასჯელი თავიდან აეცილებინათ. კაცს რომ ეკლესიიდან განკვეთენ, იმაზე მეტი სასჯელი რაღა უნდა იყოს, მაგრამ ადგილობრივი ძალოვნების მხრიდან **პეტრე ცაავასა** და მის ბანდაზე „ზრუნვა" აშკარად თვალში საცემია.

— რა ეშველება ამ სიტუაციას, განკვეთილებს სალხინოს მონასტრიდან ვინ გამოიყვანს?

— დიდი სჯულის კანონის თანახმად, რომელიც მსოფლიოს შვიდი საეკლესიო კრების გადაწყვეტილებით გახლავთ განმტკიცებული, როცა სასულიერო პირი არ ემორჩილება მღვდელმთავარს და ის განკვეთილია, მაშინ საეკლესიო ხელისუფლებამ დახმარებისთვის უნდა მიმართოს საერო ხელისუფლებას და აჯანყებულები და განხეთქილების მოთავენი საერო წესით დასაჯოს! თუ **მიხეილ მდივანი — „მიშიკა" და ტარიელ გვილავა** ჭკუას არ მოუხმობენ და ტერიტორიას არ დატოვებენ, მაშინ პოლიცია და ძალოვანი უწყებები ვალდებული არიან, ისინი იქიდან ძალის გამოყენებით გაიყვანონ! სხვათაშორის,

როგორც ჩემთვის ცნობილია, განკვეთილები ერთხანს საპატრიარქოს დიდძალ თანხას სთხოვდნენ – ფული გადაგვიხადეთ და წავალთო!

— რას იტყვით იმ ბინძური და აბდაუბდა ჩანაწერების შესახებ, რომლებიც ეს დღეებია, ნაცტელევიზიების ეთერებში ტრიალებს? თქვენი აზრით, ვინ დგას ამ ჩანაწერების უკან?

— ამ ჩანაწერების უკან დგას **ნაცმოძრაობა,** რომელიც ცდილობს, როგორმე მონასტერი აიღოს, მაგრამ ჯერჯერობით საწადელს ვერ აღწევს და ვერც მიაღწევს! „სუს"-ის ხელს არ ვაფარებ, მაგრამ ეჭვიც არ მეპარება, რომ ისეთ ბნელ და სისხლიან ძალას, როგორიც **ნაცმოძრაობა,** პორტატული სპეცაპარატურა აქვს და ნებისმიერი ადამიანის საუბრის ჩაწერა და თვალთვალი დღესაც შეუძლია!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

„მიშიკა", ტარიელ გვილავა და კიდევ რამდენიმე კრიმინალი, რომლებიც პეტრე ცაავას ბანდას წარმოადგენენ და დღემდე კელიებში არიან შემძვრალი,

დღესაც ვაჭრობენ და ინტერნეტის საშუალებით ერთ ბოთლ ღვინოს 80 ლარად ყიდიან!"

მიხეილ მდივანი

ტარიელ გვილავა



აწ უკვე განკვეთილი მამა ათინოგენი, იგივე მიხეილ მდივანი მეუფე სტეფანეს უტევს!

მამა ნოდარ ქათამაძე:

თუ ვიღაცამ ეს ბინძური ნაცსექტა არ შეაჩერა, სახელმწიფოს დაღუპავენ და ჩამოშლიან, თორემ ეკლესიას ვერაფერს დააკლებენ!

ანჩისხატის ტაძრის დეკანოზის მამა ნოდარის (ქათამაძე) გვარსახელი ბოლო ხანს ნაცმოძრაობის ტელეკანალიზაციების მიერ ტირაჟირებული ფარული ჩანაწერების ე.წ. კრებსებში მეტად არასახარბიელო კონტექსტში, კერძოდ, ნარკოტიკებთან კავშირში გაჟღერდა. მამა ნოდარი, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის დროს მოკლული ცნობილი საეკლესიო მოღვაწისა და დიდი მეუფის, ეპისკოპოს ამბროსი ქათამაძის ვაჟია, კიდევ ერთხელ იხსენებს იმ პროვოკაციას, რომელიც სააკაშვილის კუდ-მა 2009 წელს მოუწყო და აცხადებს, რომ მღვდელმთავრის მკვლელებსა და მკვლელობის საქმის გამყალბებლებს საშვილთაშვილო წყევლა არ მოასვენებთ:

— ამ ბინძურ ჩანაწერებში ნარკოტიკებთან ერთად ჩემი სახელისა და გვარის ხსენება უკავშირდება იმ ნაძირალების საქმიანობას, რომლებმაც 2009 წელს, კერძოდ, მამაჩემის, **მეუფე ამბროსი ქათამაძის** მკვლელობიდან ერთი წლის შემდეგ, პროვოკაცია მომიწყვეს! მოგეხსენებათ, **მეუფე ამბროსი ქათამაძე,** რომელიც მართლმადიდებლობის დაცვასა და საქართველოს პირველი პრეზიდენტის **ზვიად გამსახურდიას** ერთგულებას შეეწირა, 2008 წლის 26 ნოემბერს ნაქირავებ ბინაში უღმერთოდ მოკლეს და ცინიკურად განმიცხადეს — CO-თი, ანუ გაზის ნამწვი ნახშირჟანგით გაიგუდაო!

— მამა ნოდარ, როგორც მახსოვს, მეუფე ამბროსი გაზს საერთოდ არ მოიხმარდა!

— რას ამბობთ, მამაჩემს ბინაში **გაზი** საერთოდ არ ჰქონია! მისთვის **გაზი** ორგანულად იყო მიუღებელი. ამიტომ მისი აბაზანაც, ჩაიდანიც და ღუმელიც დენით თბებოდა. ესენი, ეს უსინდისოები კი მარწმუნებდნენ, კაცი **გაზის** ნამწვმა გაგუდაო! ერთი სიტყვით, **სააკაშვილის რეჟიმს ეს უკანონობა და თვალში ნაცრის შეყრა რომ არ ვაპატიე და ერთი ამბავი ავტეხე, იძულებული გახდნენ, საქმე მკვლელობის მუხლით აღეძრათ, მაგრამ პარალელურად ჩემ წინააღმდეგ შურისძიებაც დაგეგმეს.** მანქანით ბათუმში გახლდით და თბილისისკენ მოვდიოდი, როცა ბიძაჩემმა — დედაჩემის ძმამ — დამირეკა: გზად გამომიარე, ფეიხოას გაგატანო! ჩემი დედულეთი არის ლანჩხუთის რაიონის სოფელი ჭყონაგორა, სადაც ქობულეთიდან წავედი მოკლე გზით, როგორც ბიძაჩემმა მითხრა და გავიარე შევარდნაძის სოფელი მამათი, სადაც ძალიან ცუდი გზა იყო და მანქანა საშინლად ჯაყჯაყებდა. **ეტყობა, ნარკოტიკებით სავსე პაკეტი, რომელიც სააკაშვილის მსტოვრებმა სადღაც მანქანის კაპოტში მალულად ჩატენეს, ამ ჯაყჯაყში ჩამოვარდა... ამიტომ, კუდმა რომ გამაჩერა და პაკეტი მანქანაში ვერ იპოვეს, ატყდა ერთი ამბავი... იმ უსინდისოებმა და უტიფრებმა პაკეტს გზაზე დაუწყეს ძებნა, ხოლო მე განკითხვის დღე მომიწყვეს, რისი გახსენებაც აღარ მინდა.** საერთოდ, მსგავსი საქმეებით **კუდ**-ი არ იყო დაკავებული და ასეთი სიბინძურეების აღსრულება სააკაშვილის დროს კრიმინალურ პოლიციას „ევალებოდა“, მაგრამ, ეტყობა, ჩემი ინტერვიუებითა და საჯარო გამოსვლებით ნაცები ისე ძალიან შევაწუხე, გადაწყვიტეს, სამაგალითოდ დავესაჯე. **„ასავალ-დასავალის“ მკითხველმა კარგად იცის, როგორ მტანჯეს და როგორ ითხოვდნენ ჩემგან არარსებულის აღიარებას. რომ ვერაფერი დამიმტკიცეს, იძულებული გახდნენ, გავეთავისუფლებინე.** შანტაჟისტები და სააკაშვილის კუდ-ის კუდები, რომლებიც ხელისუფლებაშიც და ეკლესიაშიც მრავლად არიან, დღეს ამ ბინძურ და პროვოკაციულ ისტორიას გაუთავებლად ატრიალებენ და ვერ ისვენებენ!

მეუფე ამბროსი ქათამაძე

— ე.ი. თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ ბინძური ჩანაწერების უკან სააკაშვილისა და ნაცმოძრაობის აგენტები დგანან?

— დიახ, მე ამაში დარწმუნებული ვარ და ეჭვი არ მეპარება — ეს ნაცების ნახელავია, ეს მათი ხელწერაა! **სააკაშვილი სინამდვილეში ეკლესიას ებრძვის და ახლა ამ ჩანაწერებით ისე უნდათ გამოიყვანონ, თითქოს ეკლესიისა და სასულიერო პირების დასაცავად იბრძვიან!** ვინ დაუჯერებს ამ ფარისევლებს? არავინ! ჯერ სად ვართ, ამ ბინძური ხალხისგან უფრო უარესი მასალების გამოქვეყნებას ველოდები!



— მერედა რა იქნება ამის შედეგი?

— თუ ვიღაცამ ეს ბინძური ნაცსექტა არ შეაჩერა, სახელმწიფოს დაღუპავენ და ჩამოშლიან, თორემ ეკლესიას ვერაფერს დააკლებენ! ეკლესიას ამაზე უარესი ქარტეხილებისთვის გაუძლია, მას წყეულმა თემურლენგმა და შაჰ-აბასმა ვერაფერი დააკლეს და ესენი ვის დაჰკარგვიან?!

— დღეს მეუფე ამბროსის მკვლელობის საქმის გამოძიება რა ეტაპზეა?

— საქმე თაროზე აქვთ შემოდებული და არაფერს აკეთებენ! 13 წელი გადის, ვეხვეწები გამოძიებას, რომ დამკითხონ, რაღაც გააკეთონ და მოიმოქმედონ, მაგრამ არავითარი ქმედება, არავითარი დაინტერესება!

— ვინ იძიებს მეუფე ამბროსის განზრახ მკვლელობის საქმეს?

— მამაჩემის მკვლელობას **მარიანა ჩოლოიანი** იძიებდა, რომელიც არაერთხელ გავაფრთხილე, მაგრამ არ შეისმინა. ღმერთმა მაპატიოს, შესაძლოა, ამას არ უნდა ვამბობდე, მაგრამ **მარიანა ჩოლოიანი,** რომელიც ნამდვილად არ არის ცუდი ადამიანი, არაერთხელ გავაფრთხილე — ნუ მიაჩუმათებთ და მიჩქმალავთ მამაჩემის მკვლელობას, თორემ აგერ ნახავთ, ცუდი რამ დაგემართებათ-მეთქი! ნიშნის მოგებით არ ვამბობ, **ჩოლოიანი** მეცოდება, მაგრამ აუხდა ჩემი გაფრთხილება და ყველამ იცის, რაც შეემთხვა — 15 წლის **ლუკა სირაძის** თვითმკვლელობის საქმეზე ციხეში მოხვდა! საერთოდ, **მართალი კაცისა და, მით უმეტეს, მღვდელმთავრის მკვლელებს საშვილთაშვილო წყევლა არ მოასვენებთ!**

— რატომ ვერ წყნარდება საქართველო და რით ვერ დალაგდა და დაშოშმინდა ეს პატარა ქვეყანა?

— **საქართველოს ზვიად გამსახურდიას უმანკო სისხლი არ ასვენებს!** ჩვენ მოვკალით კაცი, რომელიც მხოლოდ პირველი პრეზიდენტი და ეროვნული მოღვაწე კი არა, ფაქტობრივად, წინასწარმეტყველი გახლდათ. რაც მთავარია, **ზვიად გამსახურდია** იყო მართალი! აი, ამის გამო საქართველოს ღმერთი სჯის და ვერ ვლაგდებით!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

ვახტანგ ხარჩილავა
„საერთო გაზეთის“ მთავარი რედაქტორი

ადამიანების სიყვარული ყველა ნიჭთაგან გამორჩეული ნიჭია, ღვთით ბოძებული მადლია, **კახა კალაძე** კი ამ ნიჭით უხვად დაჯილდოებული კაცია და ამიტომაც უყვართ იგი გამორჩეული სიყვარულით თბილისელებს.

სააკაშვილისთვის და ნაცმოძრაობისთვის მხარის დაჭერა, ეს იგივეა, თემურ ლენგის, შაჰ-აბასის, მურვან-ყრუს ლაშქარს დაუჭირო მხარი და მათი წარმომადგენლები ლეგიტიმურად შემოიყვანო საკუთარი ქვეყნის ხელისუფლებაში.

„საერთო გაზეთი“

ლევან ნიქოლეიშვილი
ექსპერტი

ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის **ნიკანორ მელიას** ხულიგნური მივარდნა „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარესთან აშკარად მეტყველებს, თუ რას გვთავაზობენ არჩევნების შემდეგ. **პატივცემულო ხელისუფლებავ, დროა, უკვე მიიღოთ კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ზომები! ეს თქვენი უპირველესი ვალდებულებაა! ეს არ არის დემოკრატია და აზრის გამოხატვის თავისუფლება!** არსად ასეთი ქმედებები დაუსჯელი არ დარჩებოდა, არც ევროპასა და აშშ-ში!

„იმედინიუსი“

ვლადიმერ პაპავა
ეკონომიკის ექსპერტი

ზოგიერთი პოლიტიკური მოღვაწის თუ მედიასაშუალების მხრიდან **ისმის მოწოდებები, რომ ახლა „ვისოლის“ საწვავი არ ჩავასხათ,** პროდუქტები არ შევიძინოთ. **ეს ბიზნესის ტერორია.** ეს სწორედ იმ პოლიტიკური ძალიდან მოდის, რომელიც ნაცმოძრაობას წარმოადგენდა თავის დროზე და ახლაც, ღიად თუ არა, ირიბად მაინც, ასოცირებულია მასთან. **წარმოიდგინეთ, ესენი ხელისუფლებაში არ არიან და ხელისუფლებაში რომ მოვიდნენ, ბიზნესზე რა ტერორი იქნება.**

„იმედინიუსი“

რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი
თურქეთის პრეზიდენტი

მე კარგად ვმუშაობდი **ჯორჯ ბუშთან, ბარაკ ობამასთან, დონალდ ტრამპთან,** თუმცა, ვერ ვიტყვი, რომ **ბატონ ბაიდენთან** თანამშრომლობა კარგად დავიწყეთ. **ბაიდენმა** იარაღის მიწოდება დაიწყო სირიაში ტერორისტული ორგანიზაციებისთვის. ამას გულგრილად ვერ ვუყურებთ.

„იმედინიუსი“

სტაროსტინების

ლევან დოლიძე:

დასავლეთში იმედოვნებდნენ, რომ როგორც კი ჰიტლერი საბჭოთა კავშირში შეიჭრებოდა, კრემლში მაშინვე მოხდებოდა გადატრიალება და

სტალინს დაამხობდნენ!

საქართველოს გენერალიტეტის მემატიანე, მწერალი და პუბლიცისტი ლევან დოლიძე ე.წ. სტალინური რეპრესიების ყბადაღებულ თემას კიდევ ერთხელ ეხმიანება და აცხადებს, რომ დასავლეთის სპეცსამსახურებმა მაშინდელ საბჭოთა კავშირში არაერთი საქვეყნოდ ცნობილი ადამიანი და, მათ შორის, სახელოვანი სპორტსმენი გადაიბირეს! კონკრეტულ მაგალითებსა და ფაქტებზე დაყრდნობით მკვლევარი რიტორიკულ კითხვას სვამს — „რომ არა 30-იანი წლების რეპრესიები, დაამარცხებდა თუ არა სტალინი ფაშიზმს?“

— **ლავრენტი ბერიას** დამსახურება კაცობრიობის წინაშე უდიდესია! რომ არა **ბერია,** 1949 წლის აგვისტოში საბჭოთა კავშირი ატომურ ბომბს ვერანაირად ვერ შექმნიდა, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს უსათუოდ გაუძლიერებდა ცდუნებას, საბჭოთა კავშირისთვისაც ის დღე დაეწია, რაც იაპონიას დააწია. ცხადია, ატომური ბომბის გარეშე დარჩენილი საბჭოთა იმპერია ამერიკას ვერავითარ წინააღმდეგობას ვერ გაუწევდა და კატასტროფა გარდაუვალი იქნებოდა. ასე რომ, თუ კარგად დავაკვირდებით და სამართლიანად განვსჯით, აუცილებლად მივალთ იმ დასკვნამდე, რომ **ორმა ქართველმა გენიოსმა — გენერალისიმუსმა სტალინმა და მარშალმა ბერიამ კაცობრიობას თავიდან ატომური ომი ააცილეს!**

ბერიამ ამერიკელებს ატომური ბომბი პირდაპირ ცხვირწინ ააცალა და მოჰპარა. ისიც ფაქტია, რომ 1953 წლის დასაწყისში მას უკვე მზად ჰქონდა წყალბადის ბომბი, რომლის გამოცდასაც ჯერ **სტალინის მკვლელობამ** შეუშალა ხელი, ხოლო შემდეგ — **ბერიას დახვრეტამ.** ქართველთმოძულე და ნაძირალა **ნიკიტა ხრუშჩოვმა** წყალბადის ბომბი მხოლოდ მას შემდეგ გამოსცადა, რაც **1953 წლის 26 ივნისს ბერია საკუთარ სახლში დახვრიტეს.** ხრუშჩოვს რომ საქართველოდან ქართველების გასახლება უნდოდა, ეს ნაღდია. 1984 წელს გენერლებზე წიგნს ვწერდი და მოსკოვში ელსმენით დავუკავშირდი ჩვენს სახელოვან **ვასილ მჟავანაძეს,** რომელიც მაშინ 82 წლის იყო, კარგად ვიცნობდი, მითხრა — **ლევან, ტელეფონში არ მინდა ამ თემაზე ლაპარაკი, ორ დღეში თბილისში ჩამოვალ, ჩემთან ამოდი და ბევრ საინტერესოს გეტყვი!** ორი დღე პირისპირ ვსაუბრობდით მე და **ვასილ მჟავანაძე,** რომელმაც დეტალურად მიამბო, თუ როგორ ჰქონდა **ხრუშჩოვს** შედგენილი საქართველოდან ქართველების გასახლების გეგმა. სწორედ ამ ფაქტმა განაპირობა **მჟავანაძის** გააქტიურება და სიცოცხლის რისკის ფასად მოხდა ისე, რომ საქართველოს ცეკას მდივანმა ძალიან შეუწყო ხელი 1964 წლის 14 ოქტომბრის გადატრიალებას, როცა **ხრუშჩოვი** დაამხეს და მის ადგილზე ქართველთმოყვარე **ლეონიდ ბრეჟნევი** მოიყვანეს. **მჟავანაძის** წვლილი ამ ხავერდოვან გადატრიალებაში მართლაც უდიდესი იყო.

— ბერიასა და, განსაკუთრებით, სტალინის გენიალობას არავინ უარყოფს, მაგრამ ნუთუ საჭირო იყო იმდენი სისხლი და რეპრესიები, რაც 30-იანი წლების საბჭოთა კავშირმა გამოიარა?

— ჯერ არავის დაუსვამს ასეთი კითხვა — **„რომ არა 30-იანი წლების რეპრესიები, დაამარცხებდა თუ არა სტალინი ფაშიზმს?“** პირდაპირ ვაცხადებ — **ვერ დაამარცხებდა!** რეპრესიების შესახებ ცნობები დამახინჯებული და გადაჭარბებულია. ნამდვილად არსებობდა **ფაშისტური აგენტურა** და ძალიან ცნობილ ადამიანებში, რომლებსაც მთელი საბჭოთა კავშირი ტაშს უკრავდა და აღმერთებდა, ფაშისტურ **„აბვერს“** თავისი ხალხი ჰყავდა ჩანერგილი. **ჯოზეფ დევისი,** რომელიც 1936-1938 წლებში ამერიკის ელჩი იყო საბჭოთა კავშირში, 1941 წელს აცხადებდა — **საბჭოთა კავშირში მეხუთე კოლონა არ არსებობს, ის სტალინმა გაანადგურაო!** დასავლეთში იმედოვნებდნენ, რომ როგორც კი **ჰიტლერი** საბჭოთა კავშირში შეიჭრებოდა, კრემლში მაშინვე მოხდებოდა გადატრიალება და **სტალინს** დაამხობდნენ. ომი რომ დაიწყო და მოსკოვში მსგავსი არაფერი ხდებოდა, **ჯოზეფ დევისს** პრესკონფერენციაზე ჰკითხეს — მოსკოვში გადატრიალება რატომ არ ხდებაო? აი, სწორედ ამ კითხვის პასუხად განაცხადა ამერიკელმა დიპლომატმა — **კრემლში გადატრიალება არ ხდება იმიტომ, რომ საბჭოთა კავშირში მეხუთე კოლონა არ არსებობს, ის სტალინმა გაანადგურაო!** ფაშისტურმა სპეცსამსახურებმა განსაკუთრებით ბევრი ხალხი საბჭოთა სპორტული საზოგადოებიდან გადაიბირეს!

— მაინცდამაინც სპორტი რატომ ამოიღეს მიზანში?

— იმიტომ, რომ სპორტსმენებს, რომლებსაც ხშირად უწევდათ უცხოეთში გამგზავრება სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებსა და შეჯიბრებებზე, ქვეყნიდან ძალიან ადვილად გაჰქონდათ ინფორმაციები. სპორტის სფეროს სულ თავიდან ჯანდაცვის სახალხო კომისარიატი ხელმძღვანელობდა. **ნიკოლაი ცებაშკო, ვასილ მიხაილოვი, ნიკოლაი ანტიპოვი, ვასილ მანცევი, ივანე ხარჩენკო, ალექსანდრე ზელნიკოვი,** რომლებიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით, 1917 წლიდან მოყოლებული 1938 წლამდე, სპორტსა და ჯანდაცვას ხელმძღვანელობდნენ, დახვრიტეს. **ბერიას** გენიალობა იმშიც გამომჟღავნდა, რომ ჯერ კიდევ საქართველოში ყოფნისას, 1934 წლის მარტიდან ფიზკულტურასა და სპორტს იმთავითვე სათავეში ჩაუყენა უერთგულესი კადრი და თავისი მარჯვენა ხელი, თბილისელი ებრაელი **სოლომონ მილშტეინი,** რომელიც ფიზკულტურისა და სპორტის კომიტეტს მთელი სამი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა. 1938 წლის აგვისტოში **ბერია** რომ მოსკოვში გადაიყვანეს, ძალიან მალე **მილშტეინი** თავისთან იხმო. როგორც აღმოჩნდა, საკავშირო კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი **ალექსანდრე კოსარევი,** რომელიც ამ პოსტზე 1928-1939 წლებში იმყოფებოდა, უცხოელების მიერ გადაბირებულ საბჭოთა სპორტსმენებს აწინაურებდა და საუკეთესო პირობებს უქმნიდა. ცნობისათვის, **კოსარევის** მეუღლე გახლდათ ქართველი **მარია ვიქტორის ასული ნანეიშვილი,** რომელიც **სტალინის** დაუძინებელი მტერი იყო.

— მარია ნანეიშვილი სტალინს რას ერჩოდა?

— მარია ნანეიშვილის მამა **ვიქტორ ნანეიშვილი** 1903 წლიდან ბოლშევიკი გახლდათ და სტალინს ეროვნულ საკითხზე ეკამათებოდა. სწორედ ამის გამო მარიას სტალინი სძულდა. საბოლოო ჯამში, ეს ყველაფერი იმით დასრულდა, რომ მამამისი 1939 წელს დააპატიმრეს, ხოლო 1940 წელს დახვრიტეს. **ალექსანდრე კოსარევი და მარია ნანეიშვილი** მოსკოვში, სანაპიროზე, ელიტარულ სახლში, **კლიმენტი ვოროშილოვისა და ანასტას მიქოიანის** მეზობლად ცხოვრობდნენ. ცუდი დრო იყო, უსმენდნენ კოსარევსა და ნანეიშვილს და ძალიან ცუდი ამბები გამოდიოდა მათი ბინიდან. კერძოდ, **მარია ნანეიშვილი სტალინს უკანასკნელი სიტყვებით აძაგებდა, რაშიც ქმარიც მხარს უბამდა.** ძალიან ცუდი ხმები მოდიოდა „ენკავედეში“ ცნობილი ფეხბურთელების — **ძმები სტაროსტინების** შესახებაც, რომლებსაც დღეს რუსული ლიბერალური მედია ანგელოზებად მოიხსენიებს, არადა, სინამდვილეში **ფაშისტური გერმანიის აგენტები იყვნენ!** ალექსანდრე კოსარევი **ძმებ სტაროსტინებს** პირადად მფარველობდა. მოგეხსენებათ, **ძმები სტაროსტინები** — ნიკოლაი, ალექსანდრე, ანდრეი და პეტრე სხვადასხვა დროს **მოსკოვის „სპარტაკში“** თამაშობდნენ და შესანიშნავი ფეხბურთელები იყვნენ. ყველაზე უფროსი ძმა **ნიკოლაი სტაროსტინი** (1902-1996) სპორტული საზოგადოება **„სპარტაკის“** დამფუძნებელი და პირველი ხელმძღვანელი გახლდათ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ: **სტაროსტინები** ძალიან მაგარი ფეხბურთელები იყვნენ, მაგრამ ოთხივე ძალიან ცუდი ენის პატრონი გახლდათ და, რაც მთავარია, ძალიან ცუდ რაღაცებს გეგმავდნენ!

— რა გაძლევთ იმის განცხადების საფუძველს, რომ სტაროსტინები ფაშისტური გერმანიის აგენტები იყვნენ?

— ამ განცხადების საფუძველს მაძლევს **ლავრენტი ბერიას** მიერ **სტალინის** სახელზე გაგზავნილი უაღრესად საინტერესო დოკუმენტი, რომელსაც „გრიფი **სრულიად საიდუმლო“** ადევს და დათარიღებულია 1942 წლის 19 მარტით. ეს დოკუმენტი, რომელიც ორი წლის წინათ გადმომცეს, თუ არ გაანადგურეს, წესით, დღესაც უნდა ინახებოდეს რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ-

სოლომონ მილშტეინი

ალექსანდრე კოსარევი



კვირგვინოსნები

გიორგი ცხაკაძე

ჯანდაცვის ექსპერტი, პროფესორი

100 პროცენტით სანამ არ იქნება სკოლაში მომუშავე პერსონალი აცრილი, რა უნდა იმ სკოლაში ბავშვს? სასაკლაოზე უშვებთ ბავშვებს? სხვა ქვეყნებს მაინც შევხედოთ, **მეზობელმა თურქეთმა მოსახლეობის 85 პროცენტამდე აცრა უკვე, საფრანგეთმა მოსახლეობის თითქმის 87 პროცენტი აცრა, ევროპას ოქტომბრის ბოლოსთვის სრულად ვაქცინირებული ეყოლება დაახლოებით 90 პროცენტი მოსახლეობის.** ევროპაში მართვადი გახდა კოვიდი, დამთავრდა, აღარ იქნება ჩაკეტვები და ლოქდაუნები.

„ალია“

ღალატი

ქივში. დოკუმენტის ნომერია: 444/H. იგი საქართველოში პირველად ქვეყნდება და მასში ვკითხულობთ: „სსრკ შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატი ფლობს მასალებს, რომლის თანახმადაც სპორტსაზოგადოება „სპარტაკის“ თავმჯდომარე **ნიკოლაი პეტრეს ძე სტაროსტინი, ანდრეი პეტრეს ძე სტაროსტინი** — ფაბრიკა „სპორტი და ტურიზმის“ დირექტორი და **პეტრე პეტრეს ძე სტაროსტინი** — სპორტსაზოგადოება „სპარტაკის“ საწარმო კომბინატის დირექტორი — მხილებული არიან პროფაშისტური განწყობების გაღვივებასა და მტრულ საქმიანობაში! 1937-1938 წლებში გერმანიის საელჩოს თანამშრომლის ჰანს ჰაინრიხ ჰერვართ ფონ ბითენფელდის მიერ შექმნილი ჯაშუშური ქსელის ლიკვიდაციის საქმის გამოძიების პროცესში გამოიკვეთა ცნობილი საბჭოთა ფეხბურთელების — **ნიკოლაი და ანდრია სტაროსტინების** მონაწილეობა ანტისაბჭოთა შპიონაჟში. ამ ჯაშუშური ორგანიზაციის დაპატიმრებულმა წევრებმა — ვ.ნ. სტებლევმა, ვ.ნ. რიაბოკინმა და ს.გ. კრივონოსოვმა გამოძიებას ჩვენება მისცეს, რომ **ნიკოლაი პეტრეს ძე სტაროსტინი** კავშირში იმყოფებოდა ჰანს ჰაინ-



ნიკოლაი სტაროსტინი და მისი ბრინჯაოს ძეგლი სტადიონ „ღია არენაზე“

„ვასილ მჟავანაძემ, რომელიც მაშინ 82 წლის იყო და კარგად ვიცნობდი, მითხრა – ლევან, ტელეფონში არ მინდა ამ თემაზე ლაპარაკი, ორ დღეში თბილისში ჩამოვალ, ჩემთან ამოდი და ბევრ საინტერესოს გეტყვი!“

რიხ ჰერვართ ფონ ბითენფელდთან და ასრულებდა მის ჯაშუშურ დავალებებს“.

— მხოლოდ ეს გახდა ძმები სტაროსტინების დაპატიმრების საფუძველი?

— არა, **ბერიას მოხსენება** ამით არ მთავრდება, იგი **სტალინს** სწერს — „მოწოდებული ცნობების შემდგომმა დამუშავებამ და დამატებით მიღებულმა ინფორმაციამ შექმნა სრული და უტყუარი სურათი იმის შესახებ, რომ **ძმები სტაროსტინები** მართლაც მოღალატეები და ფაშისტური გერმანიის ჯაშუშები არიან. კერძოდ, მოსკოვის მისადგომებთან დაძაბული სამხედრო მდგომარეობის მომენტში **ნიკოლაი და ანდრია სტაროსტინები** თავიანთ გარემოცვაში ავრცელებდნენ მტრის განწყობილებას და ემზადებოდნენ მოსკოვში დასარჩენად, რათა დედაქალაქში გერმანელების შემოჭრის შემთხვევაში რუსულ სპორტში ხელმძღვანელი თანამდებობები მიეღოთ! ანდრეი სტაროსტინმა თავის დაახლოებულ პირებს განუცხადა — „გერმანელები აიღებენ მოსკოვსა და ლენინგრადს, რაც ბოლშევიზმისა და საბჭოთა ხელისუფლების ლიკვიდაციასა და ახალი წესრიგის დამყარებას გამოიწვევს! ბოლშევიკური იდეა, რომელმაც მე კომპარტიაში 1929 წელს მიმიყვანა, ამჟამად მთლიანად განიავებულია და მისგან აღარაფერია დარჩენილი!“ 1941 წლის ნოემბერში, როცა მტერი მოსკოვის კარიბჭესთან იყო მომდგარი, **ნიკოლოზ სტაროსტინის** ოჯახში სპეციალური საშუალებებით დავაფიქსირეთ ასეთი საუბარი: „**ნიკოლაი სტაროსტინი:** გერმანელები ერთ კვირაში აქ იქნებიან. ჩვენ უნდა ვიჩქაროთ ბინის გაფორმება. თუ ოთახებს ავი-

არიან სოციალისტური საკუთრების გამფლანგველთა ფართო ჯგუფთან. იყენებს რა პირად კავშირებს საბჭოთა პარტიულ და სამეურნეო თანამდებობის პირებთან, **ნიკოლაი სტაროსტინი** ქრთამის სანაცვლოდ გასცემს „ჯავშანს“ წითელ არმიაში გასაწვევ ახალგაზრდებზე და ორგანიზებას უწევს კლასობრივი მტრებისა და დამნაშავე პირების მოსკოვში ჩაწერას. სსრკ შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატი აუცილებელ საჭიროებად მიიჩნევს ნიკოლაი და ალექსანდრე პეტრეს ძე სტაროსტინების დაპატიმრებას!“

— ამ დოკუმენტის მიხედვით ისინი მართლაც მოღალატეები ყოფილან! საინტერესოა, რატომ დაინდეს და არ დახვრიტეს სტაროსტინები?

— **სტაროსტინები** სტალინმა ბოლომდე მაინც ვერ გაიმეტა და ბერიას წერილი რომ მიიღო, საშინლად გაღიზიანებულმა, ზიზღით ასეთი რამ თქვა — **ეს ნაძირალები რაც შეიძლება შორს გადაკარღებთ, მხოლოდ ებრაელების** უნდა იყოს იმიტომ, რომ ისინი აქ აღარ დაბრუნდებიან! **ნიკოლაი სტაროსტინის მეუღლე ანტონინა პეტროვნა:** გოლიცინო მოსკოვიდან ათ კილომეტრშია. ლილიჩკა (ნიკოლაი სტაროსტინის ქალიშვილი) უკვე იწყებს გერმანულის სწავლას, მეც ვიმეცადინებ, თორემ გერმანელები რომ შემოვლენ, არცერთს ლაპარაკი არ გვეცოდინება! **ნიკოლაი სტაროსტინი:** ჰო, საინტერესო ცხოვრება იწყება! **ანტონინა პეტროვნა:** საინტერესო 1917 წელს იყო. მაშინ ვიბრძოდით, ახლა კი ყველაფერს სპობენ! **ნიკოლაი სტაროსტინი:** მაინც რა იყო მაშინ საინტერესო?! **ანტონინა პეტროვნა:** ცარიზმის დამხობა! **ნიკოლაი სტაროსტნი:** ახლა კი ხდება კომუნიზმის დამხობა! **ანტონინა პეტროვნა:** ნეტავ მალე!“ **სტაროსტინები** დაკავებული იყვნენ სურსათისა და მატერიალური ფასეულობების დაგროვებით (ვალუტა, ოქრო). დადგენილია, რომ **ძმები სტაროსტინები** დაკავშირებული

ზეთ მოსკოვიდან, რათა ამ ქალაქამდე მათი ბინძური სუნი ვერ აღწევდესო! ამიტომ იყო, რომ ყველანი დააპატიმრეს და გადაასახლეს, ხოლო ერთ-ერთი ძმა, კერძოდ, **ნიკოლაი სტაროსტინი** ვადამდე ადრე, 1944 წელს გაათავისუფლეს.

— თუ სტაროსტინები ჯაშუშურ საქმიანობაში ჯერ კიდევ 1937 წლიდან იყვნენ ჩაბმული, „ენკავედე“ 1942 წლის გაზაფხულამდე რას აკეთებდა?

— **ლავრენტი ბერიას** იმდენი საქმე ჰქონდა, **სტაროსტინებისთვის** მანამდე ვერ მოიცალა. თან არ დაგვავიწყდეს, რომ **ძმები სტაროსტინები** მთელ საბჭოთა კავშირში ყველას უყვარდა და იმდენად კარგი ფეხბურთელები იყვნენ, ხალხი ოთხივეს აღმერთებდა. აქედან გამომდინარე, ასეთი ცნობილი და ხალხის მიერ აღიარებული პიროვნებების დაპატიმრება ადვილი საქმე არ გახლდათ და საჭირო იყო უტყუარი მტკიცებულებები, რომლებიც მათ ჯაშუშურ საქმიანობასა და ფაშისტური განწყობების გავრცელებას დაადასტურებდა. როგორც დოკუმენტიდან ირკვევა, 1941 წლის ოქტომბრიდან, როცა ფაშისტური არმადა მოსკოვს უტევდა და **სტაროსტინები** გერმანულში მეცადინეობდნენ, რათა **ჰიტლერს** გერმანულად მისალმებოდნენ, „ენკავედე“ უკვე ფეხბურთელებსა და მათი ოჯახის წევრებს უსმენდა.

სტაროსტინებს ათი წლით გადასახლება მიუსაჯეს ქონების კონფისკაციით, ყველა ჯილდოსა და წოდების ჩამორთმევით. არსებობს ინსინუაციები იმის შესახებ, თითქოს **ვასილ სტალინი,** რომელმაც **სტაროსტინების** დაპატიმრებისა და გადასახლების ამბავი გაიგო, თვითმფრინავით გაეკიდა მატარებელს, რომლითაც ძმები მიჰყავდათ და შეეცადა მათ გამოხსნას. ცხადია, ეს ყველაფერი ლეგენდაა. იმაზეც ბევრს ჭორაობენ, თითქოს **ლავრენტი ბერიამ,** რომელიც „ენკავედეს“ გუნდს — **„დინამოს“** გულშემატკივრობდა, ძმები **სტაროსტინები** მხოლოდ იმიტომ გაწირა, რომ ისინი **„სპარტაკის“** ღირსებას იცავდნენ, მაგრამ **ბერია** იმდენად დიდი იყო, ასეთი წვრილმანებისთვის არც მოცდებოდა და არც ეცალა. ასე რომ, ესეც ბოროტი ცილისწამებაა, რომლითაც მის კომპრომეტაციას შეეცადნენ.

სტაროსტინებს, რომელთა სრული რეაბილიტაცია კიდევ ერთმა ნაძირალამ — **ნიკიტა ხრუშჩოვმა** მოახდინა, დღეს რუსეთში ისევ აღმერთებენ და ძეგლებს უდგამენ. არადა, სიმართლე ერთია და მწარე — **ძმები სტაროსტინები მოღალატეები იყვნენ და ჰიტლერის მოსკოვში შემოსვლას სიხარულით ელოდნენ!**

რა წერია საიდუმლო დოკუმენტში №444/H, რომელიც ბერიამ სტალინს 1942 წლის 19 მარტს გაუგზავნა?

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

გაგრძელება იქნება

კვირგვინოსნები

თენგიზ ცერცვაძე
ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის გენერალური დირექტორი



სამწუხაროდ, ჩვენი მოსახლეობის დიდი ნაწილი აღმოჩნდა **ანტივაქსერი** სხვადასხვა მიზეზით. ზოგს ეშინია, ზოგი რაღაც ცრურწმენას არის აყოლილი, ზოგი **ანტივაქსერების** არასწორი ინსინუაციების მსხვერპლია, მაგრამ ყველაზე სამწუხაროა, როცა ცნობილი ექიმია ვაქცინაციის წინააღმდეგი. ეს დაუშვებელია! ამან მოგვიყვანა დღევანდელ მდგომარეობამდე.

ავიღებ პასუხისმგებლობას, **გადავდგები,** თუ სრული ვაქცინაციის შემდეგ სიკვდილობა დღეში 7-ზე მეტი იქნება.

„კვირის პალიტრა“

ივანე ჩხაიძე
იმუნიზაციის მრჩეველთა ეროვნული ტექნიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი



„მიუ ვარიანტი“ სახიფათოდ არ ითვლება, თურქეთში გამოჩნდა ორი შემთხვევა, ეს მუტაცია არის ერთეული და დარჩა ინტერესის კლასიფიკაციაში და შესაძლოა, არ გახდეს სახიფათო. რისკი, რომ ის **„დელტა“** და **„ალფა“** ვარიანტს დაემსგავსება, ამ ეტაპზე არ არსებობს. ყველაზე სახიფათო დღეისათვის არის **ინდური ვარიანტი.**

„ალია“

ანი ქავთარაძე
ექიმი-რეანიმატოლოგი

სწავლის პროცესის დაწყება მაღალ რისკებთან არის ასოცირებული. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ **აუცილებელია ვაქცინირებულნი იყვნენ ბავშვების მშობლები, ოჯახის წევრები, ვისთანაც ბავშვებს აქვთ კონტაქტი,** რადგან ერთი ბავშვის ინფიცირებამ, შესაძლოა, განაპირობოს მთელი კლასის დაინფიცირება.

„ახალი თაობა“

თემურ მიქელაძე
პედიატრი



კახა კალაძის შვილები ჩემი პაციენტები არიან და მამა ყველაფერში ჩართულია. არ მახსოვს, ჩემთან ვიზიტზე მოსულიყვნენ და არ ახლდეთ ან დედა, ან მამა. უფრო ხშირად დედა მოდის. კახა თუ ვერ მოდის, მირეკავს, კითხულობს. **როცა ბავშვი გრძნობს მშობლების თანადგომას, დროულადაც ჯანმრთელდება. კალაძის** შვილები მიჰყვებიან ცხოვრების ჯანსაღ წესს. ეს არის სწორი კვება, სწორი აღზრდა, სწორი განათლება.

„სარკე“

ვიხსენებთ ბესტსელერს

სერგეი ლაზარევი
კარმის

დასაწყისი იხ. „ა-დ“ №23-39

რატომ დაავადდა სიმსივნით მამაკაცების მოძულე ქალის შვილი?

ერთი შემთხვევა მახსენდება. ქალმა ტელეფონით მომძებნა და მუდარით მოითხოვდა კონსულტაციას. მისი გოგონა სიმსივნით კვდებოდა. ყურმილი ჩემმა ნაცნობმა აიღო, მოუსმინა და მკითხა:

— რამეს ეტყვი?

თავი გავიქნიე. ნაცნობს თვალები შუბლზე აუვიდა.

— მას ხომ შვილი უკვდება. იქნებ მაინც უთხრა ერთიორი სიტყვა.

ქალი კი ქვითინებს და მუდარას აგრძელებს. ჩემს ნაცნობს ყურმილი უჭირავს და მომლოდინედ შემომცქერის. ვნებდები. ხმით ვიღებ ინფორმაციას, ქალის ველზე გავდივარ და წამის მეასედში ყველაფერი ცხადი ხდება. მამაკაცებისადმი არანორმალური სიძულვილი. რატომ, როდის — მნიშვნელობა აღარ აქვს.

— გადაეცი მაგ ქალს, — ვეუბნები ნაცნობს, — უპირველეს ყოვლისა, მამაკაცებისადმი პრეტენზიები მოიხსნას.

ის ჩემს სიტყვებს გადასცემს. ცოტა ხანს უსმენს, თვალები უფართოვდება და ყურმილს დებს.

— იცი, რა მითხრა?

— ვხვდები.

— ვითომ რატომ უნდა ვაპატიო მაგ ნაძირალებს და გარეწრებსო.

— ახლა გესმის, რატომ არ მინდოდა მასთან ლაპარაკი?

სამწუხაროდ, **ბევრ ადამიანს ენერგია მოთხოვნაზე, თხოვნაზე, მუდარაზე ეხარჯება. ხსნა ჩვენ ბარშემოა, ის ყველგან არის.** მაგრამ მისი აღება არ გვინდა. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ მოგვცენ, ხოლო, როდესაც მოგვეცემა, ხელს ვკრავთ და რაღაც ახალს, „უფრო ეფექტიანს“ მოვითხოვთ.

როგორ უნდა მოიქცეს ქალი, თუ მისი ქმარი სვამს?

ადრე, როდესაც პრობლემას მივაგნებდი, ვცდილობდი, ერთბაშად გადამეჭრა და გონებით მთლიანად მომეცვა. ფაქიზ დონეზე უზარმაზარი დატვირთვა წარმოიქმნებოდა, რომელიც დროთა განმავლობაში შეიძლება მძიმე დაავადებაში გადაზრდილიყო. ორგანიზმი მყისვე თავდაცვით რეაქციას იძლეოდა — ჩნდებოდა აპათია, ამ პრობლემაზე ფიქრის სურვილის არქონა. გადიოდა დრო. სიტუაციას კვლავ პრობლემასთან მივყავდი. მე უხალისოდ ვაგვარებდი მის მცირე ნაწილს, შემდეგ კიდევ ერთს, მერე — ცოტა მეტს. ბოლოს კი ყოველგვარი დაძაბულობის გარეშე ვწყვეტდი მთელ პრობლემას. ყოველი გამოსვლისას ერთსა და იმავეს ვისმენ: **„ყველა წიგნი წავიკითხე, ვიდეოკასეტები ვნახე — შედეგი არ არის.“**

ადრე ვპასუხობდი:

— ინფორმაცია სრულიად საკმარისია. თუ სხვები ახერხებენ უმძიმესი პრობლემების გადაჭრას, თქვენ რატომ არ შეგიძლიათ?

მერე კი საკუთარ თავს ვუთხარი: თუ ადამიანს არ შეუძლია, მაშასადამე, შინაგანად არ სურს. თუ მას ქვეცნობიერად არ უნდა მუშაობა, ესე იგი, რაღაც არ ესმის, არასწორად უდგება საკუთარ თავსა და სამყაროს. მე უნდა დავეხმარო. ამიტომ ახლა სხვაგვარად ვურჩევ: **საკუთარი თავის დაძლევა თანდათან დაიწყეთ.** აიღეთ რაიმე ერთი ამოცანა. მაგალითად — დღეს ცუდს არავიზე გავიფიქრებ, ყველაფერში ღვთის ნებას დავინახავ.

მაშინაც კი, როცა პროცესი წამის მეასედს გრძელდება, მასში არის დასაწყისი, განვითარება და დასასრული. ფაქიზ დონეზე მასში მოთავსებულია მთელი სამყაროს წარსული, აწმყო და მომავალი. თუკი ნებისმიერ პროცესს აქვს დასაწყისი და დასასრული, მაშასადამე, სამყაროსაც ჰქონია დასაწყისი, განვითარება და საწყის წერტილთან დაბრუნება, ანუ დასასრული. ადამიანის ყოველ ნაბიჯში მთელი გზა იმალება, რომელიც მან გაიარა და კიდევ უნდა გაიაროს. **„თვალები შიშობენ, ხელები კი აკეთებენ,“** — ამბობდნენ ჩვენი წინაპრები, ანდა — **„შიშს დიდი თვალები აქვს“.** თვალებს, ანუ ჩვენს ცნობიერებას, მეტისმეტად მცირე ენერგია აქვს. ნებისმიერი ამოცანის გადასაჭრელად საჭიროა გარკვეული ხნით ცნობიერების დამუხრუჭება და ირაციონალურთან მიერთება. როგორც მხატვრები ამბობენ, ნახატი გრძნობით, ინტუიციით უნდა დაიწყო და ცნობიერებით, შეცნობით დაამთავრო.

ამიტომ ვურჩევ ქალს, რომელსაც ქმრის საქციელის მიღება არ შეუძლია:

— დასაწყისისათვის მხოლოდ ერთი ამოცანა გადაჭერით. ისწავლეთ ქმრის ბავშვად აღქმა, რაც უნდა ჩაიდინოს მან. თუ თქვენი სიყვარული წამითაც არ მუხრუჭდება და არ მერყეობს, შეგიძლიათ დიალოგზე და აღზრდაზეც გადახვიდეთ. ბევრი ქალისთვის ეს ასე გამოიყურება. **„არ მინდა, რომ სვამდეს და მან ეს არ უნდა გააკეთოს.“** ანუ ქალის სურვილი ურყევია, ქმარი კი უნდა შეიცვალოს. აღზრდა მეორე ადამიანის დახმარებას ნიშნავს. თუკი ქმარი სვამს, მაშასადამე, ის ცუდად არის. ესე იგი, თვითონაც უნდა შეიცვალოთ და მასაც დაეხმაროთ შეცვლაში. ბევრ ქალს ვერც კი წარმოუდგენია, რა ადვილია ადამიანის შეცვლა, თუკი თვითონ სიღრმისეულად შეიცვლებიან. საჭიროა მხოლოდ ცვლილებისკენ პირველი ნაბიჯის გადადგმა. **ნაბიჯი არა პრეტენზიების, არამედ სიყვარულისკენ. სამყაროში არ არსებობს არც საბაბი, არც მიზეზი, რომელიც სიყვარულის უარყოფას გაამართლებდა.** ჩვენ მათ თვითონ ვიქმნით, როდესაც ცნობიერებასა და სურვილებს ვეთაყვანებით.

როგორ მსჯელობენ ეჭვიანი ქმრები?

ადრე, როდესაც სულში შიში აღმეძვრებოდა, სიტუაციას მას მოვარგებდი ხოლმე. და რაც უფრო ძლიერი იყო შიშის გრძნობა, მით უფრო კოშმარულ სიტუაციებს ვხატავდი.

როგორ მსჯელობს ეჭვიანი ქმარი? — ეჭვიანობის გრძნობა გამიჩნდა, მაშასადამე, ცოლი მღალატობს. და რაც უფრო ძლიერია ჩემში ეს გრძნობა, მით უფრო უწესოდ იქცევა ჩემი ცოლი. **ასეთია დასავლური აზროვნების პრინციპი. რამდენადაც ცნობიერება მეორადია, მაშასადამე, თუ რომელიმე აზრი ან გრძნობა გაჩნდა, ისინი მომხდარმა მოვლენამ წარმოშვა. აღმოსავლეთში ცნობიერებისადმი სხვაგვარი დამოკიდებულებაა. იქ ის პირველადია. და თუ ადამიანი დიდხანს დაატარებს რაიმე აზრს ან გრძნობას, მაშასადამე, ანალოგიური მოვლენა უნდა მოხდეს.** თუ სიტუაციას ვიწროდ შევხედავთ, ვერ მივხვდებით, რომ **ერთნიც მართლები არიან და მეორენიც. ფაქიზ დონეზე პირველადი ცნობიერებაა, გარეგნულ დონეზე — სიტუაცია.** აქ შეიძლება, განსაზღვრული კოეფიციენტის დამატებით, ტოლობის ნიშანი დაისვას. გრძნობები სიტუაციად იქცევა, სიტუაცია გრძნობებად გარდაიქმნება. როდესაც ჩვენ შიშისა და წყენის გამომწვევ არასასიკეთო სიტუაციაში სიყვარულის გზით ღმერთთან ერთიანობას შევინარჩუნებთ, სიტუაციის მონები აღარ ვიქნებით. **როდესაც სულში გაუცნობიერებელი შიში, საკუთარ თავში დაურწმუნებლობა, ეჭვი და გულგატეხილობა ჩნდება, ღმერთისაკენ მისწრაფებით და სიყვარულის შენარჩუნებით ჩვენს აზრებზე და გრძნობებზე დამოკიდებულებას ვიხსნით. ამაშია განვითარების არსი.** ჩვენ ყოველწამიერად ვძლევთ გარემომცველ სამყაროზე, საკუთარ სურვილებზე, ცნობიერებაზე დამოკიდებულებას. მაგრამ ამას ერთი გიგანტური ნახტომით კი არა, ნაბიჯ-ნაბიჯ ვაკეთებთ. **„ბზას მიმავალი დაძლევს,“** —

კვირგვინოსნები

მზეო გოგოჭური
ვახუშტი კოტეტიშვილის ქვრივი, მხატვარი

ვახუშტის შემდეგ **ოჯახის შექმნის მცდელობა მქონდა, მაგრამ ვერ შევძელი.** მეუბნებოდა, მზეო, სიცოცხლე უნდა გააგრძელო და არც მარტო დარჩეო.

„სარკე“

ჯემალ ბაღაშვილი
მუსიკოსი



ჩემი და ჩემი მეუღლის ქორწინების ვიდეოს ვერ ვუყურებ, იმდენად ბევრი ახლობელია იმქვეყნად წასული.

„სარკე“

ჯენიფერ ლორენსი
მსახიობი

ვერ ვიტან შოპინგს და მოდაში სრულებით ვერ ვერკვევი. მაცვია ის, რაშიც თავს ყველაზე კომფორტულად ვგრძნობ.

„სარკე“

ლადო ათანელი
ბარიტონი

სცენაზე ყოველი გასვლის წინ ვგრძნობდი, რომ ჩემი საქართველო ბეჭებზე ხელს მადებს და მკარნახობს, მიდი ლადო! — ეს დიდი სტიმულია.

„თბილისელები“

გივი სიხარულიძე
მწერალი, მსახიობი



სანამ არ გამოჩნდება ლიდერი, რომელიც **ისეთი ეროვნული, ისეთი მამაკაცური და ღირსეული** იქნება, როგორიც **მერაბ კოსტავა** იყო, არაფერი გვეშველება. ერთი ნაძირალები წავლენ, მეორენი მოვლენ.

„თბილისელები“

მამა გურამ ოთხოზორია
დიდი დიღმის წმიდა ნიკოლოზის სახელობის ეკლესიის მღვდელმსახური



ერთგვარ ტრენდად იქცა **ათეისტობა,** განსაკუთრებით, მოზარდებში. შევამჩნიე, რომ სკოლების მაღალი კლასის მოსწავლეები თავს იწონებენ და მოდურად მიაჩნიათ **ურწმუნოება.**

თბილისელები“

ამბობდნენ ძველად. აქ მთავარია, არ შეჩერდეთ.

რატომ გაუარესდა თირკმლების პათოლოგიით დაავადებული ბავშვის მდგომარეობა?

ოფისში შევდივარ და მიმდინარე საქმეებით ვინტერესდები.

— ქალმა დარეკა, რომლის შვილსაც მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა, თანაც სწორედ მიღების შემდეგ. ის შეძრწუნებულია, ფიქრობს, რომ რაღაც სწორად ვერ გააკეთა.

ყურმილს ვიღებ და ნომერს ვკრეფ. ქალი მიყვება, რომ ბავშვის ანალიზების შედეგები ბევრად უარესია, ექიმები დაჟინებით ვენებლივ ჰოსპიტალიზაციას და აქტიურ მკურნალობას მოითხოვენ. მახსენდება: ბავშვს თირკმლების პათოლოგიური განვითარება აქვს.

— რა ვქნა? — მეკითხება დედა.

— ბავშვის ველი ნორმალურია, — ვეუბნები მე, — და აშკარა გაუმჯობესება ჩანს. უბრალოდ, ჩვეულებრივი წმენდა მიმდინარეობს. ასეთივე წმენდა იწყება, როდესაც ადამიანები ჩემს წიგნებს კითხულობენ ან ვიდეოკასეტებს უყურებენ. და თუმცა, თქვენთან მიღებას ტელეფონით ვატარებ, მერწმუნეთ, ინფორმაცია სრულიად საკმარისია იმისათვის, რომ თქვენც და ბავშვიც წესრიგში მოგიყვანოთ.

— ისე, ენურეზი გაუქრა, — ოდნავ გამხნევებული მეუბნება ქალი.

— ხომ ხედავთ, ენურეზმა გაუარა, ხოლო წმენდის შესახებ წინასწარ გაგაფრთხილეთ. ანალიზები ნუ შეგაშფოთებთ. განაგრძეთ მუშაობა. დაელაპარაკეთ ექიმებს, ცოტა ხანში ანალიზები გაიმეორეთ.

ის მადლობას მიხდის და ყურმილს დებს. რამდენიმე დღეში მისი ნაცნობი მატყობინებს, რომ განმეორებითმა ანალიზებმა ჩინებული შედეგები აჩვენა.

რამდენადაც მზად არის ადამიანი შეცვლისათვის, იმდენად სწრაფად და ადვილად მიმდინარეობს გამოჯანმრთელება. თავდაპირველად სულს ვწმენდთ და ამ დროს შეიძლება სხეული დაიტანჯოს. როდესაც მხოლოდ სხეულის განკურნება გვსურს, უმჯობესია, ქირურგს მივმართოთ. თუმცა, როგორ უნდა უსაყვედურო პაციენტს, რომელსაც ასეულობით წლის განმავლობაში ჩასჩიჩინებდნენ: **„აბს, ფხვნილს, ბალახს მოგცემ და განიკურნები!“** რაც მეტად ვითარდება მედიცინა, მით მეტი გაცხარებით გვარწმუნებს, რომ ადამიანის განკურნებისთვის სულ უფრო ნაკლები ძალ-ღონის დახარჯვაა საჭირო.

მედიცინა ყოველთვის მხოლოდ სხეულს კურნავდა და არ ესმოდა, რომ სხეულის საშუალებით სულზეც ვმოქმედებთ. რელიგია სულს კურნავდა და მისი საშუალებით ახდენდა ზემოქმედებას სხეულზე. სულის დახმარების მიზნით ის სხეულისადმი მკაცრ მოპყრობას უშვებდა, ზღუდავდა მის მოთხოვნილებებს და ზოგჯერ სპობდა კიდეც. დღეს მედიცინა სხეულის დასახმარებლად სულ უფრო აქტიურად იჭრება სულიერ სტრუქტურებში, ანგრევს მათ. სხეული და სული ურთიერთდაკავშირებულია. **დასავლურ მედიცინაში სხეულს რამდენიმე საფეხურით მაღლა აყენებენ იმაზე, რასაც სული და ცნობიერება ჰქვია.** და უმრავლესი ჯანმრთელობისათვის წმინდა უმცირესის განადგურებაზე წასვლაც შეიძლება. რადგან ცნობიერება მეორადია, სხეული კი პირველადი, ჩვენ ყოველი მიზეზარეში უნდა გადავარჩინოთ სხეული და მაშინ ცნობიერებასაც გადავარჩენთ. ქირურგისთვის ეს სავსებით მისაღები აზროვნებაა. რაც უფრო უკეთ იქნება სხეული, რაც მეტად დაკმაყოფილდება მისი მოთხოვნილებები, მით უკეთესი იქნება ადამიანის ცნობიერებისა და სულისათვის.

ისტორიული გამოცდილება ცოტა სხვაგვარად გამოიყურება. **სხეული და სული ურთიერთდაკავშირებულია, მაგრამ სხვადასხვა მიმართულებით მოძრაობენ.** თუ სკოლას ავაშენებთ, ბავშვს სასკოლო ფორმას ჩავაცმევთ, კარგ პედაგოგებს მოვძებნით, ეს მას განავითარებს. მაგრამ, თუ ბავშვს ზნეობრიობის საფუძვლებს არ მივცემთ, რაც, უპირველესად, მისი სურვილების შეზღუდვის გზით მოხდება, თუ არ ვასწავლით, საკუთარი თავის საზიანოდ იზრუნოს სხვებზე, სულიერზე გადატანილ ფიზიკურ განვითარებას კი არა, განადგურებას მოიტანს. **თუ ადამიანს უბედურება შეემთხვევა, თუ ის ავადმყოფობს, ეს განუყოფლად უკავშირდება მისი სულის მდგომარეობას.** ავადმყოფობას შეიძლება სხეულზე და სულზე ზემოქმედებით შეებრძოლო. **სულის სიჯანსაღე ადრე თუ გვიან სხეულის ჯანმრთელობას ნიშნავს. ჯანსაღი სხეული ყოველთვის ჯანსაღი სული როდია.** ეს ნიშნავს, რომ **ავადმყოფობის დასაძლევად თავდაპირველად ადამიანის სულს უნდა დავეხმაროთ, მერე კი — სხეულს.**

სული იწმინდება იმ სიყვარულით, რომლის საშუალებითაც უფალს ვუერთდებით, და ადამიანურთან განშორების ტკივილით. სანამ სხეულის შველა სულს არ ვნებს, მედიცინა გვეხმარება. მაგრამ, **თუკი პაციენტისთვის სხეულის ინტერესები პირველ ადგილზეა, მედიცინა ან უძლურია, ან მის სულს ზიანს აყენებს.** ბევრი დღემდე იმაზე ლოცულობს, რომ თავის სხეულს დაეხმაროს ან ბედი გაიუმჯობესოს. და მაშინ წარმოიშობა საკუთარი სხეულის, საკუთარი სიცოცხლის გამო შიში, ჩნდება ეჭვი და გულგატეხილობა.

პაციენტებს ამას ასე ვუხსნი: **შეცვლა მხოლოდ ადამიანურისაგან განდგომით და საყრდენის ღვთაებრივზე გადატანით შეგიძლიათ. როდესაც ღმერთს მიმართავთ, აბსოლუტურ შინაგან სიმარტოვეში უნდა იმყოფებოდეთ.** თქვენ გვერდით არცერთი ახლობელი არ უნდა იყოს. არ უნდა იყოს ის, რაც გახარებთ და არც ის, რაც გწყინთ. ამიტომ, **სანამ უფალს მიმართავთ, განუდექით ყველაფერს სხეულითაც და სულითაც.** როდესაც სტუმარს ელოდებით, ოთახს ისე რთავთ, რომ მის გემოვნებას და სურვილებს შეესაბამებოდეს, რათა მან იქ ცხოვრება შეძლოს. თქვენი სული ოთახია და იმისათვის, რომ მას ღვთაებრივი ესტუმროს, სიყვარულით უნდა აავსოთ. მაშასადამე, **თუ გვსურს, უფალს მივმართოთ, სულში სიყვარულის გრძნობა უნდა გვქონდეს.** და თუ მასში შიში, გულგატეხილობა, სინანული მეფობს, კონტაქტი არ მოხდება. გინახავთ რაკეტის აფრენა? ის საწვავის გარეშე ვერ აფრინდება. მაგრამ შემდეგ, როდესაც ორბიტაზე გადის, საწვავის ბაკები სცილდება. ისინი უკვე ხელს უშლის. ჩვენც ასე ვართ. თავდაპირველად ვხვდებით, რომ ღმერთისადმი სიყვარული ჯანმრთელობას, კეთილდღეობას, განვითარებას მოგვიტანს. ჩვენც ჯანმრთელობისა და ბედნიერების სურვილით უფლისაკენ მივისწრაფვით და ამიტომ ჩვენი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა აღარ გვაღელვებს.

უნდა შევიგრძნოთ, რომ უფალთან შეერთება უზენაესი ბედნიერებაა. ამ ბედნიერების გულისთვის მიველტვით ღმერთს. **მომდევნო საფეხურზე ასაბიჯებლად წინას უნდა მოვწყდეთ.** ადამიანი უფალს ჯერ შიში და მოლოდინი მჭიდრო ურთიერთკავშირშია. რაც მეტად ივიწყებს ადამიანი სულს და ფიზიკურ კეთილდღეობაზეა მიმართული, რაც მეტად ელოდება უსწრაფესად განკურნებას, მით უფრო ფუჭია მისი მცდელობა, გამოჯანმრთელდეს. **შიში ღმერთისადმი ურწმუნობის, სიყვარულის უარყოფის მაჩვენებელია.** იმისათვის მიმართავს, რომ საკუთარი სხეული გადაირჩინოს, მერე იმისათვის, რომ სული იხსნას, ამის შემდეგ კი ღმერთთან ერთიანობის განვითარება უწყვეტი მოთხოვნილება და ბედნიერება ხდება. **გუშინ ჩვენ ამისკენ პირველი ნაბიჯი გადავდგით, დღეს მეორე ნაბიჯს ვდგამთ, ხვალ კი — მესამეს გადავდგამთ.**

დიაგნოსტიკა

უნდა თქვათ თუ არა უარი ცოლიან მამაკაცთან ურთიერთობაზე?

ამასწინათ ერთმა ქალმა მკითხა: — დიდი ხანია ცოლიანი მამაკაცი მიყვარს, ის კი ჩემდამი გულგრილია. სწორად ვიქცევი თუ არა, როდესაც მასთან ურთიერთობაზე უარს ვამბობ, მაგრამ მაინც მიყვარს? სად არის მიჯნა მორჩილებასა და სურვილებზე უარის თქმას შორის? იქიდან გამომდინარე, რომ ჯანმრთელობა გამიუარესდა, ეს გზა ღმერთისაკენ არ მიდის. რა შეცდომა დავუშვი ამ სიტუაციაში?

— წარმოიდგინეთ ცხოველი, რომელიც დანაყრდა, მერე კი სქესობრივ აქტს შეუდგა. ახლა წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელიც ასევე მოიქცა. რა განსხვავებაა? არსებითად, არავითარი. მაგრამ **ადამიანში, გარდა სურვილების და მათი დაუყოვნებლივ დაკმაყოფილების თემისა, ირთვება სილამაზის, ურთიერთობის ცნებები,** ანუ სურვილების ენერგია განვითარებაზე მუშაობს. თუ ადამიანი თავს არ შეიკავებს და მაღალი გრძნობებისკენ არ ისწრაფვის, რომლებშიც მეტი სიყვარულია, ის ცხოველად გადაიქცევა. ამასწინათ ერთმა გოგონამ მომწერა: **„მინდა, სიყვარულის ხელოვნებას დავეუფლო და მაინტერესებს, ვინ უკეთ მასწავლის ამას — მამაკაცი თუ ქალი?“** ის, ალბათ, სექსს გულისხმობდა. **სექსი და ჭამა ენერგეტიკით ერთი და იგივეა. და აქ უმარტივესი წესებია: არ გადაიქციოთ ეს მიზნად და არ იჩქაროთ.**

ჩვენი ცხოველური სურვილებისა და გრძნობების შეკავება ადამიანებად გვაქცევს. მაგრამ სიყვარულიც გრძნობაა, რომლის შეკავება და დამუხრუჭება სასურველი არ არის. მისი მართვა და დამორჩილების მცდელობა დაუშვებელია. ამიტომ, **თუკი გიყვართ — გაუმხილეთ ეს გრძნობა საყვარელ ადამიანს და მასთან შეხვედრა სცადეთ. თუ ის უარგყოფთ — დაიტანჯეთ.** ზოგჯერ იმ ქმედებებზე უარის თქმა, რომლებიც თქვენს გრძნობას გახსნაში ეხმარება, სინამდვილეში სიყვარულის გრძნობის დათრგუნვაა. **არ უნდა გეშინოდეთ სიყვარულის და მის გამო არ უნდა დაკომპლექსდეთ.** თუ ადამიანი, რომელიც გიყვართ, თქვენი საყვარელი არ გახდება, სცადეთ, უბრალოდ იმეგობროთ მასთან. **მეგობრობა სექსის გარეშე სიყვარულია.** ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ — **ნუ ბრცხვენიათ თქვენი გრძნობისა და ნუ შიშობთ მასზე. გაჰყევით მას, დაემორჩილეთ მას.** თუ დაგამცირებენ, მერწმუნეთ, ეს მხოლოდ სურვილებს შეეხება, სიყვარულზე კი არ აისახება.

სიყვარულის დამცირება და ტკენინება შეუძლებელია.

გაგრძელება იქნება

კვირგვინოსნები

თამარ ივერი
ოპერის მომღერალი

28-აბიან წამალში 225 ლარი მთხოვეს. შემდგომ კი ავსტრიაში ვნახე, 30 (დაახლოებით, 115 ლარი!) ევროდ ეყარა აფთიაქებში. რაც დრო გადის, მით უფრო ვრწმუნდები, რომ ვერანაირი **კაზინოსა თუ ნავთობის მაფია ახლოსაც ვერ მივა ადამიანების სიცოცხლეებით „მობურთავე“ სამედიცინო მაფიასთან!**

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ნიკოლოზ რეხვიაშვილი
ვაქცინაციის წამახალისებელი ლატარიის „აიცრე და მოიგე“ გამარჯვებული

პირველი დოზით აცრის შემდეგ **მოვიგე 10 ათასი ლარი.** როცა დამირეკეს და მითხრეს, რომ მოვიგე, არ დავიჯერე, რადგან არასდროს არაფერი მომიგია. ერთხელ მოვიგე ერთი ცალი ნაყინი და მეზობლის ბავშვს მივეცი. ასეთი თანხის მოგება სასწაულივით იყო ჩემს ცხოვრებაში.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

რიჩარდ ოგბუნუჯუ
„ჩვენი გაერთიანებული საქართველოს“ თბილისის მერობის კანდიდატი

საქართველო არის **ბრილიანტი კავკასიის გული,** მინდა, ნამდვილი კავკასია გაიცნოს მთელმა მსოფლიომ.

„პირველი არხი“

რუსუდან ფეტვიაშვილი
მხატვარი

არასოდეს ვაძლევ თავს უფლებას, **დეპრესიაში** ჩავვარდე. **დეპრესია** სასოწარკვეთაა და ადამიანს მაშინ ეუფლება, როცა რწმენა არა აქვს, მე კი მაქვს და ვიცი, რომ ბოლოს ყველა უფლის წინაშე წარვდგებით.

„კვირის პალიტრა“

თამარ ჩერგოლეიშვილი
„ტაბულას“ დირექტორი

მე ვარ ის ქალი, ვინც ზურა ჟვანიას პლანი მოაწევინა და არასოდეს ვინანებ, ისეთი მაგარი ამბავი დამრჩა თავში სუვენირად.

„პრაიმტაიმი“

გუბაზ მეგრელიძე:

კოტე მარჯანიშვილის ცხედარს კრემაცია გაუკეთდა, ხოლო ახმეტელი ჯალათი შაშურკინის ტყვიამ იმსხვერპლა და მისი საფლავი უცნობია!

სანდრო ახმეტელი და კოტე მარჯანიშვილი

„ქართული თეატრის ორმა ლეგენდამ — კოტე მარჯანიშვილმა და სანდრო ახმეტელმა საქართველოს ისეთი თეატრები დაუტოვეს, რომლებიც მსოფლიოს უდიდეს თეატრებს არაფრით ჩამოუვარდებიან“, ***— ამბობს ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ტელეკომპანია „საქართველოს ცენტრალური ტელევიზიის“ დირექტორი გუბაზ მეგრელიძე და ამ ორი ლეგენდარული რეჟისორის ბოლო დღეების შესახებ გვესაუბრება:***

— **კოტე მარჯანიშვილი,** როდესაც მას მსახიობები აუმხედრდნენ — მოხუცი ხარ და ვეღარ მუშაობო, მხოლოდ 60 წლის იყო, შემოქმედებით მწვერვალზე იდგა და რომ არა უეცარი სიკვდილი, კიდევ არაერთ შედევრს შექმნიდა. იგი **1933 წლის 17 აპრილს** ინსულტით გარდაიცვალა, მაშინ, როდესაც მოსკოვის მცირე თეატრში შილერის **„დონ კარლოსს“** დგამდა, ხოლო ოპერეტის თეატრში შტრაუსის ოპერეტას — **„ღამურა“. დიდი რეჟისორის ცხედარი რამდენიმე დღე მცირე თეატრის სცენაზე იყო დასვენებული, რის შემდეგაც კრემაცია გაუკეთეს!** ამ თეატრში საოცარი რამ მოხდა: როდესაც მსახიობები **კოტე მარჯანიშვილის** პანაშვიდებზე მიდიოდნენ, მათ შორის არ ჩანდა ერთი მსახიობი — **მიხეილ იგნატიუკი,** რომელსაც ფსევდონიმად ჰქონდა **„ლენინი“.** იგი მარჯანიშვილის ერთ სპექტაკლში მონოლოგს კითხულობდა. **„ლენინი“** ბოლო დღეს გამოჩნდა, სცენაზე დადგა და დიდი რეჟისორის ცხედარს მიმართა: კონსტანტინე ალექსანდრეს ძევ, ბოლო დროს ჩემი რეპეტიციებით უკმაყოფილო იყავით, არ მოგწონდათ ჩემი შესრულებული როლი. თქვენი გარდაცვალების შემდეგ სახლში ჩავიკეტე, ჩემი როლი თქვენი შენიშვნების მიხედვით მოვამზადე და, თუ ნებას დამრთავთ, მონოლოგს წაგიკითხავთო! **„ლენინს“** მართლა დაუწყია თავისი მონოლოგის კითხვა, რაც ერთგვარი თეატრალური წარმოდგენა იყო. ასე გააცილა მცირე თეატრმა უკანასკნელ გზაზე **დიდი კოტე მარჯანიშვილი,** რომელიც საქართველოდან შეურაცხყოფილი წავიდა, თან ისე, რომ თბილისიდან მოსკოვში გასამგზავრებელი მატარებლის ბილეთის ფულიც არ ჰქონდა.

— როგორ გაემგზავრა?

— ფული ისესხა! ორშაბათს, როდესაც სპექტაკლის დღე არ იყო და არც მსახიობები იმყოფებოდნენ თეატრში, **მარჯანიშვილი** ადგილკომის თავმჯდომარე **ივანე გვინჩიძესთან** მივიდა და უთხრა — მოსკოვში მივდივარ, მაგრამ გზის ფული არ მაქვს, თუ შეგიძლია, დამეხმარე, სალაროდან ფული სესხად მომეცი, როგორც კი ჩავალ, თანხას მაშინვე გამოგიგზავნიო! **ივანე გვინჩიძემ** თეატრის სალაროდან ფული აიღო და **მარჯანიშვილს** მისცა, დიდმა რეჟისორმა კი თავისი კაბინეტიდან რამდენიმე წიგნი და ჩანაწერები აიღო, დერეფანში მდგარ **პიერ კობახიძესა და შალვა ჯაფარიძეს** დაემშვიდობა, ერთადერთი ფრაზა უთხრა: **„ცუდად ნუ გამიხსენებთ“** და თეატრიდან გავიდა. მას შემდეგ ის საქართველოში აღარ ჩამოსულა. **კოტე მარჯანიშვილი გარდაიცვალა აკაკი ხორავას დაბადების დღეს — 17 აპრილს, როდესაც ხორავა თავის 38 წლის იუბილეს აღნიშნავდა.** ამბობენ, რუსთაველის თეატრთან **მარჯანიშვილის ფერფლით** სავსე ურნის ჩატარებას და მთაწმინდაზე მის დაკრძალვას ხელი შეუშალა **სანდრო ახმეტელმა. დავით ჩხეიძე** ამბობდა, **სანდრომ** არ ინებაო.

— მარჯანიშვილი ცნობილი იყო, როგორც მდიდარი და ხელგაშლილი ადამიანი!

— დიახ, იგი შეძლებული ოჯახის შვილი იყო, მაგრამ ახლა ამაზე საუბარი შორს წაგვიყვანს. როდესაც **კოტე მარჯანიშვილს** მეეტლეები საყვედურობდნენ, მხოლოდ ერთსა და იმავე ეტლს რატომ ქირაობო, **უკმაყოფილება რომ არ გამოეწვია და ნაწყენი არავინ დაეტოვებინა, ერთ ეტლში თვითონ ჩაჯდებოდა, მეორეში ჯოხს დადებდა, მესამეში — ქუდს, მეოთხეში კიდევ რაღაცას, მერე მისამართს ეტყოდა, სადაც მისი ნივთები უნდა მიეტანათ და ყველას თავის ხარჯს გადაუხდიდა.**

1930 წელს, როდესაც **მარჯანიშვილმა** თავისი თეატრი მოსკოვში გასტროლზე წაიყვანა, იქიდან დასაბრუნებლად სამგზავრო ფული შემოაკლდათ. საკავშირო მთავრობამ საქართველოს წარმომადგენლობას მოსკოვში თეატრისთვის 10 000 მანეთის მიცემა დაავალა. ვინც ფინანსურ საკითხს აგვარებდა, საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელს ის უნდა გასაუბრებოდა, მაგრამ, როცა წარმომადგენლობიდან დარეკეს, ტელეფონზე **მარჯანიშვილმა** უპასუხა. იგი დიდხანს ისმენდა ვიღაც ჩინოვნიკის ლაპარაკს, ბოლოს კი ხმამაღლა შესძახა: „Не хочу ваших денег, хамье!“ და ტელეფონის ყურმილი დაახეთქა. თურმე, ვიღაც პირს საქართველოს წარმომადგენლობიდან თეატრების მუშაკებისათვის მათხოვრები უწოდებია. **მარჯანიშვილმა** მას ეს არ აპატია, შემდეგ შენობიდან გავარდა და ორ საათში 10 000 მანეთით დაბრუნდა — სხვა თეატრებში დადგმული თავისი სპექტაკლების ჰონორარებს კინოდან მიღებული ჰონორარებიც დაუმატა და თეატრი მოსკოვიდან თბილისში დააბრუნა. **მარჯანიშვილს** სიამაყით უთქვამს: **კოტე მარჯანიშვილი სახელმწიფო ფულს არ გაფლანგავს, ის მხოლოდ საკუთარ ფულს ანიავებს, თავის მსახიობებს კი არავის დააჩაგვრინებსო!**

კოტე მარჯანიშვილის ფერფლის გადასვენება მთაწმინდაზე. ურნას მიასვენებენ კოტე მარჯანიშვილის ვაჟი კონსტანტინე მარჯანიშვილი და ვასო გოძიაშვილი

— კოტე მარჯანიშვილს თავისი მოწაფე და კოლეგა სანდრო ახმეტელი უკანასკნელ გზაზე როგორ დაემშვიდობა?

— იმ დროს პრესაში გამოქვეყნდა არაერთი მსახიობისა თუ რეჟისორის მოგონება **მარჯანიშვილზე,** სამგლოვიარო წერილები, მაგრამ **ახმეტელის** წერილი არ დაბეჭდილა. როცა საქართველოში **მარჯანიშვილის ფერფლი** ჩამოიტანეს, გასვენებას ზღვა ხალხი დაესწრო, **ვერიკო ანჯაფარიძე** ლექსებს კითხულობდა. **მარჯანიშვილის მუზა** კინოში — **ნატო ვაჩნაძე** კი თავის რეჟისორს ვერ დაემშვიდობა — მღელვარებისა და მწუხარებისაგან სიტყვა ვერ წარმოთქვა. **მარჯანიშვილის** „ამოკსა“ და „კრაზანაში“ **ნატო ვაჩნაძე** ბრწყინავდა, ამ კადრების ნახვისას, დაჯერება გიჭირს, რომ ეს ფილმები 20-იან წლებშია გადაღებული. **მარჯანიშვილი** გადაღებებზე ყველა დეტალს პირადად ამოწმებდა, კედლის მხატვრობასაც, ჩაჭედებულ ლურსმანსაც, ყვავილებსაც და ტანსაცმელსაც კი. ასე იყო თეატრშიც. ეს იყო დაულეველი ენერგიისა და ემოციის კაცი. **ამბობენ — კოტე მარჯანიშვილის ფერფლი რუსთაველის გამზირზე გაიფანტაო!** თურმე, სანამ ოპერის ბაღში დაასვენებდნენ, ვიდრე რუსთაველზე მიჰქონდათ, ურნა ხელიდან გაუვარდათ და ფერფლის ნაწილი ქუჩაში გაიფანტა. არის ამაში რაღაც ამოუცნობი და მისტიკური.

— რაც შეეხება სანდრო ახმეტელს?

— ჯერ კიდევ შემოქმედების მწვერვალზე მყოფი ახმეტელი თეატრიდან გაუშვეს, შემდეგ მოსკოვში დაიჭირეს, საქართველოში ჩამოიყვანეს და 222-დღიანი წამების მერე, **1937 წელს დახვრიტეს.** 1926 წლიდან, რაც **მარჯანიშვილისა და ახმეტელის** გზები გაიყო, მათ ერთმანეთი აღარ უნახავთ და არც ერთიმეორის სპექტაკლებს დასწრებიან, თავიანთ მსახიობებსაც უშლიდნენ სპექტაკლების ნახვას. **ახმეტელი** ამბობდა, რომ უბრალოდ მათი შემოქმედებითი გზები გაიყო, თორემ **მარჯანიშვილთან** პირადი მტრობა არ ჰქონდა. ეს ასეც იყო. **ახმეტელმა** გაცილებით ნაკლები იცოცხლა, ვიდრე **კოტე მარჯანიშვილმა** — დახვრეტის დროს ის **51 წლის** იყო, ხოლო მარჯანიშვილი **61 წლის** გარდაიცვალა. 1964 წლიდან **კოტე მარჯანიშვილის** ფერფლი მთაწმინდაზე განისვენებს, ხოლო **ახმეტელის** საფლავი არ არსებობს, სხვებთან ერთად, ისიც ჯალათი **ზახარ შაშურკინის** მსხვერპლი და უსაფლავო მიცვალებულია! მთაწმინდაზე **ახმეტელის** მხოლოდ სიმბოლური საფლავია.

გარდაცვალების დღიდან **კოტე მარჯანიშვილს** მისი მოწაფეები ხოტბას ასხამდნენ, **სანდრო ახმეტელის** შესახებ ლაპარაკი კი კარგა ხანს აკრძალული იყო და პირველი, ვინც მისი რეაბილიტაციის ინიციატივა გამოიჩინა, დედაჩემი, თეატრმცოდნე **ნინო შვანგირაძე** იყო — თვითონაც რეპრესირებული, რომელიც 1937 წლის 12 დეკემბერს, მშობლების დაპატიმრების შემდეგ, „სამშობლოს მოღალატეთა“ ოჯახის წევრობის ბრალდებით, ჯერ კიდევ თბილისის უნივერსიტეტის ფილოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტი, 5 წლით ყაზახეთში გადაასახლეს და 1945 წლამდე საქართველოში ვერ დაბრუნდა. შემდეგ დაამთავრა უნივერსიტეტი და მუშაობა დაიწყო თეატრალურ ინსტიტუტში. სამწუხაროდ, მისმა ყოფილმა სტუდენტმა, პარტორგანიზაციის წევრმა **ევგენია პოპოვამ,** რომელიც ნაწყენი იყო იმის გამო, რომ **ნინო შვანგირაძემ** მას სასურველი ნიშანი არ დაუწერა, დევნა დაუწყო — სტუდენტებს გადასახლებული ლექტორი ასწავლისო! რექტორმა **მიხეილ კვესელავამ** ახალგაზრდა **პედაგოგ შვანგირაძეს** საკუთარი განცხადებით წასვლა ურჩია. **პოპოვას** ინტრიგანულ კრიტიკას ვერც რეპრესირებული მშობლების შვილი, თეატრმცოდნე **ნათელა ურუშაძე** გადაურჩა, თუმცა, მას ინსტიტუტი არ დაატოვებინეს.

ესაუბრა

ქეთევან ხამიტაშვილი

საეკლესიო კალენდარი

✝ **27 სექტემბერი. ორშაბათი. მსოფლიო ამაღლება პატიოსნისა და ცხოველმყოფელისა ჯვრისა. ჯვართამაღლება.** მიცვალება იოანე ოქროპირისა, კონსტანტინოპოლელი პატრიარქისა.

✝ **28 სექტემბერი. სამშაბათი. შემდგომი დღესასწაული ჯვართამაღლებისა.** ამბა იოსებისა, ალავერდელი ეპისკოპოსისა; დიდმოწამისა ნიკიტასი; პოვნა წმიდათა ნაწილთა აკაკი აღმსარებელისა, მელიტინელი ეპისკოპოსისა. მოწამეთა: მაქსიმესი, თეოდოტესი და ასკლიადისა; მოწამისა პორფირისა; პოვნა წმიდათა ნაწილთა პირველმოწამისა მთავარდიაკონისა სტეფანესი; ღირსისა ფილოთეოზ ხუცისა, მცირეაზიელისა, სასწაულმოქმედისა.



28 სექტემბერი - მღვდელმთავრისა ამბა იოსებ ალავერდელი ეპისკოპოსისა, ათცამეტ ასურელ მამათაგანისა

✝ **29 სექტემბერი. ოთხშაბათი.** მოწამეთა ძმათა ისააკ და იოსებ ქართველთა, კარნუქალაქს წამებულთა; დიდმოწამისა ევფემია ყოვლადქებულისა; მოწამისა სევასტიანასი; მოწამისა მელიტინასი; მოწამეთა ვიქტორისა და სოსთენისა; ღირსისა დოროთესი, მეგვიპტელი მეუდაბნოისა; მოწამისა ლუდმილასი, ჩეხთა დედოფლისა.

✝ **30 სექტემბერი. ხუთშაბათი.** მოწამეთა: პისტისა, ელპიდისა, აღაპისა და დედისა მათისა სოფიოსი; მოწამეთა თეოდოტიასი და აღათოკლიასი. 156-თა მოწამეთა: პელისი და ნილოსისა, მეგვიპტელ ეპისკოპოსთა, ზენონ ხუცისა, პატერმუთისი, ელიასი და სხვათა.

✝ **1 ოქტომბერი. პარასკევი.** წმიდისა დიდმოწამისა ბიძინა ჩოლოყაშვილისა და წმიდათა ორთა ძმათა მოწამეთა შალვასი და ელიზბარისა, ქსნის ერისთავთა; ღირსისა ევმენი სასწაულმოქმედისა, პორტინელი ეპისკოპოსისა. მოწამისა არიადნასი; მოწამეთა სოფიოსი და ირინესი; მოწამისა კასტორისა.

✝ **2 ოქტომბერი. შაბათი.** მოწამეთა: ტროფიმესი, საბატიოსისა და დორიმედონტისა; მოწამისა ზოსიმე მეუდაბნოისა.

✝ **3 ოქტომბერი. კვირა.** დიდმოწამისა ევსტათი პლაკიდასი, ცოლისა მისისა თეოპისტიასი და შვილთა მათთა აღაპისა და თეოპისტესი.

*ცნობილი ჰომეოპათი და ექიმი **კახა საბახტარიშვილი** კოვიდინფექციის იმ ვერაგ გართულებებზე გვესაუბრება, რომლებიც ვირუსის დამარცხების შემდეგ კორონაგადატანილთა ოც პროცენტს მაინც აღენიშნება. საქმე ეხება ინტელექტისა და მეხსიერების დაქვეითებას... ქართველი მეცნიერის განცხადებით, ამ მავნე და საშიში პროცესის გასანეიტრალებლად, რაც თავის ტვინში მიკროთრომბოზების სიხშირით არის განპირობებული, ჯერჯერობით ქიმიური მედიკამენტი არ არსებობს, სამაგიეროდ, არსებობს დედამიწის ერთ-ერთი უძველესი მცენარე, რომლის ჰომეოპათიური წესით დამზადებული ვერსიაც კორონაინფექციის ამ ვერაგ რეციდივს დიდწილად ბლოკავს:*

კახა საბახტარიშვილი:

ხელოვნურად შექმნილი კორონავირუსი შესაძლოა, კაცობრიობის ინტელექტუალური დეგენერაციისა და ადვილად მართვის მიზნით გაავრცელეს!



— როგორც ჩემი სამედიცინო პრაქტიკა ამტკიცებს, **კოვიდგადატანილთა 20 პროცენტზე მეტს აღენიშნება ადვილად დაღლა, სისუსტე, შრომის უნარისა და, რაც ყველაზე სავალალოა, მეხსიერების დაქვეითება!** ამასთან, კოვიდგადატანილ პაციენტებში არცთუ იშვიათია **ყურადღების გაფანტვაც.**

— ბატონო კახა, როდის იწყება ეს პრობლემები?

— როგორც პაციენტებზე დაკვირვებამ მიჩვენა, ეს უსიამოვნო სიმპტომები კოვიდის გადატანიდან სამი-ოთხი თვის შემდეგ იწყება. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ: **კოვიდგადატანილთა მეხუთედში ინტელექტის დაქვეითება აშკარად სახეზეა!** ყველაზე საგანგაშო ის გახლავთ, რომ ეს მოცემულობა მკვეთრად არის გამოხატული ახალგაზრდებშიც.

— რა მეცნიერული ახსნა აქვს ამ სავალალო პროცესს და რა მექანიზმებით იწვევს კოვიდი მეხსიერებისა და ინტელექტის დაქვეითებას?

— ყველასათვის კარგად არის ცნობილი, რომ კორონავირუსის შედეგად განვითარებული **პნევმონია,** ანუ ფილტვის ანთება, ძირითადად გამოწვეულია **მიკროთრომბოზებით.** მოგეხსენებათ, **„კოვიდ-19“** იწვევს სისხლის გასქელებასა და გაბლანტებას, რის შედეგადაც ამა თუ იმ ორგანოს უჯრედების მკვებავი უწვრილესი კაპილარები იხშობა, ისინი სისხლს ვეღარ ატარებენ და უჯრედების ფუნქციონირება მკვეთრად ფერხდება. კოვიდინფექციის დროს **მიკროთრომბოზი** აბსოლუტურად ყველა ორგანოს მკვებავ სისხლძარღვებში ვითარდება. ეს შეიძლება იყოს სასქესო ორგანოები, საკვერცხეები, პანკრეასი, გული და ა.შ. ზუსტად იგივე **მიკროთრომბოზები** ხდება თავის ტვინშიც, მაგრამ, საბედნიეროდ, ეს არ არის ის **თრომბოზები,** რომლებმაც ინსულტი ან ინფარქტი შეიძლება გამოიწვიონ, ესენი ის **მიკროთრომბებია,** რომლებიც არ არის საკმარისი ადამიანის სასიკვდილოდ ან დასაინვალიდებლად, მაგრამ სრულიად საკმარისია, რომ ტვინმა არასწორად იმუშაოს.

— რას ნიშნავს ტვინის „არასწორად მუშაობა“?

— საქმე ის გახლავთ, რომ თავის ტვინის შემადგენელი ნერვული უჯრედები, ანუ **ნეირონები** გახვეულია მის დამცავ გარსში, რომელსაც გლია ეწოდება. სწორედ ამ გლიას მეშვეობით იკვებებიან **ნეირონები** და მისი საშუალებით მყარდება ტვინის სხვადასხვა უბანზე არსებულ ნერვულ ცენტრებს შორის კავშირი. დადგენილი ფაქტია, რომ **კორონავირუსი აზიანებს თავის ტვინის გლიას, რაც იწვევს ნერვულ ცენტრებს შორის კავშირის დარღვევას.** ეს მხოლოდ მორფოლოგიური, ანუ ხილულ-ანატომიური დაზიანებაა, მაგრამ ვირუსის ზემოქმედების შედეგად თავის ტვინი განიცდის ისეთ დაზიანებებსაც, რომელიც თვალით უხილავია და მხოლოდ სიმპტომატიკაში გამოიხატება. აი, მეცნიერული ახსნა იმისა, თუ რატომ უქვეითდება კორონაგადატანილთა მეხუთედს ინტელექტი და მეხსიერება. საერთოდ, **კორონავირუსული ინფექცია** არის ანთებითი რეაქცია მთელ ორგანიზმში. მძიმე სიტუაციაში ამ ანთების შედეგად შესაძლოა, განვითარდეს **ციტოკინური შტორმი,** რომლის შესახებაც ჩვენმა სასიქადულო მეცნიერმა, პროფესორმა **თენგიზ ცერცვაძემ** თქვენთან ინტერვიუში დაწვრილებით ისაუბრა და ძალზე მახვილგონივრული შედარება მოიტანა, როცა ბრძანა — **ციტოკინური შტორმის** დროს ორგანიზმის იმუნიტეტი იმდენად იბნევა, რომ, როგორც იტყვიან, ძაღლი პატრონს ვერ ცნობს და იმუნიტეტი ერთნაირი სიძლიერით ებრძვის არამარტო უცხო აგენტს, არამედ ადამიანის ორგანიზმსაც. **ციტოკინური შტორმი** სახეზე რომც არ იყოს, თავის ტვინი კორონავირუსის ზემოქმედების შედეგად მაინც ზიანდება, რადგან ნებისმიერი ანთების დროს გამოიყოფა სპეციფიკური ცილა ინტერლეიკინი, რომელიც იწვევს ანთებას. აღმოჩნდა, რომ ინტერლეიკინი აღწევს ჰემატოენცეფალურ ბარიერშიც, ანუ პირდაპირ იჭრება თავის ტვინში.

— როცა ინტერლეიკინი თავის ტვინის დამცავ ჰემატოენცეფალურ ბარიერს გაარღვევს და თავის ტვინში შეიჭრება, მერე რა ხდება?

— ნორმალურ პირობებში თავის ტვინში ერთდროულად მიმდინარეობს ორი პარალელური პროცესი — **აღგზნებისა და შეკავების!** ეს ორი პროცესი ერთმანეთს აბალანსებს. კორონაინფექციის დროს ჭარბობს შეკავება, ანუ დათრგუნვა. კერძოდ, სხვადასხვა ორგანოდან სიგნალები კი მიდის თავის ტვინში, მაგრამ ტვინი ამ ყველაფერზე დუნედ რეაგირებს. შესაბამისად, უჯრედები მოკლებული არიან უნარს, ამ სიგნალებს უპასუხონ. აი, სწორედ ასეთ დროს ვითარდება **ქრონიკული დაღლილობის სინდრომი.** როგორც ცნობილია, კორონავირუსის ზემოქმედების შედეგად პაციენტთა დიდი უმრავლესობა **ყნოსვას კარგავს.** ეს განსაკუთრებით ეხებოდა ე.წ. ჩინურ და ბრიტანულ შტამს. ესეც ძალიან სახიფათო სიმპტომია, რადგან **ყნოსვის** ცენტრი პირდაპირ უკავშირდება მეხსიერების ცენტრს. გარდა ამისა, **ყნოსვის დაკარგვა** ზოგჯერ ყველაზე ადრეული ნიშანია თავის ტვინის ისეთი დეგენერაციული დაავადებებისა, როგორებიც გახლავთ **პარკინსონი და ალცჰაიმერის** დაავადება. მეცნიერები სერიოზულად არიან შეშფოთებული იმის გამო, რომ **კოვიდინფექციის ზემოქმედების შედეგად სამი-ხუთი წლის შემდეგ შესაძლოა, მსოფლიოში მკვეთრად გაიზარდოს ალცჰაიმერითა და პარკინსონით დაავადებულთა რიცხვი!**



„მეცნიერები სერიოზულად არიან შეშფოთებული იმის გამო, რომ კოვიდინფექციის ზემოქმედების შედეგად, სამი-ხუთი წლის შემდეგ, შესაძლოა, მსოფლიოში მკვეთრად გაიზარდოს ალცჰაიმერითა და პარკინსონით დაავადებულთა რიცხვი!“



ლონდონის საუნივერსიტეტო კლინიკის პროფესორის მაიკლ ზანდის თქმით, „კოვიდ-19“ თავის ტვინზე ისეთ შეტევას ახორციელებს, რომლის მსგავსიც ჯერ არცერთი ვირუსის დროს არ გვინახავს.

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მიჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი, განვაცხადო, რომ **ხელოვნურად შექმნილი კორონავირუსი შესაძლოა, კაცობრიობის ინტელექტუალური დეგენერაციისა და ადვილად მართვის მიზნით გაავრცელეს!**

— რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ კოვიდზემოქმედების შედეგად თავის ტვინში განვითარდეს, რაც შეიძლება ნაკლები რაოდენობის მიკროთრომბოზი, რომელიც მეხსიერებისა და ინტელექტის დაქვეითებასთან პირდაპირ კავშირშია?

— ამ საფრთხის პრევენციისთვის რაიმე ქიმიური მედიკამენტი ჯერჯერობით არ არსებობს! გამოსავალი ერთადერთია — **თავის ტვინს რაც შეიძლება მეტი სისხლი უნდა მივაწოდოთ!** ამის შედეგად თავის ტვინი ბევრ საკვებსა და ჟანგბადს მიიღებს და ინტოქსიკაციის პროდუქტები, რომლებიც კოვიდინფექციის დროს ტვინში დაგროვდა, ორგანიზმიდან გამოძევებული იქნება. თავის ტვინისთვის კი ბევრი სისხლის მიწოდება მხოლოდ გულის გამართული მუშაობითა და მისი ზომიერი დატვირთვით არის შესაძლებელი, რისი მიღწევაც ფიზიკურ ვარჯიშზეა დამოკიდებული. **ოფლიც უნდა დავღვაროთ, ფიზიკური დატვირთვისგან გულიც უნდა აგვიჩქარდეს და ლოყებიც აგვიწითლდეს, მაგრამ ეს ყველაფერი ისევ და ისევ ნორმის ფარგლებში უნდა მოხდეს!**

ერთადერთი ბუნებრივი საშუალება, რომელიც ტვინში მიკროთრომბების წარმოქმნას ხელს უშლის, არის მცენარე გინკგო-ბილობა.

ეს უძველესი მცენარეა, რომელიც დედამიწაზე დინოზავრების ეპოქამდე, დაახლოებით 70 მილიონი წლის წინათ ხარობდა. **გინკგოს ხე** უნიკალურია იმიტომ, რომ მისი სიცოცხლის ხანგრძლივობა ორი-სამი ათას წელს აღწევს. მისი სამშობლო ჩინეთია, საიდანაც გავრცელდა იაპონიაში, ხოლო ევროპაში ცნობილი გახდა 300 წლის წინათ. **გინკგოს** ფოთლებისგან დამზადებული ექსტრაქტი შეიცავს ბიოფლავონოიდებს, რომლებიც ასეთი კონცენტრაციითა და რაოდენობით დედამიწაზე არსებულ არცერთ სხვა მცენარეში არ გვხვდება. ბიოფლავონოიდები ზემოქმედებენ სისხლძარღვთა კედლებზე და თავის ტვინში, კიდურებსა და კანში აძლიერებენ სისხლის ცირკულაციას, რითიც ამცირებენ თრომბების წარმოქმნას. რაც მთავარია, **გინკგოს** ფოთლებში არსებული ბიოფლავონოიდები არეგულირებენ თავი ტვინის ნეირომედიატორების ცვლას, რომლებიც, როგორც აღვნიშნეთ, აზროვნებასა და მეხსიერებაზე არიან პასუხისმგებელი. **გინკგოს** ექსტრაქტთან შედარებით შეუდარებლად ძლიერია **ჰომეოპათიური წესით დამზადებული პრეპარატი „გინკგო-ბილობა“, რომელიც არამხოლოდ კოვიდგადატანილებმა, არამედ ყველა იმ პაციენტმა უნდა მიიღოს, რომელსაც მეხსიერებასთან და თავის ტვინში სისხლის მიწოდებასთან დაკავშირებით პრობლემები აქვს!** „გინკგო-ბილობა“ ჩემი ჰომეოპათიური აფთიაქისა და სამედიცინო პრაქტიკის განუყოფელი ატრიბუტია. ის ასობით პაციენტზე გამომიყენებია და შედეგი ყოველთვის შთამბეჭდავი ყოფილა.

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

„სუსტალაქსი"

FitoSana

სახსრებისა და ხერხემლის სწორი გაწმენდა გაგათავისუფლებთ საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის დაავადებებისაგან

აქცია!!! მხოლოდ პენსიონერებისთვის! თითო კოლოფზე ფასდაკლება 3 ლარი!



ბატონი აიზიკ ლატმანი



აიზიკ ლატმანი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თელ-ავივის ერთ-ერთი საუკეთესო კლინიკის სახსრებისა და ოსტეო-ლიგატური აპარატის მკურნალობის რეგენერაციული მეთოდების სპეციალისტია. მისი გამოცდილება სახსრებისა და ხერხემლის არაქირურგიული აღდგენის სფეროში წარმატებით გამოიყენება ისრაელში, დასავლეთ ევროპასა და აშშ-ში. ცოტა ხნის წინ გამართულ საერთაშორისო სამედიცინო კონგრესზე, პროფესორი ლატმანი აღშფოთებული იყო საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის მკურნალობის მეთოდებით საქართველოსა და სხვა რიგ ქვეყნებში. ჩვენ ვთხოვეთ მას აეხსნა, თუ რამ გამოიწვია მისი უკმაყოფილება.

აიზიკ ლატმანი: საქართველო შესანიშნავი ქვეყანაა მშვენიერი ხალხით. არ მინდა იმის გააზრება, თუ როგორი ტანჯვისთვის არიან განწირულნი ქართველები ადგილობრივი მედიცინის არასრულყოფილების გამო. არასწორედ ინიშნება ანალგეტიკები და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები და ეს მაშინ, როდესაც რევმატოლოგიის სამყაროში უკვე არსებობს მოწინავე მეთოდები, რომლებიც აჩვენებენ უმაღლეს ეფექტურობას! თქვენს ქვეყანაში, ე.წ. "მკურნალობის" შემდეგ ადამიანები ინვალიდები ხდებიან.

- მაგრამ როგორ დავეხმაროთ ადამიანს, თუ ის ტკივილით იტანჯება?

- რა თქმა უნდა, აუცილებელია ანთების მოხსნა. მაგრამ ამის კეთება სახსრების გაწმენდის გარეშე უსარგებლოა. იცით, რომ სახსრებში შეიძლება დაგროვდეს 2კგ-მდე სხვადასხვა ნივთიერება? ესაა მეტაბოლიზმის პროდუქტები, მარილები, კალციუმის დეპოზიტები, შარდმჟავა, რომლებიც იწვევენ სახსრებისა და ხერხემლის სხვადასხვა დაავადებებს. 40 წლის შემდეგ ბევრს უვლინდება კალციუმის ცვლის დარღვევა, რის შემდეგადაც კალციუმის მარილები კი არ ამაგრებენ ძვლებს, არამედ ილექებიან სახსრის ხრტილში და წარმოქმნიან ოსტეოფიტს - მკვრივ, ახალ, ეკლის ან კაუჭის ფორმის მქონე წარმონაქმნს. მოძრაობისას ოსტეოფიტები აზიანებენ ახლომდებარე ქსოვილებს - ძვლებს, ხრტილებს, მყესებს, სისხლძარღვებს. უფრო მეტიც, კალცინატებმა შეიძლება შეაღწიონ სინოვიალურ გარსში. ყველაფერი ეს იწვევს ანთებას, ტკივილს და დაჩირქებასაც კი, ხოლო სახსარი და ხერხემლი ზიანდება. ოსტეოფიტის ზრდა ზღუდავს მოძრაობის უნარსაც, ბოლოს კი ყველა სახსარი და მათ შორის ხერხემალიც დიდი საფრთხის ქვეშ დგება!

- ისრაელში ამ პრობლემასთან გამკლავება ისწავლეს?

- დიახ, ჩვენ უშუალოდ აღმოვფხვრით საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის დაავადებების გამომწვევ მიზეზებს, ვწმენდთ ძვლოვან და ხრტილოვან ქსოვილებს კალცინირებული მარილებისგან, შარდმჟავასგან, ტოქსინებისგან და მხოლოდ ამის შემდეგ ვიწყებთ აღდგენის პროცესს. არსებობს სახრების და ხერხემლის გაწმენდის და აღდგენის პრეპარატების დამტკიცებული შემადგენლობა, რომელიც აუცილებლად გამოყენებულ იქნას როგორც შინაგანი, ასევე გარეგანი მოხმარებისას. საქართველოში ასეთი შემადგენლობის კომპლექსი იყიდება, ესაა „სუსტალაქსის" კაფსულები და მალამო. კაფსულები, რომლებიც შეიცავენ გლუკოზამინს და ქონდროიტინს, მეთილსულფონილმეთანს, თეთრი ტირიფის ქერქის ექსტრაქტს, კურკუმას ფესვს, ჰიალურონის მჟავას, C ვიტამინს, გამოიყენება შინაგანი მოხმარებისას, მათი აქტიური ნივთიერებები აღწევენ შარდმჟავას და კალციუმის მარილების კრისტალების მოლეკულებში და შლიან მათ შიგნიდან. სახსრების ზედაპირი იწმინდება, ხდება გლუვი, ხდება სისხლმიმოქცევის და სინოვიალური სითხის ცირკულაციის აღდგენა. ამას მოჰყვება სახსრების აღდგენა გოგირდის ორგანული ფორმის, ჰიალურონის მჟავისა და ქონდროპროტექტორების მეშვეობით, რომლებიც ადვილად ასათვისებელი ნაერთების სახითაა, რომელთა დახმარებითაც წარმოიქმნება კოლაგენი, კერატინი და ფორმირდება შემაერთებელი ქსოვილები, იმატებს სინოვიალური სითხის მოცულობა და სიბლანტე ("სახსრების შეზეთვა"). „სუსტალაქსის" მალამო - კაფსულების სავალდებულო თანამგზავრია. მასში შემავალი ფუტკრის ცვილის, ქაფურის, მენთოლის, სკიპიდარის, წყლის მარწყვა-ბალახის, ჯავზის (მუსკატის კაკლის) ექსტრაქტები აყუჩებენ ტკივილს და აქრობენ ანთებით პროცესებს, აძლიერებენ სისხლმიმოქცევას, გამოყავთ ორგანიზმიდან მავნე მარილები და აჩქარებენ ხრტილოვანი და ძვლოვანი ქსოვილების რეგენერაციას.

- რა შემთხვევებში ურჩევთ პაციენტებს „სუსტალაქსის" კომპლექსის გამოყენებას?

- საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის ნებისმიერი დაავადების დროს: ყველა სახისართრიტი, მათ შორის რევმატოიდული და პოდაგრა, ყველა სახის ართროზი (ოსტეოართროზი), ოსტეოქონდროზი, რადიკულიტი, ხერხემლის მალთაშუა თიაქარი, პროტრუზია, იშიაზი, ბურსიტი, ოსტეოპოროზი, ქუსლის დეზი და ბევრი სხვა. მაშინაც კი, თუ თქვენ არ გაქვთ დასმული დიაგნოზი, მაგრამ გრძნობთ ტკივილს, ვერ მოძრაობთ, გესმით სახსრების ხრაშუნი, ეს ნიშნავს, რომ ოსტეოფიტები უკვე გაჩნდა და აუცილებელია მათი გაწმენდა. დაიწყეთ "გაწმენდა" "სუსტალაქსის" კომპლექსით ახლავე და ისიამოვნეთ მოძრაობით ტკივილის გარეშე!

მუხლების მუდმივი ტკივილის გამო დედაჩემი ცუდად დადიოდა. ექვსი თვის წინ მენჯ-ბარძაყის სახსარიც ასტკივდა, ლამე სულ კვნესოდა, როცა მარჯვენა მხარეს გადატრიალდებოდა. უარესი კი ის იყო, რომ **ქვედა კიდურების ართროზის** გარდა, განუვითარდა **ხელების და ფეხების თითების ართრიტი.** ვერც ჯოხს იჭერდა ხელში და ვერც ფეხსაცმელს ირგებდა. სულ ნამტირალები მხვდებოდა. გული მისკდებოდა, რომ ვუყურებდი. არ ვიცოდი, როგორ დავხმარებოდი? დეიდამ ძალიან შეაქო „სუსტალაქსის" კომპლექსი. ჩვენც გავსინჯეთ და ნეტა, აქამდე რატომ არ ვუჯერებდით. უკვე სამი თვეა დედა იყენებს „სუსტალაქსის" კაფსულებს და მალამოს და ბედნიერია. სიარულის დროს ჯოხიც კი აღარ სჭირდება, არცერთი სახსარი არ სტკივა, ხელები აღარ უშუპდება. დილიდან საღამომდე საოჯახო საქმეებით არის დაკავებული. როგორ არ ვეხვეწებოდი არაფერი გაეკეთებინა, მაგრამ არ მიჯერებს, არ უყვარს არეულობა და უსაქმურობა. მისი კარგად ყოფნა იმდენად მახარებს, რომ ვერც ვუბრაზდები.

ნათია ბადურაშვილი,
ქ.მცხეთა, საქართველო

54 წლის ვარ, მაგრამ დაავადებული სახსრების გამო 80 წლის ქალს დავემსგავსე. ჩანთა ყოველთვის ტკივილგამაყუჩებლებით მქონდა გადავსებული და მათ გარეშე არსად დავდიოდი. ძალიან მტკიოდა თითები, მაჯები და მუხლები. ყველაფერი კი დაიწყო გრიპით, რამელმაც გამოიწვია **რევმატოიდული ართრიტი.** პროფესიით ბუღალტერი ვარ, მუდმივად კომპიუტერთან ვზივარ. თითების გამეშების გამო მიჭირდა კლავიატურითა და თაგვით მუშაობა. ბანკში და საწყობებში მისვლაც ჩემთვის მძიმე შრომა იყო. სამსახურში ყოველდღე სიარული წამება იყო ჩემთვის. ყრუ ტკივილებს უკვე შევეჩვიე. ძალიან მადლობელი ვარ ჩემი კოლეგისა, რომელმაც მირჩია „სუსტალაქსი". ამ კომპლექსის დახმარებით მან ძალიან საშიში **ნეკნთაშუა ნევრალგია** მოირჩინა. ორი თვე ვსვამდი კაფსულებს. მესამე კვირას სახსრების ტკივილი გამიქრა. ტკივილგამაყუჩებლების დალევას თავი დავანებე. არც მუხლებში და არც ხელებში გამეშებას არ ვგრძნობ. მოხერხებული, მოძრავი და მოქნილი გავხდი, საქმეს ადვილად ვუმკლავდები.

რუსუდან სრესელი,
ქ.ბათუმი, საქართველო

მთელი ცხოვრება ავტობუსის მძღოლად ვმუშაობდი. მცირე პენსიასთან ერთად უამრავი დაავადებაც მივიღე. **ოსტეოქონდროზის** გამო ძალიან მტკიოდა მხრები, ისე, რომ ეს ტკივილი მკერდში გადამდიოდა. თავიდან ვფიქრე, რომ გულის პრობლემა მქონდა, მაგრამ შემდეგ მივხვდი, რომ ზურგის ბრალი იყო. ტკივილი წოლის დროსაც მაწუხებდა. ღამით საერთოდ არ მეძინა, მეშინოდა ბალიშზე თავის დადება, კისერი რომ არ გამკავებოდა. ნახევარი წლის წინ კი ეზოში ვმუშაობდი, სიმძიმე ავწიე და ვერ გავსწორდი. რადიკულიტი მანამდეც მქონდა, მაგრამ ასე ძალიან არასდროს შევეწუხებივარ. მეზობელს დავუძახე, ტკივილგამაყუჩებელი ნემსი გამიკეთა და მხოლოდ ამის შემდეგ შევძელი დაძინება. იმავე მეზობელმა მომიტანა „სუსტალაქსის" მალამო და კაფსულები. რადიკულიტის შეტევები მომენტალურად გამიქრა. მეორე დღესვე წელში გავიმართე. უკვე 2.5 თვეა ვსვამ ამ მცენარეულ კომპლექსს და ფიზიკურად უფრო ძლიერად და ახალგაზრდულად ვგრძნობ თავს. წელი შემიმსუბუქდა, ხერხემალი მოქნილი გამიხდა. აღარ მეშინია შემობრუნების ან უხერხული მოძრაობის. ადამიანივით მძინავს, გამოძინებული და დასვენებული ვიღვიძებ. ვერ ვხვდები, როგორ ვცხოვრობდი „სუსტალაქსამდე"?

გრიგორ აბაჯიანი, ქ.ერევანი, სომხეთი

ორი წლის წინ ფეხი ამტკივდა და ოდნავ კოჭლობა დავიწყე. დიდხანს ვითმენდი, მაგრამ, როცა წელის ტკივილის გამო შეუძლებელი გახდა მანქანის ტარება, ექიმთან მივედი. გადაღებულმა სურათებმა აჩვენა, რომ **ხერხემლის მალთაშუა თიაქარი** მაქვს. შემომთავაზეს ოპერაცია, მაგრამ მამიდის ამბავი დამიდგა თვალწინ. წარუმატებელი ოპერაციის შემდეგ, იგი პარალიზებული დარჩა. ალბათ, გავიტანდი თავს ტკივილგამაყუჩებლებით, მაგრამ დაახლოებით 4 თვის წინ ცუდად შევტრიალდი და გამწვავება მოხდა. ხერხემალიც და ფეხიც საშინლად მტკიოდა. ყველაფრისთვის მზად ვიყავი, მაგრამ გამიმართლა. „სუსტალაქსის" კომპლექსის წყალობით ქირურგიული ჩარევა არ დამჭირდა. ხერხემალში ანთება ჩამიცხრა, წელის ტკივილი შემიწყდა და ფეხიც გამითავისუფლდა. ახლა არ ვკოჭლობ, მანქანას ვმართავ, შვილიშვილს ხელში მიშის გარეშე ვიყვან. ისე ვგრძნობ თავს, თითქოს, ხელახლა დავიბადე.

მარქს იანსონსი, ქ.დაუგავპილსი, ლატვია

დიდი ხნის განმავლობაში თავბრუსხვევის გამო ვმკურნალობდი სისხლძარღვებზე. მანამ, სანამ ტომოგრაფიამ არ გამოავლინა **კისრის და გულმკერდის ოსტეოქონდროზი.** იმ დროისთვის უკვე ხელების აწევა მიჭირდა ტკივილის გარეშე, ელემენტარულად თმას ვერ ვივარცხნიდი. ტკივილგამაყუჩებლების გარდა ექიმებმა არანაირი დახმარება არ გამიწიეს. გადამარჩინა ერთმა შემთხვევამ. ყოველ გაზაფხულზე, აგარაკის სეზონის დაწყებისთანავე **რადიკულიტი** მიღიზიანდება. ამჯერად წელი ისე გამიკავდა, რომ ვერ გავსწორდი. მეზობელმა მიშველა - თავისთვის ნაყიდი „სუსტალაქსის" მალამო მომაწოდა და კაფსულების ყიდვაც მირჩია. მალამო ძალიან მომეწონა - წელის ტკივილი მაშინვე მომირჩინა. როცა აგარაკიდან დავბრუნდი, შევიძინე „სუსტალაქსის" სრული კომპლექსი. ორი თვის შემდეგ საერთოდ არ გამხსენებია ტკივილი. თავბრუსხვევა არცერთხელ არ მქონია. ორივე ხელი მშვენიერად მიმუშავებს, არ მიბუჟდება.

იანა კორილსკაია, ქ.ლვოვი, უკრაინა

ასევე გაყიდვაშია შემდეგი პროდუქცია

„ნავიზორი" (კაფს.) 31.7 ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„ნავიზორი"** (წვეთები) 31.7 ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„სუსტალაქსი"** (კრემი) 31.7 ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„სუსტალაქსი"** (კაფს.) 31.7 ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„ზდრავია"** 31.7ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„პრომიოდ ფორტე"** 31.7. (აქციით 28,70ლ.) **„არტეპრილი"** 31.7ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„ფრიდიალი"** (კაფ.) 31.7 (აქციით 28,70ლ.) **„ლიპოვეტინი"** 31.7ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„იმოქსინი"** 31.7ლ. (აქციით 28,70ლ.) **„პროსტერექტი 60"** 51.5ლ. (აქციით 48,50ლ.) **„პროსტერექტი 120"** 91.5. (აქციით 88,50ლ.) **„ადენომი 60"** 51.5 ლ. (აქციით 48,50ლ.) **„ადენომი 120"** 91.5ლ (აქციით 88,50ლ.)

კომპანიამ დაიწყო ონლაინ გაყიდვები. თქვენ შეგიძლიათ შეუკვეთოთ პროდუქცია

FACEBOOK გვერდზე @ApifitoGeorgia2015 ან დარეკოთ 514295005

და ჩვენ მოგაწვდით სასურველ პროდუქციას სახლში მთელი საქართველოს მასშტაბით.

თუ თქვენ არ შეგიძლიათ მოსვლა

დარეკეთ ნომერზე (+995) 551 30 98 98 თბილისის და რუსთავის მასშტაბით სახლში მოგაწვდით

(საპენსიო ფასდაკლება არ მოქმედებს მიწოდების სერვისის შემთხვევაში)

გელოდებით ჩვენს გამოფენა-გაყიდვაზე

სადაც მიიღებთ დაწვრილებით ინფორმაციას პრეპარატების შესახებ, შემდეგ მისამართებზე:

28, 29, 30 სექტემბერი და 1, 2, 3, 4 ოქტომბერი

თბილისი 1. ბახტრიონის №22. -------- 15.00-17.00 სს.
2. ვარკეთილი-3. -------- ყოველდღე 10.00-20.00 სს.
2-მ/რ, ს. თაყაიშვილის 1 „სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრი"

2 ოქტომბერი

თელავი 26 მაისის №5, ჰოლრაკის სახლი -- 11.00-12.00 სს.

3 ოქტომბერი

რუსთავი დუმბაძის №10, სასტ. „ელიტა" --- 12.00-13.00სს

4 ოქტომბერი

გორი სტალინის გამზ. №24. -------- 12.00-13.00 სს
სამედიცინო სახლი „მკურნალი"

5 ოქტომბერი

ბათუმი ყაზბეგის №4. სასტ. „ლაით ხაუზ".- 10.00-11.00 სს.
ოზურგეთი ილიკო პეტრიწის №1, - -------- 12.00-13.00 სს.
რესტორანი „იზაბელა".
ფოთი 9 აპრილის №10. -------- 14.00-15.00 სს.
ბავშვთა გასართობი ცენტრი „ბალუ"
ზუგდიდი გამსახურდიას №28, კაფე „აქატი" - 16.00-17.00 სს.

6 ოქტომბერი

სამტრედია რუსთაველის №21, რესტ. „ჰერტავა" 10.00-11.00 სს.
ქუთაისი გამსახურდიას №45 სასტ. „ტრიოფი პოლიდეი"12.00-13.00 სს
ზესტაფონი აღმაშენებლის №61ა აფთიაქი ----- 14.00-15.00 სს.
ჭიათურა აღმაშენებლის №91, -------- 16.00-17.00 სს.
სასტუმრო „ნელი ტაბატაძე".

7 ოქტომბერი

ხაშური კოსტავას №6. აფთიაქი 1 -------- 10.00-11.00 სს.

უფასო კონსულტაციის ცხელი ხაზი (+995) 551 30 98 98 დაგვიკავშირდით 9⁰⁰ - 21⁰⁰ სს



თარაზულად: 1. ხერხემლის მკვეთრი გადუნწულობა წინისკენ; 7. ტყავის პარკი; 9. თხელი ხმელი ნამცხვარი, ხრაშუნა პური; 10. პროფესიული ხერხების ერთობლიობა, რომლებსაც იყენებენ რაიმე საქმეში; 11. აკრძალვა პირველყოფილ ხალხებში; 12. სინამდვილე; 13. სიმებიანი საკრავი; 14. მამითადი; 15. კელტური ტომების ჯგუფი, რომლებმაც დააარსეს სამეფო შოტლანდია; 16. ზეთოვანი სითხე, იყენებენ სალებავებისა და წამლების დასამზადებლად; 20. მზარეული გემზე; 21. სხეულის ტემპერატურის თანდათანობით დაწევა მალარიის დროს; 24. სამად მოსაკეცი ხატი; 25. იტალიის ტელეკომპანია; 27. ავსტრალიური ჩანთოსანი ცხოველი; 28. კოვიდინფექციის საწინააღმდეგო ჩინური ვაქცინა; 29. ხეებით დაფარული ფართობი; 30. ამერიკელი მხატვარი მამაკაცი; 31. პირიქით მდებარე, მყოფი; 35. ტბა ბოლივიაში; 39. სტატია გამოქვეყნებული ვისიმე გარდაცვალების გამო; 40. მოწინავე, თავისუფალი ადამიანი (მოძვ.); 41. თიხის ჩასაბერი საკრავი; 45. არაკეთილხმოვანება; 50. ერთგვარი ჯიშის ლოლნოში; 51. სხვაგვარად მოაზროვნე, რჯულგანდგომილი; 52. იტალიელი კომპოზიტორი.

ვერტიკალად: 1. ზ. ფალიაშვილის ოპერა; 2. უმაღლესი სასწავლებლის ხელმძღვანელი; 3. მოყვითალო მწვანე მინერალი; 4. დედალოსის შვილი ბერძნულ მითოსში; 5. ბიბლიის ათი მცნება; 6. ვისიმე მახლობლად მცხოვრები; 7. ჯ. კამერონის ფილმი; 8. წმინდა ნინოს სამშობლო; 17. ყვავილი; 18. ნოუთბუქი; 19. ბრაზილიელი ფეხბურთელი; 21. თონეში გამომცხვარი მჭადი; 22. ხკივრი; 23. ერთადგილიანი სპორტული ნავი; 25. შიში სიახლის, ცვლილებების წინაშე, უძრაობა; 26. საქართველოს ძველი სახელი; 31. სინთეზური წითელი საღებავი; 32. ცეკვა; 33. ქიმიური ელემენტი, ლითონი; 34. შთამომავლობის თითოეული საფეხური; 35. კლაკნილი ხაზი, ძველ ხელნაწერებში აღნიშნავდა ქარაგმას; 36. სასიგნალო შუქოვანი დაფა; 37. ცალკეული პირის კუთვნილი, რაც არ ეკუთვნის სახელმწიფოს; 38. შოტლანდიელი მამაკაცების სამოსი; 42. ეგვიპტის დედაქალაქი; 43. მადრიდის საფეხბურთო კლუბი; 44. მოსავლების ტექნიკა; 45. მდინარის, ზღვის ნაპირი; 46. იტალიელი ფერმწერი; 47. ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაცია; 48. კანი ფრჩხილის ირგვლივ; 49. საპაერო თავსართი.



ევროპის სახელმწიფო	ქალთა ცეკვა	„წყლის სანიტარი“ მოლუსკი	მსჯელობის და დასკვნათა თანამიმდევრულობა	მოცულობის საზომი აშშ-ში	ფილმი ..... „უზნის მელოდიები“	დროშა. ბაირაღი
რბილი. წმინდა ბუმბული	ტბა აფრიკაში	ქალაქი ფლორიდის შტატში	საუბარი ორ პირს შორის	ფილმი ლ. მინელის მონაწილეობით	ერთგვარი ძეხვი	მისალმება გამარჯობით



ჩაინვორდი



1-3 სპორტსმენის ყიდვა-გაყიდვა; 2-5 პირბადე; 4-7 სულელი, უჭკუო; 6-9 საერთაშორისო ხელშეკრულების დამტკიცება; 8-11 ამომავალი მზის ქვეყანა; 10-13 ჩანჩქერი ჩრდ. ამერიკაში; 12-15 ძვ. სემიტური ენა; 14-17 „მძიმე ბენზინი“; 16-19 თაოსნობა საქმეში; 18-21 ბარბაროსები; 20-23 ინგლისური კვარტეტი; 22-25 ვაზის ულვაში; 24-27 საფოსტო მარკების კოლექციონერი; 26-29 ბრმა ნაწლავის ანთება; 28-31 „მტირალა“ ხე; 30-33 სასმისი; 32-35 აშშ-ის შტატი; 34-37 ქირურგიული დანა; 36-39 ძველი ბერძნები; 38-41 რუსული მობილური კომპანია; 40-43 ესპანელი ფეხბურთელი; 42-45 ბოსტნეული; 44-47 ნიჟარაში მცხოვრები ცხოველი; 46-49 ნალების დამკვრელი მჭედელი; 48-51 მრავალადგილიანი კარეტა; 50-53 მექსიკელი ფერმწერი; 52-55 დონ კიხოტის ცხენი; 54-57 იშვიათი ნივთებით მოვაჭრე; 56-59 აშშ-ის შტატი; 58-61 ესპანური დანა; 60-63 რუსი სატირიკოსი მხატვარი; 62-65 მაღაზიის ფანჯარა; 65-67 ქართული ლუდი; 66-68 საოპერო ხოლო.

ამავე გვერდზე გამოქვეყნებული კროსვორდის, ჩაინვორდისა და ლენტვორდის პასუხები:

გერმანიასამაიამიდიალოგიკაბარელიევერისალამი

სინატრა

1-3 ტრანსფერი; 2-5 რიდე; 4-7 დეგენერატი; 6-9 რატიფიკაცია; 8-11 იაპონია; 10-13 ნიაგარა; 12-15 არამეული; 14-17 ლიგროინი; 16-19 ინიციატივა; 18-21 ვანდალები; 20-23 ბითლზი; 22-25 ზილფი; 24-27 ფილატელისტი; 26-29 ტიფლიტი; 28-31 ტირიფი; 30-33 ფიალა; 32-35 ალასკა; 34-37 სკალპელი; 36-39 ელინები; 38-41 ბილაინი; 40-43 ინიესტა; 42-45 სტაფილო; 44-47 ლოკოკინა; 46-49 ნალბანდი; 48-51 დილიჟანსი; 50-53 სიკეიროსი; 52-55 როსინანტი; 54-57 ანტიკვარი; 56-59 არიზონა; 58-61 ნავახა; 60-63 ხაზანოვი; 62-65 ვიტრინა; 64-67 ნატახტარი; 66-68 არია.

თარაზულად: 1. ლორდოზი; 7. ტიკი; 9. კრეკერი; 10. ტექნიკა; 11. ტაბუ; 12. რეალობა; 13. ვიოლინო; 14. ნადი; 15. სკოტები; 16. ანილინი; 20. კოკი; 21. ლიზისი; 24. ტრიპტიქი; 25. რაი; 27. კენგურუ; 28. სინოვაკი; 29. ტყე; 30. ნიუმენი; 31. პირიქითა; 35. ტიტიკაკა; 39. ნეკროლოგი; 40. ლიბერალი; 41. ოკარინა; 45. კაკოფონია; 50. მირაბელი; 51. დისიდენტი; 52. მორიკონე.

ვერტიკალად: 1. ლატავრა; 2. რექტორი; 3. ოლივინი; 4. იკაროსი; 5. დეკალოგი; 6. მეზობელი; 7. ტიტანიკი; 8. კაბადოკია; 17. ნარგიზი; 18. ლეპტოპი; 19. ნეიმარი; 21. ლიკინა; 22. ზანდუკი; 23. სკიფი; 25. რუტინა; 26. იბერია; 31. პონსო; 32. როკვა; 33. ქრომი; 34. თაობა; 35. ტილდა; 36. ტაბლო; 37. კერძო; 38. კილტი; 42. კაირო; 43. რეალი; 44. ნიელო; 45. კიდე; 46. კოსა; 47. ფიდე; 48. ნუნა; 49. ავია.



ამავე გვერდზე გამოქვეყნებული იაპონური კროსვორდის პასუხები:



მიხეილ ცაგარელი: ხელმძღვანელი, ხელქვეითი და ურთიერთობის ჰარმონია!

— თხის რქის ნიშნით დაბადებული ხელმძღვანელი ვის შეიძლება გაუტოლდეს? თანამშრომლებისგან რას მოითხოვს? კარგად შესრულებული სამუშაოსათვის რით აჯილდოებს? მუდამ რას ამჩნევს? რა არ უყვარს? ხელს რაში შეუწყობს და რომელს მოექცევა შვილივით? თხის რქა-თანამშრომელი რით გამოირჩევა? რა არ უყვარს? რის შეცვლას ვერ აიძულებთ? რა არის მისთვის უმთავრესი? მერწყულის ნიშნით დაბადებული ხელმძღვანელი რით არის განსხვავებული? რისი მიღება ან გაცემა უჭირს; რას ვერ იტანს? რა მოულოდნელობებით ხასიათდება? მისი კაბინეტის კარი ვისთვის არის მუდამ ღია? მერწყულის ნიშნით დაბადებული თანამშრომელი რომელ დროში აზროვნებს? რისი შენახვის უნარი აქვს? როგორია ნაცნობ-მეგობრებთან მიმართებით? — ამ და სხვა საკითხებზე ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი გვესაუბრება.

— განვაგრძოთ საუბარი იმის შესახებ, თუ რა უნდა გვახსოვდეს და გავითვალისწინოთ, რათა ამა თუ იმ ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებულ ხელმძღვანელთან, ხელქვეითთან ან კოლეგასთან ჰარმონიული ურთიერთობა დავამყაროთ.

— 10. **თხის რქის ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებულმა ხელმძღვანელის რანგში საკუთარ სავარძელში მთელი დღეც შეიძლება გაატაროს, მაგრამ ამ დროს იგი უქმად არ ხარჯავს, არამედ საქმეზე ფიქრობს და მისი გონება მუშაობს როგორც დიდი სტატისტიკური ცნობარი. თხის რქა** ხშირად თავისი ხელქვეითებისათვის მშობელ მამას უტოლდება, რომელიც მკაცრია, მაგრამ სამართლიანი. **თხის რქა-ხელმძღვანელი** თანამშრომლებისგან ითხოვს არა უსიტყვო დაქვემდებარებას, არამედ ერთგულებასა და მუშაობას მაღალი ხარისხით. იგი პერიოდულად მორცხვიც კია, თანამშრომლებს ქათინაურებით არ ათამამებს. არც პრემიით და წახალისებით არ ასაჩუქრებს, მაგრამ გამორჩეულ თანამშრომელს კარგად შესრულებული სამუშაოსათვის აუცილებლად დააჯილდოებს ფულადი პრემიით ან ხელფასის გაზრდით. **თხის რქა-ხელმძღვანელი** მუდამ ყველა დეტალს ამჩნევს და იმახსოვრებს, ვინ როგორ მუშაობს, თუმცა, შენიშვნას იშვიათად იძლევა. მას გამომწვევი სამოსი და ბევრი კოსმეტიკა ქალ-თანამშრომელზე არ უყვარს, ხოლო მამაკაც-თანამშრომელზე — წვერი. სამაგიეროდ, იცის ოჯახის ფასი, ამიტომ თანამშრომელთა დაოჯახებას ხელს უწყობს, მათი ოჯახური მდგომარეობით ინტერესდება და მისი თანდასწრებით ახლობლებსა და ოჯახის წევრებზე საუბარი თავისუფლად შეიძლება. იმ თანამშრომლებს, რომლებიც გამოირჩევიან დინამიკურობით, მოხერხებით და ზედმიწევნით ასრულებენ მოვალეობას, შვილებივით ექცევა. **თხის რქის ნიშნით დაბადებულ თანამშრომელს კი ყველასგან ადვილად გამოარჩევთ. იგი სამსახურში დროზე ადრე მოდის და სხებზე გვიან მიდის სახლში. მუდამ მოწესრიგებულია, სამუშაო მაგიდა მილაგებული აქვთ და თვალსაჩინოდ, ოჯახის სურათიც უდევს.** გასაოცარი შრომისუნარიანობით გამოირჩევა, ერთგული და წესიერი მუშაკია, ამიტომ შეგიძლიათ ნებისმიერ საკითხში მიენდოთ. თუმცა, მას არ უყვარს მივლინებებში გამგზავრება. განსაკუთრებით შორეულში. **თხის რქა-თანამშრომელს მიზანი ზუსტად აქვს განსაზღვრული და ვერავინ აიძულებს მის შეცვლას ან არჩეული გზიდან გადახვევას.** ამიტომაც **თხის რქა** ყოველთვის ჯობნის თავის თავდაჯერებულ კოლეგებს. იგი იშვიათად იცვლის სამსახურს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ხედავს კარიერული წინსვლის ან პროფესიული განვითარების შესაძლებლობას. მას პოპულარობა და აღიარება ნაკლებად აღელვებს. მისთვის უმთავრესია წარმატებული კარიერა, რომლის ბოლოს ის თავად ხელმძღვანელის სავარძელში მოგვევლინება.

11. **მერწყულის ნიშნით დაბადებული კი ხელმძღვანელის ამპლუაში განსხვავებულია. მიუხედავად იმისა, რომ მერწყულს გამჭრიახი, მოქნილი გონება, ძლიერი ინტუიცია აქვს, ფაქტებისა და ქცევების გაანალიზება ძალუძს, ადვილად განაწყობს გარშემო მყოფებს დადებითად საკუთარი თავის მიმართ და ფართოდ აზროვნებს, მას უჭირს ყველას მაგივრად გადაწყვეტილებების მიღება.** დავალებისა და ბრძანების გაცემისას და ადამიანური რესურსების მართვისას თავს არაკომფორტულად გრძნობს. სასურველია, მის დაქვემდებარებაში მყოფებმა არ ისესხონ მისგან ფული, რადგან **მერწყული** იმ ადამიანებს აფასებს, რომლებსაც ხელმომჭირნედ, არსებული ბიუჯეტის შესაბამისად ცხოვრება შეუძლიათ. ნიშანდობლივია ისიც, რომ იგი ვერ იტანს ისეთ ადამიანს, რომელიც თავის მოვალეობას სანახევროდ ასრულებს და ამავდროულად სრულ ანაზღაურებას ითხოვს. ამასთან ერთად **მერწყული-ხელმძღვანელისაგან ყველაფერია მოსალოდნელი, მათ შორის, მოულოდნელად არაორდინარული გადაწყვეტილებების მიღება და ქმედებები.** ის თვლის, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება, მოიქცეს ისე, როგორც საჭიროდ მიაჩნია. პირადად **მერწყული უფროსის** ამპლუაში სამსახურში კარგ განწყობას ინარჩუნებს და თანამშრომლებს მეგობრულად უცქერის, მაგრამ არასანდო და მოღალატე ადამიანები არ უყვარს. ნიშანდობლივია, რომ **მის კაბინეტში შესვლა ნებისმიერ თანამშრომელს შეუძლია და არამარტო საქმეზე, არამედ პირად პრობლემაზე სასაუბროდაც. იგი თანამშრომლებს არ ემალება. პირიქით, ცდილობს, საუბარი ისე წარმართოს, რომ მათ შორის არსებული ბარიერი მოიხსნას. თანამშრომლის რანგში მყოფ მერწყულის ნიშნით დაბადებულს რაც შეეხება, მისი უფროსის კაბინეტში ხშირად გამოძახება არ არის მიზანშეწონილი, რადგან ამ ნიშნის წარმომადგენელი, არა აწმყოში, არამედ მომავალი დროით აზროვნებს. შესაბამისად, სანამ თავად არ დაასრულებს საკუთარ იდეაზე ფიქრს, შესაძლოა, კონსტრუქციული საუბარი მასთან ვერ შედგეს. მისი იდეა კი ლოდინად ღირს, რამეთუ მერწყული ძლიერი ნოვატორი და ახალ-ახალი იდეების ავტორი გახლავთ.** ნიშანდობლივია ისიც, რომ ამ ზოდიაქოს ნიშნის წარმომადგენლებს სენტიმენტალურობა არ ახასიათებთ, რადგან ნებისმიერ მოვლენას თუ ფაქტს მეცნიერული კუთხით უმზერენ. ისინი ყოველთვის საქმეზე აუცილებელზე მეტ დროს ხარჯავენ და კიდევ უფრო მეტ დროს ატარებენ სამსახურში. ამავდროულად, მათ შეუძლიათ არამარტო თავისი გამოგონების, არამედ სხვა ფირმისა თუ საწარმოს საიდუმლოების შენახვა. **მერწყული ძალიან მეგობრულია და უამრავი კარგი ნაცნობ-მეგობარი ჰყავს. მეგობრებისთვის ხშირად ბოლომდე იხარჯება, თუმცა, სხვებისგან ბევრად იმაზე ნაკლებს იღებს, ვიდრე იმსახურებს.**

რუბრიკას უძღვება
მარინა მერკვილაძე

27 სექტემბერი-3 ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი (21.03-20.04)
ახალი შეგრძნებები თქვენს წარმოდგენას ცხოვრებისეულ მიზნებსა და არჩეულ პროფესიაზე შეცვლის. ახალი კარიერული სიმაღლეების დაპყრობის სურვილი იდეების ხორცშესხმის მიზეზად იქცევა. ურთიერთობა უმეტესწილად კოლეგებთან და პარტნიორებთან მოგიწევთ. მათი დახმარებით საქმის არსსა და წვრილმანებში ადვილად გაერკვევით. რომანტიკულობა და სასიყვარულო შეგრძნებების გამძაფრების სურვილი იმატებს, თუმცა, ამისთვის ყოველთვის დრო არ გექნებათ.

კურო (21.04-20.05)
კარგი პერიოდია მატერიალურ საკითხთა მოსაგვარებლად, რათა თავი დაცულად და უსაფრთხოდ იგრძნოთ. ოჯახისა და პირადი ხარჯი გაითვალისწინეთ, რათა ფულის სესხება არ დაგჭირდეთ. შესაძლოა, ახლო ნათესავებს დახმარება დასჭირდეთ. კოლეგებთან და საქმიან პარტნიორებთან ურთიერთობას ნუ დაძაბავთ. დასვენებასაც დრო დაუთმეთ და კარგად გამოიძინეთ. მაღალია ბავშვის ჩასახვის ალბათობა, ფარული რომანტიკული ურთიერთობა კი დამატებით სირთულეს შეგიქმნით.

ტყუპი (21.05-22.06)
ეცადეთ, მეტი დრო დაუთმოთ ადამიანებთან ურთიერთობას. ამ პერიოდში ისეთი სამუშაო გესაჭიროებათ, რომელიც მკაცრ გრაფიკსა და დისციპლინას არ ითხოვს, რადგან შემოქმედებითად ხართ განწყობილი. კარგი დროა ახალი პროექტების დასაწყებად, რამეთუ, ყველანაირ პრობლემას ადვილად მოაგვარებთ. საბუთები შეამოწმეთ, რათა შეცდომა არ გაგეპაროთ. ერთფეროვნება პირად ცხოვრებაში შესაძლოა, დამღლელიც იყოს.

კირჩხიბი (23.06-22.07)
მეგობრებთან ურთიერთობა და ქათინაურები გაგახალისებთ. ბიზნესსა თუ პირადი ურთიერთობისას სიფრთხილეს ნუ დაკარგავთ და ინტუიციას დაეყრდენით. კარგი დროა ახალი საქმის დასაწყებად და გეგმაზომიერი მოქმედებისთვის. ხელი შეეწყობა კვალიფიკაციის ამაღლებასა და ინფორმაციის შეგროვებას. გადაღლის შემთხვევაში ეცადეთ, რიგიანად დაისვენოთ. სასიყვარულო სფეროში გაუგებრობა კი ჯობს, დამოუკიდებლად გაარკვიოთ.

ლომი (23.07-23.08)
საქმეში სხვისი ფულის გამოყენებასა და კრედიტის აღებას მოერიდეთ. ურთიერთობებსა და ახალი ინფორმაციის მიღებას მეტი დრო დაუთმეთ. კარგი იქნება კვალიფიკაციის ამაღლებაც. სიყვარულში შესაძლოა, იმედი გაგიცრუვდეთ, თუმცა, არ გაამხელთ და ეცდებით, თქვენი განცდა არავინ შენიშნოს. შესაძლოა, ბავშვების ურთიერთობების მოგვარებაც დაგჭირდეთ. შორეული მოგზაურობა კი არამარტო დასვენების საშუალება იქნება, არამედ ახალი და სასიკეთო ნაცნობობისაც.

ქალწული (24.08-23.09)
ენერგიული და შრომისუნარიანი იქნებით. ორგანიზებულობა და შემოქმედებითობის უნარიც გაიზრდება. გულღია და მეგობრულ დამოკიდებულებას ადვილად შეუთავსებთ დიპლომატიურობას და ქედმაღლობას. ხელისუფლების ნებისმიერ წამომადგენელთან საერთო ენას გამონახავთ და საწადელსაც მიაღწევთ. ნებისმიერ სიტუაციაში განწყობის ცვალებადობისას საკუთარი ქცევები გააკონტროლეთ. მოგზაურობა სასიკეთოდ ჩაივლის.

27 სექტემბერი-3 ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

სასწორი (24.09-22.10)
ადრე დაგეგმილი, კარგად გააზრებული და ახლახან დაწყებული საქმე მომგებიანი და წარმატებული იქნება. სხვებისთვის გაწეული უანგარო დახმარება და კავშირი კარგ შემოსავალს მოიტანს. ახლო მანძილზე გადაადგილებები და მოგზაურობა დაუვიწყარ შთაბეჭდილებებს გპირდებათ, თუმცა, ჯანმრთელობას მეტი ყურადღება მიაქციეთ და საჭიროებისას ექიმს დროულად მიმართეთ.

ღრიანკალი (23.10-22.11)
შემოქმედებითად იაზროვნეთ და ბევრი ახალი და პერსპექტიული იდეა დაგებადებათ. საზოგადოებრივ საქმეებში აქტიური მონაწილეობის მოთხოვნა პერიოდულად სახლში ყოფნისა და დასვენების სურვილით შეგეცვლებათ, ძალდატანება თქვენს განწყობაზე უარყოფითად აისახება. მშობლებთან და შვილებთან ურთიერთობა მჭიდრო და გულღია იქნება. შორეული მოგზაურობა სასიამოვნო იქნება და სასურველ შედეგს მოიტანს.

მშვილდოსანი (23.11-21.12)
სანაქებო განწყობის მიუხედავად, გაგიჭირდებათ შეხვედრების ჩატარება, ხელშეკრულებების დადება და დანაპირების შესრულება. ასევე გართულდება სხვების მხრიდან აღებული ვალდებულებების შესრულება, რაც თქვენში ბრაზს გამოიწვევს და შესაძლოა, კონფლიქტის მიზეზიც გახდეს. მოგზაურობა და დასვენება მხიარული რომ იყოს, ჯობს, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან ან შეყვარებულთან ერთად გაატაროთ, ოღონდ ჩანთას ყურადღება მიაქციეთ, რათა არაფერი დაკარგოთ.

თხის რქა (22.12-19.01)
ოჯახის წევრებთან და ნათესავებთან ურთიერთობის გაუმჯობესებისათვის კარგი დროა. თქვენი ინტერესი და ფასეულობანი შეიცვლება. შეხვედრების, გადაადგილებების, მოლაპარაკებების რიცხვი გაიზრდება. ბევრი რამ უცნაურ დამთხვევად მოგეჩვენებათ, შესაძლოა, სხვების საიდუმლოებები შეიტყოთ. ეცადეთ, კამათსა და უთანხმოებას მოერიდოთ როგორც კოლეგებთან, ისე მეგობრებთან და შეყვარებულთან. დინჯი ანალიზი და სწორი არგუმენტები საკუთარი პოზიციის დაცვაში დაგეხმარებათ.

მერწყული (20.01-18.02)
კარგი პერიოდია დასვენებისა და სამომავლო გეგმების გონივრული გააზრებისათვის. ოჯახის პრობლემების გამო ზედმეტად ნუ გადაიღლებით, რათა ქრონიკული დაავადებები არ გაგიმწვავდეთ. ფინანსური გარიგებისთვის ცუდი დროა, რადგან, შესაძლოა, დანაკარგი განიცადოთ. უცხოელებთან მჭიდრო კავშირს მოერიდეთ და სიტყვაზე ნურავის ენდობით. პირად ცხოვრებაში, შესაძლოა, სასიამოვნო სიახლე და სიურპრიზი გქონდეთ.

თევზები (19.02-20.03)
საპასუხისმგებლო დროა, ამიტომ გაბედულად იმოქმედეთ და არ მოდუნდეთ. სამუშაოთა უმრავლესობას სახლში შეასრულებთ. ოჯახში შესაძლოა, სტუმრების რიცხვმა და მხიარულმა თავყრილობამ იმატოს. გამოფენაზე, კონცერტზე და სხვა კულტურულ ღონისძიებებზე დასწრება დიდ სიამოვნებას მოგანიჭებთ. მითუფრო თუ გვერდს მეუღლე ან შეყვარებული დაგიმშვენებთ. შესაძლოა, ახალი ნივთები შეიძინოთ ან უძრავი ქონება დაიკანონოთ.

მიმდინარე კვირის გეომაგნიტური დღეებია 29, 30 სექტემბერი და 1, 3 ოქტომბერი

21 სექტემბერი – სავსემთვარეობა, 6 ოქტომბერი – ახალმთვარეობა.

საქართველო- ისრაელის ერთობლივი კლინიკა
გიდმედი
გქონდეთ ჩვენი იმედი!
ნებისმიერი ქირურგიული და უროლოგიური პათოლოგია
თბილისი, ლუბლიანას ქ. 2/6, მეხუთე სართული. 591 35 33 55

რას ურჩევს ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნით დაბადებულებს?

27 სექტემბერი, ორშაბათი

მზე იმყოფება სასწორის ზოდიაქოში. ამოდის 05.54 საათზე, ჩადის 17.50 საათზე. **მთვარე** ტყუპის ზოდიაქოშია. ამოდის 21.17 საათზე, ჩადის 28 სექტემბერს 12.06 საათზე (მთვარის 22-ე დღე იწყება 21.40 საათზე, მე-3 ფაზა). **ტენდენციები:** დღეიდან ინტელექტისა და კომუნიკაციების მმართველი პლანეტა **მერკური** ხდება **რეტროგრადული** (18 ოქტომბრამდე), რაც ითხოვს ძველი დაუსრულებელი იდეის ან კონტაქტის გააზრებას და ახლებურად განვითარებას. ასევე გაართულებს ინფორმაციის მიღებას, ახალი საქმის დაწყებას, კონტაქტებს, ურთიერთგაგებას, მოგზაურობას. შესაძლოა კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერულ და სატრანსპორტო სისტემაში პრობლემა შეიქმნას. დღეს კი არ არის სასურველი ქორწინება, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა, ახალი საქმის დაწება. კარგი დღეა სათავსოების რემონტისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ფილტვები, ბრონქები, მხრები, ხელები. **ქვები:** ტოპაზი, აკვამარინი, ჰიაცინტი, ამაზონიტი, ლაბრადორიტი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის.

28 სექტემბერი, სამშაბათი

მზე იმყოფება სასწორის ზოდიაქოში. ამოდის 05.55 საათზე, ჩადის 17.48 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (17.35) კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 22.00 საათზე, ჩადის 29 სექტემბერს 13.04 საათზე (მთვარის 23-ე დღე იწყება 22.17 საათზე. მე-3 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 08.19 საათიდან 17.35 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს ყველაზე უფროსი ქალბატონის რჩევები გაითვალისწინეთ. ნებისმიერი ინფორმაცია შეამოწმეთ. კარგი დღეა სადავო საკითხებზე მსჯელობისთვის, ხელმძღვანელობისადმი მიმართვისთვის, ხელის სათხოვნელად, თანაშემწის მოძიებისთვის, რეკლამირებისთვის, ინტერვიუს ჩასაწერად, მიმოწერისთვის, საბანკო ოპერაციებისთვის, სამეცნიერო კვლევისთვის, საკომუნიკაციო ტექნიკის შესაძენად, მშენებლობისთვის. არ არის სასურველი ქორწინება, სასიყვარულო კონტაქტები, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა, თმის შეჭრა-შეღებვა, უჰაერო სივრცეში ყოფნა. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ფილტვები, ბრონქები, ხელები, მკერდი, კუჭი. **ქვები:** ტოპაზი, ბერილი, ჰელიოტროპი, აკვამარინი, ჰიაცინტი. **პოზიტიური დღეა** სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის. **ნეგატიურია** თხის რქისთვის, თევზებისთვის.

29 სექტემბერი, ოთხშაბათი

მზე იმყოფება სასწორის ზოდიაქოში. ამოდის 05.56 საათზე, ჩადის 17.46 საათზე. **მთვარე** კირჩხიბის ზოდიაქოშია. ამოდის 22.51 საათზე, ჩადის 30 სექტემბერს 13.58 საათზე (მთვარის 24-ე დღე იწყება 23.08 საათზე. მე-4 ფაზა იწყება 05.57 საათზე). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს პროვოკაციებს ნუ აჰყვებით, სიმშვიდე დაიცავით. წარსული გაიაზრეთ. თქვენი ქმედებები კრიტიკულად შეაფასეთ და დასკვნები გააკეთეთ. არ არის სასურველი არამოტივირებული ქმედება, კუჭის გადატვირთვა საკვებით (დღეს და ხვალ), ქორწინება, სახლის მშენებლობის დაწყება, სესხის აღება. კარგი დღეა აღსარება-ზიარებისთვის, მონანიებისთვის, ხერხემლის მკურნალობისთვის, საოჯახო-სანათესაო ურთიერთობისთვის, ბავშვის ჩასახვისთვის, მცენარეების დარგვა-გადარგვისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია კუჭი, მკერდი, ნაღვლის ბუშტი, ღვიძლი. **ქვები:** ზურმუხტი, ოპალი, აქატი, მარჯანი, რაუხტოპაზი. **პოზიტიური დღეა** კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის.

30 სექტემბერი, ხუთშაბათი

მზე იმყოფება კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 05.57 საათზე, ჩადის 17.45 საათზე. **მთვარე** კირჩხიბის ზოდიაქოშია. ამოდის 23.50 საათზე, ჩადის 1 ოქტომბერს 14.45 საათზე (მთვარის 25-ე დღე იწყება 23.12 საათზე. მე-4 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 18.50 საათიდან 23.59 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** მაღალია პროვოკაციების ალბათობა. მეტი თავდაჭერა გმართებთ. კარგი დღეა კულინარიული საქმიანობისთვის, შემოქმედებისთვის, სახლის კეთილმოწყობისთვის, ბავშვის ჩასახვისთვის, ახლობლებთან ურთიერთობისთვის, მსხვილი საყიდლებისთვის, დღეს შესაძლებელია განწყობის მოულოდნელი ცვლილებები. ზედმეტად დაძაბული ნუ იქნებით. არ არის სასურველი ქორწინება, ბინის შეცვლა, სესხის აღება, დაპირების გაცემა, მაღალია ფინანსური შეცდომების ალბათობა. საბუთები ხელმოწერამდე კარგად შეამოწმეთ. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია კუჭი, მკერდი, ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი. **ქვები:** ზურმუხტი, აქატი, ოპალი, ამეთვისტო, მალაქიტი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ლომისთვის, სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის.

1 ოქტომბერი, პარასკევი

მზე იმყოფება სასწორის ზოდიაქოში. ამოდის 05.58 საათზე, ჩადის 17.43 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (04.55) ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 23.59 საათზე, ჩადის 2 ოქტომბერს 15.27 საათზე (მთვარის 25-ე დღე გრძელდება. მე-4 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 00.00 საათიდან 04.55 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს ზედმეტად ამბიციური და პატივმოყვარე ნუ იქნებით. ცდუნებებს ნუ აჰყვებით. ყველა ინფორმაცია შეამოწმეთ. კარგი დღეა ახალი სამსახურის დასაწყებად, თანამდებობის დასაკავებლად, ძვირფასი ნივთებისა და საჩუქრების შესაძენად, მშენებლობის დასაწყებად, იურიდიული საქმიანობისთვის, ხელმძღვანელთან ურთიერთობისთვის, კულტურულ-გასართობი ღონისძიებებისთვის, თმის შეჭრა-მოვლისთვის. არ არის სასურველი ნერვიულობა, სიმძიმის აწევა, ფინანსური გარიგება, პრეტენზიის გამოხატვა, ბინის შეცვლა, ხელშეკრულების დადება, მცენარეების დარგვა-გადარგვა, ქორწინება. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ხერხემალი. **ქვები:** ბრილიანტი, მთის ბროლი, სერდოლიკი, ქარვა, სარდიონი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის.

2 ოქტომბერი, შაბათი

მზე იმყოფება სასწორის ზოდიაქოში. ამოდის 05.59 საათზე, ჩადის 17.41 საათზე. **მთვარე** ლომის ზოდიაქოშია. ამოდის 00.54 საათზე, ჩადის 16.02 საათზე (მთვარის 26-ე დღე იწყება 01.28 საათზე. მე-4 ფაზა). **ტენდენციები:** დღეს განსხვავებული ხედვა მიზნის მიღწევისათვის, შესაძლოა, პარტნიორული ურთიერთობის გაწყვეტის მიზეზი გახდეს, რის შედეგად პარტნიორები მტრებად გადაიქცევიან. არ არის სასურველი ფინანსური გარიგება, ხელშეკრულების დადება, ქორწინება, ბინის შეცვლა, პრეტენზიის გამოხატვა. კარგი დღეა პრეზენტაციებისთვის, არაფორმალური კონტაქტებისთვის, ქათინაურებისთვის, იურიდიული საქმეებისთვის, თანამდებობის დასაკავებლად. ახალი სამსახურის დასაწყებად, სპორტული ვარჯიშებისა და ღონისძიებებისთვის, საბავშვო ზეიმების მოსაწყობად, მშენებლობისთვის, ნერვული სისტემისა და მხედველობის სამკურნალოდ, ძვირფასი ნივთების შესაძენად, კულტურულ-გასართობი ღონისძიებებისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ხერხემალი. **ქვები:** ბრილიანტი, სერდოლიკი, მთის ბროლი, სარდიონი, ქარვა. **პოზიტიური დღეა** ტყუპისთვის, ლომისთვის, სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის.

3 ოქტომბერი, კვირა

მზე იმყოფება სასწორის ზოდიაქოში. ამოდის 06.00 საათზე, ჩადის 17.39 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (12.39) ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 01.55 საათზე, ჩადის 16.33 საათზე (მთვარის 27-ე დღე იწყება 02.50 საათზე. მე-4 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 03.44 საათიდან 12.39 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს ურთიერთობის გარკვევას მოერიდეთ. თვალებს ნუ დაიღლით. დიდხანს კომპიუტერს ან ტელევიზორს ნუ უყურებთ. კარგი დღეა გარეგნობის შესაცვლელად, მასაჟისთვის, დალაგება-დასუფთავებისთვის, ხელსაქმისათვის, საბუთების მოსაწესრიგებლად, სწავლისთვის, ვაჭრობისთვის, კონსულტაციის მისაღებად. არ არის სასურველი ქორწინება, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება, სარისკო ქმედება, წყლის ტრანსპორტით მგზავრობა, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა, სიჯიუტე, პირდაპირობა, კრიტიკა, ახალი ნაცნობობა. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია გული, კუჭქვეშა ჯირკვალი, ნაწლავთა სისტემა, ელენთა. **ქვები:** ყვითელი და მწვანე იასპი, მალაქიტი, ონიქსი, ოპალი, აქატი. **პოზიტიური დღეა** კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, მერწყულისთვის.

ელის

უნიკალური კრემი და სასწაულმოქმედი სამკურნალო მალამო

თქვენი სილამაზისა და ჯანმრთელობისთვის!

ქალბატონი ელი ამაშუკელის საგვარეულო მალამო 14 წელია, უამრავ ადამიანს კურნავს. ჩვენმა უამრავმა პაციენტმა დაამარცხა ძალზე ვერაგი სახსროვანი დაავადებები. შეიმსუბუქეთ მტანჯველი ტკივილები და უარი თქვით ნემსებზე, მედიკამენტებზე, ჰორმონებზე და უშედეგო მკურნალობაზე, გადაყრილ ფულზე.

აჩერებს ართრიტის, ართროზის, კოქსართროზისა და ოსტეოპოროზის (და სხვა) პროცესს ძალიან ეფექტურად; აქრობს ანთებას თიაქარის დროს და უბრუნებს სახსარს ქმედითუნარიანობას; კურნავს მუხლის სახსროვან პათოლოგიებს და ხსნის ტკივილს; კვებავს სახსარსა და ძვალს; აფერხებს სითხის ჩანლევას; ხსნის შეშუპებასა და დასიებას; აცხრობს ვენების ანთებით პროცესს; აჩქარებს გაბზარული ძვლის აღდგენას; ამაგრებს ქსოვილებს და მყესებს; აუმჯობესებს კანის სტრუქტურას და მასაჟის ფონზე ერევა ცელულიტს; ხდის კანს ელასტიკურს; შეიცავს უამრავ ვიტამინსა და მინერალს.

მალამო არის ქართული საგვარეულო რეცეპტი ბუნებრივი კომპონენტებით.

მამაკაცების საყურადღებოდ!

თუ თქვენ გაწუხებთ პოტენციის დაქვეითება ან სხვა მამაკაცური პრობლემები — ჩვენთან თბილისის ბალნეოლოგიურ სპა კურორტში უახლესი მეთოდით ხდება ამ პრობლემების მკურნალობა.

ჩვენთან არსებული აპარატ **BTL Shockwave therapy**-ის გამოყენებით ძალიან მაღალეფექტურად ხდება შედეგის მიღწევა დაავადებების მკურნალობისას:

1. მამაკაცური პოტენციის დაქვეითება (ერექციული დისფუნქცია);
2. ქრონიკული პროსტატიტები;
3. პეირონის დაავადება (სასქესო ასოს გამრუდება).

ყოველგვარი ოპერაციული ჩარევისა და მედიკამენტოზური თერაპიის გარეშე, სპეციალიზირებული აპარატის მეშვეობით დარტყმითი ტალღებით ხდება დახშული სისხლძარღვებისა და დაზიანებული ქსოვილების აღდგენა. ჩვენ გთავაზობთ არა ერთჯერად დახმარებას, არამედ სრულ განკურნებას. 7–8 პროცედურის შემდეგ შედეგი გასაოცარია!!!

ქ.თბილისი, გორგასლის № 9 (აბანოთუბანი). სამუშაო საათები 10:00-დან 22:00-მდე.
032 243 90 90, 595-090-033

იმედის კლინიკა

თბილისი, დიდი დიღომი, მირიან მეფის 10ა
imediclinic.com

* ორსულ ქალთა კონსულტაცია
* სამშობიარო სახლი
* პედიატრიული კლინიკა
* გინეკოლოგიური დეპარტამენტი

პროფესიონალიზმი, უახლესი აპარატურა, ოჯახური გარემო

სამშობიარო: 032 229-56-50
პედიატრიული კლინიკა: 032 223-85-80

32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული კროსვორდისა და ლენტვორდების პასუხები:

თარაზულად: 1. კლიტე; 6. კუკია; 12. პლატონი; 13. ნეოლითი; 14. რაული; 15. ნუბია; 16. ფრიკასე; 17. ბუაჩიძე; 18. ოდერი; 19. ტალღა; 20. ზანდუკი; 21. ტკიპი; 24. ირისი; 27. კრემაცია; 30. წიწილა; 33. ნადი; 34. ეფენდი; 35. ბულიმია; 36. ლაინერი. 37. რენო; 38. ნადიმი; 41. სტომაქი; 42. კალინე; 45. სვია; 47. კალანდა; 48. კივილი; 51. პირანია; 52. ტბა; 53. აბაჟური; 57. როლექსი; 59. ბადიში; 62. ილი; 63. ფაფუ; 64. ადინამია; 66. ვაცი; 68. ლივერპული; 69. ტიპიკონი; 70. საუნა.

შვეულად: 1. კორკოტი; 2. ილუმენი; 3. ეპიფიზი; 4. ვარიანტი; 5. მოლაღური; 6. კინეტიკა; 7. კაბალიე; 8. ანაბანა; 9. კობალტი; 10. ფინიკი; 11. ქილერი; 22. კანარისი; 23. პედანტი; 25. რაფია; 26. სანდი; 28. მილიონი; 29. ციმბალი; 30. წილი; 31. წვიმა; 32. ლიეჟი; 35. ბისე; 38. ნოკია; 39. დელტა; 40. მანტუ; 42. კაპი; 43. ლორკა; 44. ნანტი; 46. ანანური; 48. კარი; 49. ვალი; 50. ლაქია; 52. ტიფი; 54. ბადრი; 55. ჟანგი; 56. რემბო; 58. ელვის; 59. ბალი; 60. დავა; 61. შარა; 65. ძუა; 67. ცრუ.

პაპაიადონიამაგისტრიპიტალონიკაპიტანინიკორა
დარიალიბისტივენდეტალიანგინააპალმირადარიოსი

ტროპიკული ხე ე.წ. ნესვის ხე	მიმართვა ქალისადმი ესპანეთში	სამეცნიერო ხარისხი (ძვ.)	სალი, მაგარი კლდე	სახის ნაწილი	მთრიმლავი ნივთიერება	ამონაკვეთი თოფის ლულაზე სროლისათვის

ბაბუა	მგალობელი ჩიტი	ღვაწლი	მსახიობი მერილ ...	ფასიანი ქაღალდის ძირითადი ნაწილი	სამხედრო ჩინი	ქართული ხორც-პროდუქტების ფირმა



თარაზულად: 1. კარის საკეტი მოწყობილობა; 6. უბანი თბილისში; 12. ძველი ბერძენი ფილოსოფოსი; 13. ახალი ქვის ხანა; 14. ესპანელი ფეხბურთელი; 15. ეგვიპტის ისტორიული ოლქი; 16. რაიმე საკაზმით შენელებული მოხარშული ან შემწვარი ხორცი; 17. ქართველი დრამატურგი; 18. მდინარე გერმანიაში; 19. ზვირთი; 20. სკივრი; 21. ობობასნაირი ფეხსახსრიანი პარაზიტი ცხოველი; 24. ერთგვარი კანფეტი; 27. გვამის დაწვა; 30. ახალგამოჩეკილი ქათამი; 33. მამითადი; 34. ზრდილობიანი მიმართვა მამაკაცისადმი თურქეთში; 35. დაუოკებელი ე.წ. „მგლის მადა“; 36. შორეული ნაოსნობის დიდი საოკეანო გემი; 37. ფრანგული ავტომობილი; 38. საზეიმო წვეულება; 41. მუცელი, კუჭი (ძვ.); 42. უძველესი ელეგიების ავტორი ... ეფესელი; 45. ერთგვარი თევზი; 47. ახალი წელი გურიაში; 48. მუნკის ცნობილი ტილო; 51. მტაცებელი თევზის სახეობა; 52. წყალსატევი; 53. ლამპის საფარი; 57. შვეიცარიული საათი; 59. შვილიშვილი; 62. სანელებელი; 63. ფაშისტური გერმანიის რაკეტა; 64. ძალ-ღონის გამოცლა; 66. მამალი თხა; 68. ქალაქი დიდ ბრიტანეთში; 69. საეკლესიო წესების კრებული; 70. ფინური აბანო.

შვეულად: 1. ერბოთი შეზავებული მოხარშული ხორბალი; 2. მონასტრის წინამძღვარი; 3. ტვინის ზედა დანამატი; 4. ამბის ერთ-ერთი ახსნა; 5. მგალობელი ჩიტი; 6. თეორიული მექანიკის დარგი; 7. ესპანელი საოპერო მომღერალი ქალი; 8. იგივეა, რაც ანბანი; 9. ქიმიური ელემენტი, ლითონი; 10. ინდის ხურმა; 11. დაქირავებული მკვლელი; 22. გერმანელი ფაშისტი სამხედრო დამნაშავე; 23. ასოკირკიტა ადამიანი; 25. აფრიკული პალმა; 26. ფრანგი მწერალი ქალი; 28. ათასჯერ ათასი; 29. ერთგვარი საკრავი, წინწილი; 30. ტილის კვერცხი; 31. ატმოსფერული ნალექი; 32. ქალაქი ბელგიაში; 35. მსახიობი ჟაკლინ ...; 38. ფინური ტელეფონების კომპანია; 39. ბერძნული „დ“-ს სახელი; 40. კანის სინჯი ტუბერკულოზზე; 42. კავი; 43. მწერალი ფედერიკო გარსია ...; 44. ქალაქი საფრანგეთში; 46. ციხე-სიმაგრე დუშეთის რაიონში; 48. NBA-ს კალათბურთელი; 49. კრედიტი; 50. ხელზე მოსამსახურე მამაკაცი; 52. ერთგვარი დაავადება ციებ-ცხელებით; 54. სავსე მთვარის ეპითეტი; 55. ნივთიერების ნაერთი ჟანგბადთან; 56. ფრანგი პოეტი; 58. მომღერალი ... პრესლი; 59. დიდი საცეკვაო საღამო, მეჯლისი; 60. კამათი, პაექრობა; 61. გზატკეცილი; 65. ცხენის კუდის ბეწვი; 67. მატყუარა.

კროსვორდისა და ლენტვორდების პასუხები იხ. 31-ე გვერდზე

თერგის ხეობის მონაკვეთი ყაზბეგის რაიონში	ლიბრი	სისხლის ალების ადათი კორსიკაზე	ერთად თავმოყრილი ხალხი	ლაბისებრი საწვავი პროდუქტი	ლოკატორი	ალანი

კარგი ამინდი	უდანაშაულობის საბუთი	რეჟისორი ... სპილბერგი	მანქანის, მექანიზმის ნაწილი	სახის ლორწოვანი გარსის ანთება	სანკტ-პეტერბურგის პოეტური სახელი	სპარსეთის მეფე

ვარსკვლავები (არ) ხუმრობენ...

სასიამოვნო, სასიკეთო დღე.

პლანეტების ზეგავლენა არაკეთილსასურველია. მნიშვნელოვანს ნურაფერს მოიმოქმედებთ და ნურც ახალ საქმეს წამოიწყებთ.

მოთმინება, თავშეკავება და განსჯის უნარი გამოიჩინეთ.

ნურავის ენდობით, შეიძლება მოგატყუონ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მეგობრებთან და ბავშვებთან ურთიერთობაში.

მოიწყვეთ პირადი ცხოვრება, დახვეწეთ ინტიმური ურთიერთობები, ყველაფერს შემოქმედებითად მიუდექით.

მოვლენათა უეცარი შემობრუნება, ფრიად პერსპექტიული წინადადებები გელით.

მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პროფესიული წარმატებები.

მოერიდეთ ურთიერთობას უფროსობასთან და იმ ადამიანებთან, რომელთაც დიდი ზეგავლენა აქვთ თქვენზე. ნუ შეეცდებით, უფრო სოლიდურად გამოიყურებოდეთ.

რთულ მომენტში დახმარებისათვის მეგობრებს, თანატოლებსა და ახლობლებს მიმართეთ.

ნუ გარისკავთ. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას.

შესაძლოა, გქონდეთ სასიამოვნო და საჭირო შენაძენი.



მაღაზია «ბუკვიცა»

ყიდულობს და ყიდის რუსულ და ქართულ ანტიკვარულ წიგნებს, დაბეჭდილს 1945 წლამდე.

მისამართი: დ.უზნაძის №15, ქურდიანის №2.
574-73-46-96, 243-01-17
555-68-82-90

რეკომენდებულია ინიციატივისა და აგრესიულობის გამოვლენა.

შრომისუნარიანობის ამაღლება. შედეგი დიდად არის დამოკიდებული თქვენს შრომისმოყვარეობაზე.

კარგი სიახლენი, საუკეთესო პერსპექტივა და სასიხარულო მოვლენები გელით.

მოერიდეთ კამათსა და კონფლიქტებს. უარი თქვით ალკოჰოლურ სასმელებზე.

წარმატებას გიქადით ნებისმიერი სახის მგზავრობა. ენდეთ საკუთარ ინტუიციას.

სოლიდურ, ცნობილ ხალხთან და უფროსობასთან კონტაქტი სარგებელს მოგიტანთ.

ნუ გაგიტაცებთ პირადი ცხოვრება და შემოქმედება. უფრთხილდით იმედგაცრუებას.

შეძლებისდაგვარად გადადეთ მგზავრობა. მოერიდეთ ჰიპნოზიორებთან და ექსტრასენსებთან ურთიერთობას.

შეგიძლიათ ცოტა გადაჰკრათ კიდეც. სასიამოვნოა პრეზენტაციებსა და პრემიერებზე დასწრება.

გაფრთხილდით კოლეგებთან, ნათესავებთან და მეზობლებთან ურთიერთობისას.

იქონიეთ კონტაქტი ბუნებასთან, მოუარეთ შინაურ ცხოველებს. იყავით კეთილნი და გულმოწყალენი.

დაარსებულია 1992 წლის 3 მარტს

დამოუკიდებელი და ზეპარტიული

ასავალ დასავალი

2021 წლის 27 სექტემბერი - 3 ოქტომბერი №40 (1400)

გამოდის ორშაბათობით

ISSN 2233-3800

მედიაჰოლდინგი "ასავალ-დასავალი". საგამომცემლო სახლი "ასავალ-დასავალი"

სარედაქციო კოლეგია

აზრი დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. ფაქტების სიზუსტეზე პასუხისმგებელ ავტორთა განწყობა გადამოწმებას არ ექვემდებარება. მასალის დაუბეჭდაობა არ მოტივირდება.

წერილები გამოგზავნეთ მისამართზე: **თბილისი, 0160, „ასავალ-დასავალი“.**
ტელეფონები: **215-25-25; 215-35-35; (+995) 570-50-50-50; (+995) 570-50-50-70**
„ასავალ-დასავალის“ ვებ-გვერდი ინტერნეტში: **www. asavali.ge** ან **www. asdas.ge**
ელ-ფოსტა: **mail@asavali.ge** ოფიციალური გვერდი ფეისბუქზე:
www. facebook.com/Asavali.ge გაზეთი დაბეჭდილია **„ასავალ-დასავალის“ სტამბაში.**



გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში